დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2019 წლის
23 - 29 დეკემბერი
N51 (1308)
ფასი 2 ლარი
და 50 თეთრი

თურქებსა და სპარსელებს რომ არ ვეჯიჯგნეთ, დღეს მრავალმილიონიანი ერი ვიქნებოდით!

ამერიკამ თურქეთის მიერ ქართველთა გენოციდიც უნდა აღიაროს!

6-7

სპეცრაზმელი ხელს ადებს!!!

ნიკა ბერიძე:

ბოკერია ჩემ თვალწინ ავტომატიდან ესროდა პატიმრებს!

„მივმართავ პროკურატურას: დამკითხეთ!»

«მწვანე სკოლის» შავი საქმე

4

ამ დიდ ტრაგედიას საიდანაც არ უნდა მივუდგეთ — სკოლის მხრიდან თუ პოლიციის მხრიდან — ბოლოს აუცილებლად ნაციონალურ მოძრაობას მივადგებით!

5



ნაცების სისტემა ისევ კლავს!

დათვი ჩამოართვეს!

17

მაია ნიკოლეიშვილი:

თუ სააკაშვილი ისევ მოვიდა, პირველად ამ ოპოზიციას დაახრჩობს, მერე იმ ბანკირსაც მიაყოლებს!

12

დილარ ივარდავა:

დაკარგულია თაობა, რომელიც ბრმად მიჰყვება ისეთ ავთვისებიან კიბოს, როგორიც სააკაშვილია!

13



„ბოკერიას გენეტიკურად მოჰყვება სიავე, მაგისი დედა — ნანა ალექსანდრია ნონა გაფრინდაშვილს სისხლს უშრობდა, ლამის საჭმელშიც რაღაცებს უყრიდა!“

ვახტანგ მაისაია:

ხელისუფლებამ გააცნობიეროს, რომ სააკაშვილის სახით მას საქმე აქვს „კაგებეს“ სპეცსკოლის კურსდამთავრებულთან და იმოქმედოს აქედან გამომდინარე!

15

ლონდა და მისი ფეისბუქ-ლანდი

10

მინისტრო ტიკარაძევ, სერგეენკოს მიგაყოლებთ!

„ბატონი 420“ და „ქალბატონი 520“

11

ლევან დოლიძე:

ლავრენტი ბერია პოლკოვნიკმა პავლე ფიოდორის ძე ბატიცკიმ დახვრიტა!

20

„ბერიას გვამი ერთ-ერთი თბომავლის ღუმელში დაწვეს!“

კოკა ყანდიაშვილი:

საქართველოს მთავარი ბოტი და ტროლი მიხეილ სააკაშვილია!

2-3

„ნაცებს ერთ რამეს ვეტყვი:

2020 წელს არჩევნებს ისე წააგებთ, როგორც ორჯერ ორი ოთხია, რადგან არჩევნებზე ტროლები და ბოტები კი არა, რეალური ადამიანები დადიან და განაჩენს გამოგიტანენ იმ სისაძაგლეებისათვის, რომლებსაც ყოველდღიურად სჩადიხართ!“

კოკა ყანდიაშვილი:

საქართველოს მთავარი ბოტი და ტროლი მიხეილ სააკაშვილია!

2019 წლის 20 დეკემბერს „ფეისბუქის“ ადმინისტრაციამ 396 ქართული გვერდი წაშალა და განაცხადა, რომ ისინი პროსახელისუფლო და ანტიოპოზიციური პოსტების გავრცელებაში იყვნენ შემჩნეული.

კერძოდ, როგორც „ფეისბუქის“ ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, აწ უკვე გაუქმებული გვერდები და ჯგუფები, რომლებიც თავს პარტიებად, მედიასაშუალებებად, რეალურ პირებად და აქტივისტებად ასაღებდნენ, „ქართულ ოცნებასთან“ იყვნენ დაკავშირებული.

რეალურად და ყველასათვის გასაგებად რომ ვთქვათ, „ფეისბუქმა“ ის გვერდები გააუქმა, რომლებიც სოციალურ ქსელში ნაციონალურ მოძრაობას ამხელდნენ, სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაულების აქტუალიზაციას ეწეოდნენ და სოციალური ქსელის მომხმარებლებს მუდმივად შეახსენებდნენ, თუ როგორი ბოროტი და კაცთმოძულე ძალა ცდილობს საქართველოს ხელისუფლებაში დაბრუნებას.

აშკარაა, რომ „ფეისბუქიდან“ სააკაშვილისა და მისი ბანდის მამხილებელი გვერდების წაშლით საქმე გვაქვს ლიბერასტულ ცენზურასთან, რომელიც თავის ფაშისტურ-ბოლშევიკურ სახეს უკვე ვეღარც მალავს და განსხვავებული აზრის მიმართ ინკვიზიციურ შეუწყნარებლობას იჩენს.

ნაცებს კი, ამ წყალწაღებულ და გამარგინალებულ პოლიტშარლატანებს, ერთი ყრიამული აქვთ ატეხილი — „ფეისბუქმა“ ხელისუფლების ტროლები და ბოტები მიჭირხვნაო, თითქოს, ამით რამე სარგებელი ჰქონდეთ და ხელისუფლებაში მხოლოდ ტროლებისა და ბოტების გამო ვერ ბრუნდებოდნენ.

სინამდვილეში ნაცებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ხელისუფლებაში დასაბრუნებელ გზაზე მათი მთავარი და გადაულახავი წინააღმდეგობა „ფეისბუქის“ ტროლები და ბოტები კი არა, სრულიად რეალური და თვალხილული ძალა — ქართველი ხალხია, მაგრამ მაინც ბოტები და ტროლები აკერიათ პირზე. ბოტებსა და ტროლებს აბრალებენ თავიანთ პოლიტიკურ უძლურებასა და უპერსპექტივობას.

და მაინც, ვინ არიან ეს ტროლები და ბოტები?

ტროლი *სკანდინავიურ მითოლოგიაში ზებუნებრივი არსების სახელია, მაგრამ თანამედროვე სამყაროში ინტერნეტ-ჟარგონად გამოიყენება და ისეთ ადამიანს ნიშნავს, რომელიც სოციალურ ქსელებში არარეალურ და პროვოკაციულ ინფორმაციებს აქვეყნებს.*

რაც შეეხება ***ბოტს,*** *ეს არის სოციალურ ქსელში არსებული ავტომატიზებული პროფილი, რომელსაც რეალური პიროვნების ფეისბუქ-გვერდთან მიმსგავსებული მახასიათებლები გააჩნია. სხვადასხვა სახის ბოტებს შორის განსაკუთრებით გამოირჩევიან პოლიტიკური ბოტები, რომლებიც ყალბი ამბებისა და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული.*

„ფეისბუქის“ ადმინისტრაციის მიერ ასობით ქართული გვერდის წაშლისა და ამასთან დაკავშირებით ნაცების მიერ ატეხილი „გამარჯვების ყიჟინის“ კვალდაკვალ ვესაუბრებით ცნობილ ჟურნალისტსა და მედიამენეჯერს, საინფორმაციო სააგენტო „ეს პერსონა“-ს დამფუძნებელს კოკა ყანდიაშვილს, რომელიც სააკაშვილის მიმდევრებს საქართველოში „ტროლებისა და ბოტების ქარხნის“ დირექტორად ჰყავთ გამოცხადებული:

— ეჭვი მაქვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებულმა 20-კაციანმა ჯგუფმა, რომელიც „მრავალათასიან“ აქციებს ატარებს, „ფეისბუქის“ ადმინისტრაციას ტვინი წაუღო — გვებრძვიან, ვიდევნებით და გვიშველეთო. შესაძლოა, „ფეისბუქის“ ადმინისტრაციაში ნაცნობიც გამონახეს და მიაღწიეს, რომ ნაცების მამხილებელი გვერდები დაებლოკათ.

— თუმცა, „ფეისბუქმა“ არამარტო პოლიტიკური, არამედ რელიგიური ხასიათის ზოგიერთი გვერდიც წაშალა.

— ესეც სრულიად ლოგიკური და ნიშანდობლივია, რადგან ნაციონალური მოძრაობისათვის რელიგიურობა, ეკლესიის პატივისცემა და სამშობლოს სიყვარული არამარტო უცხოა, არამედ — კატეგორიულად მიუღებელიც!

— თქვენი აზრით, „ფეისბუქის“ მიერ ნაციონალური მოძრაობის მამხილებელი გვერდების გაუქმება რა ზიანს მიაყენებს ხელისუფლებას და რა სარგებელს მოუტანს ოპოზიციას?

— დარწმუნებული ვარ, ამ გვერდების დაბლოკვის შემდეგ „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები სოციალურ ქსელებში ბევრად უფრო აქტიურები გახდებიან და ნაციონალური მოძრაობის მხილებას გაორმაგებული მონდომებით გააგრძელებენ.

ნაცებმა რაც არ უნდა იჯახირონ და „ფეისბუქს“ რამდენი გვერდიც არ უნდა დააბლოკინონ, ვერაფრით ჩაახშობენ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის ხმას, რომელიც ამბობს, რომ სააკაშვილსა და მის ნაძირალებს ხელისუფლებაში არასოდეს დააბრუნებს.

საერთოდ, ძალიან სასაცილოა, როცა ნაციონალური მოძრაობა მის მიმართ „სიძულვილის ენის“ გამოყენებაზე ჩივის, რადგან ქვეყანაში სიძულვილის მთავარი გამავრცელებლები სწორედ სააკაშვილის პარტია, მისი ტელევიზიები და სპიკერები არიან. ნაციონალური მოძრაობა თავიდან ბოლომდე სიძულვილსა და ბოროტებაზეა დაფუძნებული.

— ისე, გვარამიას ტელევიზიის პატრონი პარტია სხვის ტროლობასა და ბოტობაზე ლაპარაკობდეს, მართლაც სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს.

— კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა **გვარამიას ტელევიზიას** კი არ ფლობს, არამედ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა არის ტელევიზია. დიახ, **პარტიისაგან, რომელიც ერთ დროს ხელისუფლება იყო, მერე კი მთავარ ოპოზიციურ ძალად ითვლებოდა, დღეს მხოლოდ ტელევიზიაღა დარჩა.** აბა, ნახეთ: გარეთ გახვალ და სიმშვიდეა, ქვეყანა ჩვეულებრივად ცხოვრობს და აპოკალიფსური არაფერი ხდება, მაგრამ, როგორც კი ტელევიზორს ჩართავ, მართლა მოგინდება, რომ ფანჯრიდან გადახტე და თავი მოიკლა. აი, სწორედ ეს არის მთელი ნაციონალური მოძრაობა, მეტი არაფერი.

— თუმცა, ფაქტია, რომ ისინი ქვეყანაში აპოკალიფსური სურათის შექმნას საკმაოდ წარმატებით ახერხებენ.

— ამას აკეთებს ე.წ. **ჟურნალისტების პატარა მაფია,** რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა შექმნა. ყველა, ვინც ჟურნა-

„ნაცმოძრაობა გვარამიას ტელევიზიას კი არ ფლობს, არამედ თვითონ ნაცმოძრაობა არის ტელევიზია!“

„ყოვლად შეუძლებელია, ნიკა გვარამია და ნოდარ მელაძე ამ ქვეყნის მოკეთეები იყვნენ, ისინი ჩვეულებრივი მტრები არიან, რომლებიც ტელეეკრანიდან მხოლოდ ბოროტებას აფრქვევენ!“

კვირგვინოსნები

ლელი ბუკეაძე
ფეისბუქ-მომხმარებელი

ერთ ტელევიზიას ვუსმენ და **„ნაცები უკვე მთავრდებიანო“.** მეორეს ვუსმენ და **„ქოცები უკვე მთავრდებიანო“.**

რა მოხდება, უფალო, ორივეს წინასწარმეტყველება რომ აასრულო?

„ალია“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

„ფეისბუქის“ განცხადებაზე — არც ვიცი, რა უქაუნთებზეა საუბარი — „ფეიკნიუსის“ მთავარი იდეოლოგები ვიცით ჩვენ, რომელი პარტიაა და ამას ჰქვია ნაციონალური მოძრაობა.

„ინტერპრესნიუსი“

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

რომ არა ქვეყნის ინტერესი, ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელთან სასაუბროდ არ დავჯდებოდი.

„პირველი არხი“

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

სალობიეშიც ვივლი და სხვა თავშეყრის ადგილებშიც, ძალიან თავისუფლად. ფეხით სიარულს გავაგრძელებ და ვიქნები ჩემს ხალხთან ერთად, სადაც საჭიროა და როგორც საჭიროა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რამაზ საყვარელიძე
ექსპერტი

ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას არ უნდა, „ოცნებაც“ დიდად არ ეხატება გულზე, დანარჩენებს საერთოდ პერსპექტივა არა აქვთ. საქართველოს მოქალაქემ ვის უნდა მისცეს ხმა?

„რეზონანსი“

ლევან კობერიძე
პარლამენტარი

დაგვიანებული სამართლიანობის აღსრულება იგივეა, რაც სამართლიანობის არაღსრულება.

„პირველი არხი“

ტია-ტიას ანტი-ტროლები და ჟან-ჟანის ტრუსიები

ბოტს ჩამოვკარ, მივაყოლე
ფეისბუქი მოტროლილი...
არ მოაკლდეს ნაცპარტიას
სააკოვის გობტყორინი!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

მაკ-კეინი რომ მღეროდა,
კვლავ ხმებია იმ სიმღერის —
კონგრესიდან გვიჩმახებენ
კონოლი და კინზინგერი!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ვერას ავნებს ივანიშვილს
სტატიები — შეკვეთილი,
ნაცებს ხვალაც მოიკითხავს
სასახლიდან შეკვეთილის!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ცაში ბოტი ავისროლე,
მას ჩამოჰყვა ტერეშკოვა...
თქვენი ხარბი მერეთ ქუნემ,
ჯერ — მწვანე და მერე — შკოლა!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ჭორიკანა-ტროლიკანას
საღორეში ელის ტლაპო,
ყველა ბოტზე დიდი ბოტი
კილაძეა ელისტრაკო!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

დააფასეს, თურმე, კრემლში
ბურჯანაძის პროწიალი,
გაფრინდაშვილს „უპადაგრეს“
„სროკი“ ხეხოს ორწლიანი!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ქოცებს როგორ მოერევა
მოსკოვი და ვაშინგტონი,
თუ ბოლომდე არ გაუწყრა
თვით აშინგტონ-დაშინგტონი!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ექიმებს ნუააჯანყებ,
ჯანმინისტრო ტიკარაძევ,
თორემ სერგეენკოსავით,
დაგამღერებთ გიტარაზე!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

თუკი ერთხელ დაუძახე
ამერიკელ ჯოს მამაო,
არ დაგღალოს ნატო-ს კართან
სამუდამო ჯდომამაო!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ელ-გე-ბე-ტემ დაიკავა
ეს სექტორი, ის სექტორი,
ტრანსგენდერებს ესალმება
სახელმწიფო ინსპექტორი!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ხაზარაძემ დააფუძნა
„ლელო“ პუტჩის დაწყების დღეს,
ათას ხეზე გადამხტარი
წამოეცვა ნაცების ხეს!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო!

ყაჩაღ-ბანკირს შეუტიეს
ჟან-ჟანიმ და ტია-ტიამ, —
თქვენი „ლელოც“ გავათხოვე,
თქვენი „მეროპრიატიაც“!

ტროლია თუ ბოტებიო,
ჩამოგაცვით ბოტებიო,
ბოტილიზმმა თუ შეგიპყრო,
მალე გაიბოტებიო!

„დარწმუნებული ვარ, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი და პირველი ქალი ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი დასავლურ სამყაროში ნაცების მიერ დეზინფორმაციის ტირაჟირებას სერიოზულად შეაფერხებს!“

ლისტიკაში, მედიამენეჯმენტსა თუ კომუნიკაციაში მეტ-ნაკლებად ერკვეოდა, ნაცებმა ამ პროფესიას განარიდეს და მხოლოდ ისინი დატოვეს, ვინც მათ ძირითად პრინციპებს — ბოროტებას, უზნეობას, უნამუსობას, ანტისახელმწიფოებრიობასა და ანტიქართველობას დაექვემდებარებოდა.

კონკრეტულად გვარამიას ტელეარხს რაც შეეხება, ეს არის სააკაშვილის კაბინეტი, სადაც საქართველოს მტრები სხედან და მთელ ერს ტყუილებით ზაფრავენ.

დიახ, ყოვლად შეუძლებელია, **ნიკა გვარამია** და **ნოდარ მელაძე** ამ ქვეყნის მოკეთეები იყვნენ, ისინი ჩვეულებრივი მტრები არიან, რომლებიც ტელეეკრანიდან მხოლოდ ბოროტებას აფრქვევენ.

და, საერთოდ, როცა ტროლებსა და ბოტებზეა საუბარი, უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოს მთავარი ბოტი და ტროლი **მიხეილ სააკაშვილია.**

— თუმცა, ნაცებს ტროლებისა და ბოტების მამამთავრად თქვენ ჰყავხართ გამოცხადებული.

— ნაცებს ბოტებად და ტროლებად ჰყავთ გამოცხადებული ყველა, ვინც მათ მხარს არ უჭერს და ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალებას არ აძლევს, ასეთი კი, საბედნიეროდ, თითქმის მთელი საქართველოა.

ნაციონალური მოძრაობა ბევრი სისაძაგლის ჩადენას იმიტომაც ახერხებს, რომ „ქართული ოცნება“ დასავლურ ლობისტებთან აქტიურად არ მუშაობს, სააკაშვილს კი იმდენი ფული აქვს მოპარული, უცხოელი ლობისტების დასაქირავებლად კიდევ დიდხანს ეყოფა. ერთი სიტყვით, ნაცმოძრაობა ინარჩუნებს რესურსს, რომ ქვეყანას ზიანი მოუტანოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი და პირველი ქალი ელჩი საქართველოში **კელი დეგნანი** დასავლურ სამყაროში ნაცების მიერ დეზინფორმაციის ტირაჟირებას სერიოზულად შეაფერხებს.

— დაბოლოს, რას ეტყოდით 2020 წლის დამდეგს ნაციონალურ მოძრაობას — ტროლებისა და ბოტების მთავარ საბადოს საქართველოში?

— ნაცებს მხოლოდ ერთ რამეს ვეტყვი — 2020 წელს არჩევნებს ისე წააგებთ, როგორც ორჯერ ორი ოთხია! წააგებთ იმიტომ, რომ ქართველი ხალხი ბოროტებას არასოდეს აირჩევს! წააგებთ იმიტომ, რომ არჩევნებზე ტროლები და ბოტები კი არა, რეალური ადამიანები დადიან და განაჩენს გამოგიტანენ იმ სისაძაგლეებისათვის, რომლებსაც ყოველდღიურად სჩადიხართ.

და კიდევ: ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა „მედიავარსკვლავმა“ **თამარ კინწურაშვილმა** ამასწინათ განაცხადა — **კოკა ყანდიაშვილი ისეთ ბოროტ მედიას აძლევს ინტერვიუებს, როგორიც „ასავალ-დასავალი“ არისო.** აქედან გამომდინარე, უპრიანი იქნება, რომ მე და „ასავალ-დასავალმა“ თანამშრომლობა მომავალ წელსაც გავაგრძელოთ, რათა კინწურაშვილი და მისნაირები უფრო კარგად გავამწაროთ. როცა ისინი ჩვენ წინააღმდეგ არიან, ეს ნიშნავს, რომ სწორ და მართალ საქმეს ვაკეთებთ!

თამარ კინწურაშვილი

ესაუბრა ***ჯაბა ხუბუა***

კვირგვინოსნები

არჩილ ხიდირბეგიშვილი
„საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი

რატომ არ ჰქონდა „ქართული ოცნების“ არცერთ წარმომადგენელს დაჭრილ ცოტნე გამსახურდიასთან საავადმყოფოში გამოჩენის თავი, სადაც ყველა რჯულის პოლიტიკოსი მივიდა? იმიტომ ხომ არა, რომ წინა დღეებში ორჯერ ჩაიჭრა „ოცნება“ — ჯერ ახალგაზრდებს საქართველოს ნაცვლად ევროპაში დასაქმება შესთავაზა და მერე მოზარდთა სუიციდი ჩვეულებრივ მოვლენად აღიარა, აქაოდა, ევროპაშიც ხშირად ხდებაო?

რატომ ვერ დაიცვა „ქართულმა ოცნებამ“ ოპოზიციისგან თბილისის საკრებულო, თუმცა, წინა დღეს საკრებულოს წინ 100 ათასამდე მომხრე შეკრიბა? **იმიტომ ხომ არა,** რომ მიტინგზე კოჰაბიტაციის მეორე სერია გამოცხადდა, ანუ ნაციონალებს მოექცევიან ისე, *„როგორც იმსახურებს ჩვენი ხალხი და ჩვენი დიდი კულტურა“*. გამოდის, რომ დამნაშავეებს ისევ არ დასჯიან...

რატომ დაიხია უკან „ქართულმა ოცნებამ“ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებზე და რატომ შესთავაზა მას მაჟორიტარების რაოდენობის შემცირება, როცა მანამდე გამუდმებით აცხადებდა, რომ ამ საკითხს წერტილი დაესვა? იმიტომ ხომ არა, რომ მმართველმა პარტიამ ვერ იპოვა დასაყრდენი გაჭირვებულ ხალხში, რომელსაც 100-ათასიან მიტინგზე კვლავ ამერიკასა და ევროპაზე ელაპარაკა და ერთი სიტყვით არ ჰკითხა იქ მდგარ ამომრჩეველს, თავად როგორი არჩევნების ჩატარება სურს — პროპორციულის, შერეულის თუ მაჟორიტარულის?

რატომ ხდება „ქართული ოცნება“ დასავლეთის კრიტიკის სამიზნე, რაც უფრო ხშირად გამოხატავს დასავლეთის მიმართ თავის მონურ მორჩილებას? **იმიტომ ხომ არა,** რომ დასავლეთისა და საქართველოს ინტერესები ერთი მდინარის ორი ნაპირია და რაც უფრო მეტად უახლოვდები პირველს, მეორეს შორდები?

მაშ, როდემდე უნდა ვაშენოთ ქართველებმა ციხის კედლები და შიგ ჩვენი შვილები ვაყოლოთ?! არ გვეყო პ**(რ)**ეზიდენტ სააკაშვილის აშენებული კედლები საქართველოსა და რუსეთს შორის, ქართველსა და აფხაზს შორის, ქართველსა და ოსს შორის, ქართველებსა და ქართველებს შორის, უფროსებსა და უმცროსებს შორის, მშობლებსა და ბავშვებს შორის? **რატომ არ არის სუიციდის არცერთი შემთხვევა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების, სომხების, აფხაზების, ოსებისა და სხვა არაქართველთა შვილებში? რა, ქართველებზე უკეთესად ცხოვრობენ?!** არა! უბრალოდ, ისინი უცხოელების ბრძანებით არ ღალატობენ თავიანთ ადათ-წესებს, როგორც ამას ევროქართველები სჩადიან! **ამიტომ მტრისთვის ქართველებთან ბრძოლა აწი საჭირო აღარაა, რადგან საკუთარ თავს თვითონვე ვინადგურებთ!**

«მწვანე სკოლის»

კახა დავითური

ტარას შავშიშვილი

ბოლო დროს საქართველოში ასე დამკვიდრდა: მოზარდების ტრაგედია, რომელიც მთელ ერსა და ქვეყანას ჭირისუფლად აქცევს, დეკემბრის თვეში ხდება. წლის დასასრული რომ ახლოვდება, მაშინ სრულდება უბედური ბავშვების სიცოცხლეც.

საქმეში ჩახედული ადამიანებისაგან ისიც ვიცი, რომ შავშიშვილი და დავითური მხოლოდ „ფეისბუქში“ კი არ მეგობრობენ, რეალურ ცხოვრებაშიც ახლო მეგობრები არიან, რაც ბევრ რამეზე მეტყველებს!

აკაკი ხორავას ქუჩაზე 16 წლის ბიჭები, 51-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები **დათუნა სარალიძე და ლევან დადუნაშვილი** რომ მოკლეს, ეს ტრაგედია **2017 წლის 1 დეკემბერს** დატრიალდა, „მწვანე სკოლის“ ყოფილი მოსწავლე **ლუკა სირაძე** კი, რომელიც 2019 წლის **12 დეკემბერს** მეცხრე სართულიდან გადახტა, **17 დეკემბერს** საავადმყოფოში გარდაიცვალა.

როგორც აღმოჩნდა, **ლუკა სირაძეს** ხორავას ქუჩაზე მოკლული **დათუნა სარალიძისა და ლევან დადუნაშვილის ფოტოები** „ფეისბუქის“ საკუთარ გვერდზე ჰქონია გაზიარებული. ამის ე.წ. სქრინი სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა დათუნა სარალიძის მამამ **ზაზა სარალიძემ,** რომელმაც საკუთარ ვაჟსა და ლევან დადუნაშვილს იქ, იმ უკეთეს სამყაროში აქედან, ამ გაუკუღმართებული სამყაროდან, მიმართა: **ბიჭებო, თქვენთან კაცი მოდის და, აბა, თქვენ იცით, როგორ დახვდებით!**

სისხლიანი ცრემლებით რომ გატირებს, ისეთი ამბავია, ოღონდ იმათთვის, ვისაც ადამიანის სახე არ დაუკარგავს, თორემ, ადამიანის სახედაკარგული პოლიტიკური სვავებისათვის ლუკა სირაძის სიკვდილი მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციების საგანია ისევე, როგორც დათუნა სარალიძისა და ლევან დადუნაშვილის სიკვდილი იყო.

თუ სხვა საშველი არ არის და 15 წლის ბიჭის სიკვდილს მაინცდამაინც პოლიტიკური პრიზმიდან უნდა შევხედოთ, მაშინ ლუკა სირაძის ტრაგედია სწორედ იმ პოლიტიკურ ბანდასთან მიგვიყვანს, რომელიც ცდილობს, ეს ტრაგედია საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოიყენოს.

კი, ნამდვილად ასეა:

ლუკა სირაძის თვით–მკვლელობამდე მიყვანის მიზეზები კარგად რომ გავჩხრიკოთ, აუცილებლად ნაციონალურ მოძრაობას გამოვჩხრიკავთ. ამ დიდ ტრაგედიას საიდანაც არ უნდა მივუდგეთ – სკოლის მხრიდან თუ პოლიციის მხრიდან – ბოლოს აუცილებლად ნაციონალურ მოძრაობას მივადგებით.

„მწვანე სკოლის“ დირექტორის ფეისბუქ-სამეგობროში კიდევ ერთი საინტერესო და ნიშანდობლივი ნაცი აღმოვაჩინე: 53-ე საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ტარას შავშიშვილი, რომელიც ფართო საზოგადოებამ სააკაშვილის მმართველობის დროს იმით გაიცნო, რომ საკუთარი მოსწავლე, 15 წლის მიხეილ ალექსიძე სკოლიდან გააგდო — შეურაცხყოფა მომაყენაო!

„მწვანე სკოლის“ დირექტორი კახა დავითური აქტიური ნაცია, რასაც მისი ფეისბუქ-პოსტები და სამეგობროც ადასტურებს

საქმე ის არის, რომ დიღმის მასივში მდებარე კერძო სასწავლებელს — **„მწვანე სკოლას“,** სადაც ლუკა სირაძე ჩუმად შეიპარა და კედლებზე საპროტესტო წარწერები დატოვა, **ნაციონალურ მოძრაობასთან მჭიდროდ დაკავშირებული პირები** განაგებენ. სწორედ მათ გააგდეს ლუკა სკოლიდან იმის გამო, რომ სწავლის გადასახადს ვეღარ იხდიდა. ჰო, ბავშვს მამა გარდაეცვალა, ოჯახს კი მატერიალურად გაუჭირდა და სწავლის საფასურს ვერ აუვიდა, ამათ კი, ამ **ნაციონალურ მოძრაობასთან მჭიდროდ დაკავშირებულმა პირებმა,** რომლებიც „მწვანე სკოლას“ განაგებენ, მშობლის დაკარგვით დათრგუნვილ მოზარდს განსაცდელზე განსაცდელი დაუმატეს — კლასს, საყვარელ თანაკლასელებს, შესისხლხორცებულ მეგობრებს მოსწყვიტეს და იძულებული გახადეს, სხვა სკოლაში გადასულიყო.

„მწვანე სკოლის“ ადმინისტრაციას შენობაში **ლუკა სირაძის** მიერ ჩუმად გაკეთებული წარწერები რომ დახვდა, მაშინვე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები გაშიფრეს, შიდა გამოძიება ჩაატარეს, სოციალური ქსელიდან მოსწავლეების პრივატული მიმოწერაც კი ამოიღეს და დაადგინეს, რომ სკოლაში არა ვინმე უცხო, არამედ ყოფილი მოწაფე შეპარულიყო.

სკოლის ადმინისტრაციას თავისუფლად შეეძლო, მანდ გაჩერებულიყო და საკუთარ ყოფილ მოსწავლესთან ურთიერთობა ადამიანურად მოეგვარებინა, მისი სულიერი მდგომარეობით დაინტერესებულიყო და გაერკვია, რა აწვალებდა ლუკა სირაძეს, რა ჭია უღრღნიდა გულსა და გონებას, რამ მიიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ სკოლაში შეპარულიყო და კედლებზე

ნაცების სისტემა

კვირგვინოსნები

ნანა ჩაჩუა
ფსიქოლოგი

როდესაც ბავშვი და სწავლის პროცესი მოგების საშუალება ხდება, როდესაც ავადმყოფი მოგების საშუალება ხდება, ზოგადად ადამიანი ხდება მოგების საშუალება და ცხოვრება ამ რიტმშია ჩართული, უკვე დგას ყოველივე ფასეულის გაუფასურების საფრთხე.

როცა მოზარდი ამბობს — „ასეთი ცხოვრების დედაც!“ ეს საზოგადოებას ეხება. ცხოვრების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება ცხოვრების იმ წესს ეხება, რომლითაც ცხოვრობს საზოგადოება.

დღევანდელ საზოგადოებას და ახალგაზრდებს უწევთ ისეთ პირობებში ცხოვრება, სადაც აგრესია დაფასებულია, ბილწსიტყვაობა გამარჯვებულია, მომხვეჭელობა, ცილისწამება გამარჯვებულია, ღირებული სიტყვა გაუფასურებულია, დაბულინგება წახალისებულია და ასეთ ვითარებაში რომ ახალგაზრდები ამბობენ — „ამ ცხოვრების დედაც“! — ეს მთელ საზოგადოებას ეხება.

„ინტერპრესნიუსი“

გია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი

ხუხაშვილმა — ლუკა სირაძის დაკრძალვა მანიფესტაციად ვაქციოთ. ეს აქტივისტები პერფორმანსებს აწყობენ, იმ სკოლაში კიდევ ჯერ პატარა გოგონა გამოტეხეს და იმ ბავშვმა თვითმკვლელობა სცადა, შემდეგ ფულის ამოსაღებად პოლიცია გამოიძახეს...

ვინ ხართ, რა ჯიშის ხართ, რომელი დამპალი თესლით გაგაკეთეს, ასეთი სიბინძურე რომ მოგდით თავში?

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნიკა გოგუაძე
ყოფილი პოლიტპატიმარი

მარიანა ჩოლოიანი ჩემგან სასურველ პასუხს რომ ვერ მიიღებდა, თავს უკმაყოფილოდ გადააქნევდა, ირონიულად გაიღიმებდა, სიგარეტს მომაწვდიდა და თვითონ ვითომ შესვენებაზე გადიოდა. **ამ დროს ოთახში შემოლაგდებოდნენ ჯანიანი პოლიციელები. დამიშვებდნენ თავზე წიხლებს, სკამებს, ბოთლებს, ისევ დამლეწავდნენ გონების დაკარგვამდე. მერე შემოვიდოდა ჩოლოიანი, იატაკიდან ისევ სკამზე ამწევდნენ და „აბა, გავაგრძელოთო“ — ისევ აგრძელებდა დაკითხვას.**

„პრაიმტაიმი“

გია მურღულია
ფილოსოფოსი

როდესაც 15 წლის ბიჭი თავს იკლავს, საკუთარ თავს კითხვა უნდა დავუსვათ, როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ.

„პირველი არხი“

შავი საქმე

ერთი ნაცი ჩოლოიანი კი დაიჭირეს, მაგრამ ვინ იცის, კიდევ რამდენი ასეთი „ჩოლოიანია“ მეტასტაზირებული ქართული სახელმწიფოს სხეულში!

წარწერები გაეკეთებინა?

ნებისმიერი პასუხისმგებლიანი პედაგოგი და, უბრალოდ, წესიერი ადამიანი, რომელსაც საგულეში გულის მაგივრად რიყის ქვა არ უდევს, სწორედ ასე მოიქცეოდა, მაგრამ

ნაცი გულიანად და ადამიანურად თუ მოიქცა, მისი ბელადის მიერ ოდესღაც ნაქადაგები და ძვალ-რბილში გამჯდარი „ნულოვანი ტოლერანტობა“ ნამით მაინც თუ დაივიწყა, რაღა ნაცი იქნება?

მოკლედ, „მწვანე სკოლის“ ნაცხელმძღვანელები ადგნენ და თავიანთი ყოფილი მოსწავლე, მათ მიერვე სკოლიდან გაგდებული ლუკა სირაძე, თანაკლასელებთან განშორებითა და მამის დაკარგვით სულშეხუთული და ფსიქიკაამღვრეული ბავშვი, პოლიციას ჩაუგდეს ხელში. რატომ? **იმიტომ, რომ სამაგალითოდ დასჯილიყო. იმიტომ, რომ კანონს აეძულებინა, კედლებზე წარწერების გაკეთებით კერძო სკოლისათვის, ანუ კერძო საკუთრებისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი აენაზღაურებინა. იმიტომ, რომ „ნულოვანი ტოლერანტობა“ ნაცის ცხოვრებისეული კრედოა, ნაცი კი ყველგან ნაცია — სკოლაშიც, პოლიციაშიც და პოლიკლინიკაშიც.**

სანამ იმას ვიტყოდეთ, ვინ დახვდა და რა დახვდა პოლიციის განყოფილებაში 15 წლის ლუკა სირაძეს, მანამდე ის უნდა გითხრათ, რა დაგვხვდა „მწვანე სკოლის“ დირექტორის **კახა დავითურის** „ფეისბუქის“ გვერდზე: **პოსტები უდევს, ყველაზე თავგამოდებულ ნაცსაც შეშურდება. ლანძღავს „ქართულ ოცნებას“ და მხარდაჭერას უცხადებს ნაცმოძრაობას, თავის ევრონაცმოძრაობითურთ.** მეგობრებში ჰყავს მამალ-მამალი ნაცები, **ნუგზარ წიკლაურით** დაწყებული, **დიმიტრი შაშკინით** გაგრძელებული და **ნიკა გვარამიათი** დამთავრებული. ერთი სიტყვით, ტიპური, კლასიკური, **ეგზისტენციალური ნაცია „მწვანე სკოლის“ დირექტორი დავითური.**

სხვათაშორის, „მწვანე სკოლის“ დირექტორის ფეისბუქსამეგობროში კიდევ ერთი საინტერესო და ნიშანდობლივი ნაცი აღმოვაჩინე: 53-ე საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი **ტარას შავშიშვილი,** რომელიც ფართო საზოგადოებამ სააკაშვილის მმართველობის დროს იმით გაიცნო, რომ საკუთარი მოსწავლე, 15 წლის **მიხეილ ალექსიძე** სკოლიდან გააგდო — შეურაცხყოფა მომაყენაო.

მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ ალექსიძის მიერ დირექტორ შავშიშვილისათვის შეურაცხყოფის მიყენებას არცერთი მოსწავლე, პედაგოგი და თვით მანდატურიც კი არ ადასტურებდა, ბავშვი სკოლიდან მაინც გარიცხეს და თანაც იმდენი ქნეს, რომ არცერთ სკოლას აღარ მიეღო.

აბა, რა იქნებოდა, როცა **15 წლის მიხეილ ალექსიძე ხულიგნად თვით პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შერაცხა და პარლამენტის ტრიბუნიდან განაცხადა — დამთავრდა ის დრო, როცა სკოლას ასეთი ხულიგნები მართავდნენო.**

მოკლედ, მაშინ 15 წლის ბავშვს მარტო სკოლის დირექტორი **ტარას შავშიშვილი** კი არა, მთელი სახელმწიფო სისტემა დაუპირისპირდა, პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით, ყველაფერი კი იმით დამთავრდა, რომ მოსწავლეების, მშობლებისა და პედაგოგების თავგანწირული პროტესტის შედეგად შავშიშვილი იძულებული გახდა, 53-ე სკოლა დაეტოვებინა.

ჰოდა, აი, ეს კაცი — მარტო საქართველოს კი არა, კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო და ულირსი სკოლის დირექტორი ტარას შავშიშვილი „მწვანე სკოლის“ დირექტორის კახა დავითურის მეგობარია.

საქმეში ჩახედული ადამიანებისაგან ისიც ვიცი, რომ **შავშიშვილი და დავითური** მხოლოდ „ფეისბუქში“ კი არ მეგობრობენ, რეალურ ცხოვრებაშიც ახლო მეგობრები არიან, რაც ბევრ რამეზე მეტყველებს.

რაღა გავაგრძელოთ, „მწვანე სკოლის“ დირექტორი ნაცია და ნაცია მისი მოადგილე **ელისო ნიჟარაძეც,** რომელიც, არც მეტი, არც ნაკლები, **ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრისა და ერთ-ერთი ლიდერის ნუგზარ წიკლაურის მეუღლე გახლავთ.** მთლიანად ნაცების ხელშია „მწვანე სკოლა“ და ნაცებმა ჩაუგდეს ხელში 15 წლის ლუკა სირაძე პოლიციას, სადაც მას **ნაცი გამომძიებელი,** სააკაშვილ-მერაბიშვილის რეჟიმის სისხლი სისხლთაგანი და ხორცი ხორცთაგანი **მარიანა ჩოლოიანი** დახვდა.

ჩოლოიანის კისერზე სააკაშვილის რეჟიმის დროს გახმაურებული „ყინწვისის საქმეა“, 2011 წლის 26 მაისს „ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის“ წევრები ყინწვისის მონასტერში რომ დაიჭირეს და ბრალად დასდეს — ხელისუფლების დამხობის მიზნით, თბილისში ქართულად მოლაპარაკე რუსი სპეცრაზმელები უნდა შემოგვეყვანათო. „ყინწვისის საქმეზე“ დაკავებულები მაშინ სასტიკად აწამეს და არაადამიანური მოპყრობის შედეგად „დანაშაული აღიარებინეს“, მაგრამ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ ისინი პოლიტპატიმრებად ცნო და ციხიდან გაათავისუფლა.

„ყინწვისის საქმის“ ყოფილმა პოლიტპატიმარმა ნიკოლოზ გოგუაძემ ამ დღეებში არაერთ მედიასაშუალებას მისცა ინტერვიუ და დეტალურად გაიხსენა, როგორ ხდებოდა მისი სასტიკი წამება გამომძიებელ ჩოლოიანის თვალწინ. როცა გოგუაძე გამომძიებელ ჩოლოიანს არჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზე უარს ეუბნებოდა, იგი თავს უკმაყოფილოდ გააქნევდა, რაც იმისი ნიშანი იყო, რომ დაკითხვის ოთახში ჯალათი პოლიციელები უნდა შემოსულიყვნენ. შემოდიოდნენ და ძვლებში ამტვრევდნენ პატიმარს, მერე გადიოდნენ და ბრუნდებოდა **გამომძიებელი ჩოლოიანი** იმ იმედით, რომ ნაცემი პატიმარი შეთითხნილ ბრალს აღიარებდა. **გოგუაძე მაინც არ ტყდებოდა, ჩოლოიანი კი ისევ გადიოდა და ისევ შემოდიოდნენ ჯალათი პოლიციელები, რომლებიც ახალი შემართებით აწამებდნენ ტუსაღს.** ასე განმეორდა ბევრჯერ. ხან **გამომძიებელი ჩოლოიანი** გადიოდა დაკითხვის ოთახიდან და **პატიმარ გოგუაძეს** იქვე სცემდნენ, ხან კი გამომძიებელი ოთახში რჩებოდა და პატიმარი საცემრად სხვაგან გაჰყავდათ.

ასეთი ცივსისხლიანი ჯალათი იყო გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ ნაციონალური მოძრაობისაგან გადაიბარა და სისტემაში მანამ ინარჩუნებდა, სანამ 15 წლის ლუკა სირაძის ტრაგედიამ მთელი ქვეყანა არ შეძრა.

გამომძიებელი ჩოლოიანი ახლა დაჭერილია და წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებუ-

გაგრძელება მე-6 გვერდზე

„მწვანე სკოლის“ დირექტორის მოადგილე ელისო ნიჟარაძე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნუგზარ წიკლაურის მეუღლეა



„მწვანე სკოლის“ ყოფილი მოსწავლე ლუკა სირაძე, რომელმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა

ისევ კლავს

კვირგვინოსნები

კახა დავითური
„მწვანე სკოლის“ დირექტორი

როდესაც ჩვენ ვნახეთ დაზიანებული სკოლა და უცხო ადამიანი სკოლის ტერიტორიაზე შემოსული, ვალდებულება გვქონდა, პატრულისთვის დაგვერეკა. მე რომ მცოდნოდა, ასე დამთავრდებოდა ეს ამბავი, სულ რომ დაეწვათ ეს სკოლა, არ გამოვიძახებდი პატრულს.

„ახალი თაობა“

ბიძინა გუჯაბიძე
ყოფილი პარლამენტარი

სკოლებში ფსიქოლოგებისა და მოძღვრების ყოფნაა აუცილებელი. ხომ არ შეიძლება, მუდმივად მუხტავდე საზოგადოებას და ახალ ამბებს მკვლელობებითა და ძარცვა-ყაჩაღობით იწყებდე! **ყოფილი „რუსთავი-2“-ის ხალხმა ახლა „მთავარ“ არხზე გადაინაცვლა და ისე იქცევა, რომ „ზონდერები“ უკან რჩება.**

„ახალი თაობა“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

რას მოასწავებს ახალგაზრდული ენერგიითა და ქართული მაქსიმალიზმით უხვად გაჯერებული ეს მიტინგები და საპროტესტო პერფორმანსები?! ხომ არ მეორდება ის, რაც ევროპამ გამოიარა 1968 წლის ახალგაზრდული რევოლუციური აღტყინების დროს? **მოგვევლინებიან თუ არა ადგილობრივი წარმოშობის რადიკალური ახალგაზრდული მოძრაობები — ევროპაში ხმაურიანი ტერაქტებით ცნობილი „წითელი ბრიგადების“, „წითელი არმიის ფრაქციის“ და სხვა რადიკალური ახალგაზრდული ჯგუფების ქართულ ანალოგებად, ამას დრო გვიჩვენებს!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტის თავმჯდომარე

ნუ ვაშინებთ ბავშვებს მომავლით, ნუ ვეუბნებით, რომ ცხოვრება არის საშინელი, ნუ მოვუწოდებთ ნიჰილიზმისკენ!

„მარშალპრესი“

„მწვანე სკოლის“ შავი საქმე

დასაწყისი მე–4 გვერდზე

ლი, ბრალად კი მოზარდზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მოხდენა ედება, მისთვის ჩვენების გამოძალვის მიზნით.

აი, ასეთია „მწვანე სკოლის“ შავი საქმე, საიდანაც ეშმაკის ორი რქის მსგავსად არის ამოშვერილი ორი სიტყვა — ნაციონალური მოძრაობა.

დღევანდელი ხელისუფლების დანაშაული და პასუხისმგებლობა კი ის არის, რომ გამომძიებელ ჩოლოიანისნაირ **ნაცკომპრაჩიკოსებს** საკადრისი ადგილი არ მიუჩინა და საკუთარ წიაღში შეიფარა, იმის ნაცვლად რომ ისინი წესიერი, პროფესიონალი, ღირსეული, სააკაშვილის რეჟიმის სისხლიან წუმპეში არასოდეს ნაყვინთავები კადრებით ჩაენაცვლებინა.

უკვე მერვე წელი იწყება, რაც ენაზე ტყავი გადაგვძვრა იმაზე ლაპარაკით, რომ სააკაშვილის სისხლიანი სისტემის მსახურთა სახელმწიფო სტრუქტურებში დატოვება საზოგადოებისა და თვითონ სახელმწიფოსთვისაც ძალიან სახიფათოა, რადგან ეს არის ნელი მოქმედების ნაღმი, რომელზეც დროდადრო ფეთქდება ქვეყნის სტაბილურობა და დემოკრატიული განვითარება.

ვერა, მაინც ვერ შევასმინეთ ხელისუფლებას, რომ სახელმწიფო სისტემა ნაცნარჩენებისაგან გასაწმენდია. ვერ გავაგებინეთ და აჰა, კიდევ ერთი ტრაგიკული შედეგი. ერთი ნაცი ჩოლოიანი კი დაიჭირეს, მაგრამ ვინ იცის, კიდევ რამდენი ასეთი „ჩოლოიანია“ მეტასტაზირებული ქართული სახელმწიფოს სხეულში.

ერთი შეღავათი ის არის, რომ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი **ვახტანგ გომელაურია** და არა — **ვანო მერაბიშვილი,** თორემ, **გამომძიებელ ჩოლოიანს** კი არ დააკავებდნენ, მთელი სისტემა მის დასაცავად დადგებოდა ფეხზე, ბოლომდე ხელს დააფარებდნენ და 15 წლის **ლუკა სირაძეს** ხელიდან წასულ ხულიგნად გამოაცხადებდნენ, როგორც ეს სააკაშვილმა 15 წლის **მიხეილ ალექსიძესთან** დაკავშირებით ქნა.

გომელაურის ადგილას დღეს მერაბიშვილი, ოქრუაშვილი ან ახალაია რომ იჯდეს, ნაცების განმგებლობაში არსებული „მწვანე სკოლის“ იმიჯის გადასარჩენად 15 წლის ლუკა სირაძეს კრიმინალის იარლიყს მიაკერებდნენ, როგორც 19 წლის **ბუტა რობაქიძის** შემთხვევაში ქნეს, უდანაშაულოდ დახვრეტილი ბიჭი, პატრულის იმიჯის გადასარჩენად, ბანდიტური დაჯგუფების წევრად რომ შერაცხეს და მკვდარს „კალაშნიკოვი“ ჩაუდეს.

თუმცა, საია-ს უსტაბაში, „გავლენიანი ენჯეოშნიკი“ სულხან სალაძე მაინც გამოდის და ამბობს — გომელაური უნდა გადადგესო.

ალბათ, ბებიაც უჭყავის სულხან სალაძეს, რომელიც თვითონაც წითელქუდას ბებიას ჩამოჰგავს!

ბოლოთქმა

„ასავალ-დასავალის“ რედაქცია ღრმა მწუხარებით დასტირის 15 წლის ლუკა სირაძეს და უფალს ავედრებს მის უმანკო სულს. **იქნებ ამ პატარა ბიჭის ტრაგედია მაინც იქცეს იმის საწინდრად, რომ საბოლოოდ დაინგრეს და მოსოდომგომორდეს ნაცების მიერ დატოვებული უბოროტესი, ანტიადამიანური სისტემა, რომელიც ისევ კლავს!**

ჯაბა ხუბუა

ნაცების სისტემა ისევ კლავს!

2019 წლის 12 დეკემბერს სომეხი ერის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა — მსოფლიოს ზესახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხმათა უმრავლესობით აღიარა და დაამტკიცა 1915 წლის აპრილში თურქეთის მიერ სომეხთა გენოციდის ფაქტი, რამაც ვაშინგტონსა და ოფიციალურ ანკარას შორის ისედაც დაძაბული პოლიტიკური ვითარება კიდევ უფრო დაძაბა და გაართულა.

ამერიკამ თურქეთის მიერ ქართველთა გენოციდიც უნდა აღიაროს!

ამერიკის საპასუხოდ თურქეთის პარლამენტში მეორე დღესვე გაკეთდა ხმამაღალი განცხადებები იმის შესახებ, რომ ეს არის „ბინძური პოლიტიკური თამაში, რომელსაც სამართლებრივ მდგომარეობასთან და სიმართლესთან საერთო არაფერი აქვს!“ ზოგიერთი ამ დიპლომატიურ დაპირისპირებაში კიდევ უფრო შორს წავიდა და თურქეთში იმის კვლევაძიებაც კი დაიწყო, თუ რამდენი ინდიელი მოკლეს ევროპელებმა ამერიკაში, რათა 1492 წელს ქრისტეფორე კოლუმბის მიერ აღმოჩენილ მათთვის უცხო მიწაზე ევროპული ცივილიზაცია აეშენებინათ!

თავისთავად ეს ფაქტიც ძალიან საინტერესოა, რადგან მეცნიერულად გამოთვლილია, რომ მეთხუთმეტე საუკუნის მიწურულიდან ვიდრე მეცხრამეტე საუკუნის ბოლომდე, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტებზე ევროპელმა კონკისტადორებმა, პლანტატორებმა, განგსტერთა ბანდებმა თუ თავის ქალებზე მონადირე ცალკეულმა გარეწრებმა **დაახლოებით 30 მილიონი ინდიელი მაინც გაანადგურეს! აი, სწორედ ამ ხალხის ძვლებზე აშენდა ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, მექსიკა, ვენესუელა, ბრაზილია, არგენტინა, ჩილე, პერუ, ცენტრალური ამერიკის ქვეყნები და მთელი ის უკიდეგანო სამყარო, რასაც ლათინური ამერიკა ჰქვია.**

ყოჩაღ, მეზობელ სომხებს, რომ დაუღალავი და მიზანმიმართული შრომით მოუხერხებელი მოახერხეს და მიზანს მაინც მიაღწიეს – ამერიკამ თურქეთის მიერ სომეხთა „მეძ ეღერნ“–ი, ანუ „დიდი ჩეხვა“ აღიარა!

მიუხედავად იმისა, რომ მისი სამხედრო მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორია, ამერიკისგან განსხვავებით, **რუსეთი სომეხთა გენოციდს არასოდეს აღიარებს, რადგან მაშინ რუსეთმა ისიც უნდა აღიაროს, რომ 1915 წელს სომხები თურქეთის წინააღმდეგ თავად წააქეზა და მერე ოსმალეთის ყბაში დაღებული არმიის პირისპირ აჯანყებული მოკავშირეები სამარცხვინოდ მიატოვა.** ამიტომაც იყო, რომ საბჭოთა კავშირი ყველგან ბლოკავდა სომეხთა გენოციდის აღიარების საკითხს. ამ პოლიტიკურ ხაზს პუტინის რუსეთიც წარმატებით და უცვლელად აგრძელებს.

სამწუხაროდ და საუბედუროდ, ისტორიული სიმართლის დასადგენად სომეხთა მსგავს მონდომებასა და ბრძოლისუნარიანობას ქართველი ერი და საქართველოს ხელისუფლება არადა არ ამჟღავნებენ, თორემ თურქეთმა თუ ვინმეს გენოციდი მოუწყო და ტერიტორიები წაჰგლიჯა, ეს ხომ, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვართ — ქართველები და საქართველო?!

უნახავს და განუცდია ვინმეს ის უბედურება და საშინელება, რაც თურქეთმა ქართველობას თავს დაატეხა? არა მგონია! წაიკითხეთ თურქი ისტორიკოსების ნაშრომები! გაეცანით, რას წერენ მუსტაფა ნაიმები და მისთანები... **ეს იყო ქართველი ერის გენოციდი, რომელიც ყოველ ოც წელიწადში ერთხელ მაინც მეორდებოდა. ცოდვით ქვაც კი ატირდება, ისეთ საზიზღრობებს სჩადიოდნენ თურქები საქართველოში.**

ოკუპანტმა თურქეთმა

ათა–თურქი

კვირგვინოსნები

კახა კოჯორიძე
„ლელოს“ წევრი

მარიანა ჩოლოიანი ყინწვისის სპეცოპერაციის საქმეშიც ფიგურირებს.

„ახალი თაობა“

თემურ ნანეიშვილი
აკადემიკოსი

ბავშვი თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს და ყველა მონაწილე დამნაშავეა.

„რეზონანსი“

ნუცა კუხიანიძე
ერეკლე კუხიანიძის ქალიშვილი

მამაჩემი მუდამ თავისებური ადამიანი იყო, ყოველთვის თავისი სიმართლე და განსხვავებული წარმოდგენები ჰქონდა. ძალიან უცნაური ადამიანია. ჩვენ სხვადასხვა ბანაკში ვართ და ეს ძალიან სამწუხაროა. ამის გამო ბევრჯერ გვიკამათია კიდეც. ისტორია შეაფასებს ყველაფერს.

„პრაიმტაიმი“

გია ვოლსკი
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

ამაზრზენია იმის ყურება, როგორ დაესივნენ ბავშვის სიკვდილის ფაქტს პოლიტიკური სვავები!

„აიპრესი“

მამა შალვა
თბილისის ვაკის მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძრის დეკანოზი

არ შეიძლება, ადამიანს რელიგია წაართვა. სკოლებიდან გამოგვიყვანეს სასულიერო პირები, გამოგვიყვანეს ძალით. ჩვენ არ გვაქვს უფლება, საჯარო სკოლებში შევიდეთ. სპეციალური კანონი მიიღეს ამაზე და ევროპაზე საუბრობენ. **ევროპაში პირიქით, კანონია მიღებული, ადამიანი, რომელიც მართლმადიდებელია, კათოლიკეა, მას მის რელიგიაში ლექციას უნდა უკითხავდე. აუცილებელია! ევროპამ გააცნობიერა ეს. მიხვდა, როგორ ჭაობში ჩაეშვნენ ამ ყველაფრის გამო.**

„ინფო-9“

საქართველოს ისტორიული ზემო ქართლის, ანუ მესხეთის უდიდესი ნაწილი – 24 ათას 800 კვადრატული კილომეტრი კაცთა კვლით, გაუპატიურებით, სოფლებისა და ქალაქების გადაწვით, ყრმათა და მოზრდილთა წამებით, ქრისტიანობის ამოშანთვით წაართვა და წაჰგლიჯა!



ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი ზურგით თურქეთის პრეზიდენტ ერდოღანისაკენ

ისტორიის ლაზღანდარობა მორჩება მაშინ, თუ ისტორიული სიმართლე იზეიმებს და ამერიკის შეერთებული შტატები სომხების გენოციდის აღიარების კვალდაკვალ თურქეთის მიერ ქართველების გენოციდის ფაქტსაც აღიარებს!

ეს კატასტროფული შედეგი გენოციდის გარეშე არ დამდგარა, რადგან, **თუ ჰალსტუხიჭამია და ქვეშაფსია სააკაშვილის ეპოქას არ მივიღებთ მხედველობაში,** ისტორიას არ ახსოვს, რომ ქართველ კაცს თავისი მიწა-წყალი ბრძოლის გარეშე დაეთმოს! სწორედ **გენოციდმა,** მასობრივმა მკვლელობებმა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილმა დანაშაულმა ნაწილობრივ ან სრულად ამოძირკვა ქართველთა სახსენებელი იმ უზარმაზარი ტერიტორიიდან, რომელიც ოდესღაც საქართველოს ეკუთვნოდა.

დიდი ქართველი მეცნიერისა და მწერლის **თეიმურაზ ბატონიშვილის** (1782-1846 წ.წ.) ცნობით, რომელიც **გიორგი მეთორმეტის** (1746-1800 წ.წ.) ვაჟი გახლდათ, მესხეთი, ანუ ზემო ქართლი გადაჭიმული იყო ტრაპიზონსა და არზრუმამდე და სრულად მოიცავდა **სამცხეს, ჯავახეთს, თმოგვს, ერუშეთს, არტაანს, კოლას, ტაოს, კლარჯეთს, აჭარას, მაჭახელას, ნიგალს, შავშეთს, ჭანეთსა და გურიას.** აი, სწორედ ეს უზარმაზარი ტერიტორია, საერთო ფართობით **34 ათას 200 კვადრატული კილომეტრი,** ფეოდალური საქართველოს მესამედს შეადგენდა და დღეს მისი უდიდესი ნაწილი მიტაცებული აქვს თურქეთს! **ამოდენა ტერიტორია საქართველომ მხოლოდ გენოციდის, მასობრივი მკვლელობისა და ეთნიკური ნიშნით განცდილი საშინელი კატასტროფის შედეგად დათმო!**

მიჩნეულია, რომ ისტორიას ხშირად ლაზღანდარობა უყვარს... მაგალითად, როცა რუსის ტანკში შემძვრალი ცხინვალელი ოსები ჯღაბნიან — ჩვენ დამოუკიდებლები ვიყავითო, ნებსით თუ უნებლიეთ, იმ თორმეტი ჯორის ისტორია მახსენდება, რომლებიც 1724 წლის ზაფხულში, სამეფო საგანძურით დატვირთული და დამძიმებული, ვახტანგ მეექვსეს სწორედ ცხინვალში ჰყავდა დაბმული და მეფე საქართველოს გადარჩენის უკანასკნელ გზას ეძებდა. ნეტავ, სად იყვნენ მაშინ „დამოუკიდებელი“ ოსები? აი, ამაზეა ნათქვამი, ისტორია ლაზღანდარობსო!

ისტორია ლაზღანდარობს მაშინაც, როცა თურქეთის პრეზიდენტი **რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი** ე.წ. თურქ-მესხებს ესარჩლება და აგულიანებს — **ჩვენს დებსა და ძმებს ყველა დონეზე დავიცავთ, ისინი თავიანთ ფუძეს უნდა დაუბრუნდნენო!** მაგრამ

ისტორიის ლაზღანდარობა მაშინვე მორჩება, თუ საკითხი ასე დაისმება – ის ეკლესია-მონასტრები, რომლითაც მთელი ტაო-კლარჯეთია მოფენილი, ვინ ააშენა და დღეს სად ცხოვრობს და რომელ ღმერთს ადიდებს ამ გასაოცარი სილამაზის შემქმნელი ხალხი?

ისტორიის ლაზღანდარობა მორჩება მაშინ, თუ ისტორიული სიმართლე იზეიმებს და ამერიკის შეერთებული შტატები სომხების გენოციდის აღიარების კვალდაკვალ თურქეთის მიერ ქართველების გენოციდის ფაქტსაც აღიარებს!

ყველაზე უფრო პესიმისტური გათვლებითაც კი, მონღოლებს, თემურ-ლენგს, თურქებსა და სპარსელებს რომ არ ვეჟიჟგნეთ, დღეს მრავალმილიონიანი ერი და ქვეყანა ვიქნებოდით!

თქვენ წარმოგიდგენიათ, რას იზამდა, სულ მცირე, 80 მილიონი ქართველი?

სხვათაშორის, ამ საკითხით თბილისში სტუმრად მყოფი **ალექსანდრე დიუმა** დაინტერესდა და ძალიან საინტერესო დასკვნაც გააკეთა!

დიტო ჩუბინიძე

ოშკი

ბანა

თურქებსა და სპარსელებს რომ არ ვეჟიჟგნეთ, დღეს მრავალ-მილიონიანი ერი და ქვეყანა ვიქნებოდით!

კვირგვინოსნები

გიორგი კაკელიძე
ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი

ამ ცხოვრების არა, იმ ცხოვრების „დედაც“, სადაც ჩვენ — მეგობრები, მეზობლები, ნათესავები, მშობლები, მასწავლებლები, პოლიციელ-გამომძიებლები ბავშვებს ვხოცავთ! და მოდი, მოვინდომოთ და ეს ცხოვრება ვაქციოთ უკეთესად!

„ინფო-9“

ვლადიმერ პუტინი
რუსეთის პრეზიდენტი



თუ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ლიდერები მოსკოვში გამარჯვების აღლუმზე არ ჩამოვლენ, ეს დიდი შეცდომა იქნება.

„ინტერპრესნიუსი“

იოსებ არჩვაძე
ეკონომიკის ექსპერტი

როდესაც „თიბისი ბანკმა“ შეიძინა „ბანკი რესპუბლიკა“ და 106 მილიონი დოლარი გადაიხადა, ამ თანხის საქართველოდან გატანამ თითქმის წელში გატეხა ჩვენი სავალუტო კურსი და ლარის დევალვაცია გამოიწვია.

„თბილისელები“

მიხეილ სააკაშვილი
აპატრიდი

ერთი ბანკირი, რომელიც ახლა პოლიტიკაში წავიდა, თავიდან ყვებოდა, როგორ გადაუარა რეჟიმმა... ბიჭო, ჩემ დროს მაგის ქონება გაიზარდა დაახლოებით 50-ჯერ. ნეტავი გადამიაროს ვინმემ ცხოვრებაში ეგრე, ეგ წყალი გადმომესხას, მაგაზე ვოცნებობ დღე და ღამე. გადამიარეთ, ძალიან გთხოვთ, რომ 50-ჯერ გავმდიდრდე.

„პირველი არხი“

მამუკა ხაზარაძე
მოძრაობა „ლელოს“ დამფუძნებელი

ჩვენ მოვალთ და დავაკომპლექტებთ მთავრობას.

„პირველი არხი“

„ბოკერია ბაჩო ახალაიას მიუთითებდა, საითკენ ესროლათ, იმისდა მიხედვით, ციხის რომელ ფანჯარაშიც გამოჩნდებოდნენ პატიმრები!“

ნიკა ბერიძე:

მივმართავ გენპროკურატურას –

დამკითხეთ!

„ბოკერია ჩემ თვალწინ ავტომატიდან ესროდა პატიმრებს!“

15 დეკემბერს „ევროპული საქართველოს“ ლიდერი ᲒᲘᲒᲐ ᲑᲝᲙᲔᲠᲘᲐ პროკურატურაში დაიბარეს. *მას ედავებიან იმ 20 მილიონი ლარის გამო, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის უშიშროების საბჭოს მდივნობის დროს გააქრო! თუმცა, გიგა ბოკერიამ უარი თქვა პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისვლაზე და მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხვა მოითხოვა. თან ისიც დააყოლა — ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური დევნა და ანგარიშსწორებააო!*

სწორედ მედიაში გიგა ბოკერიას გარშემო ატეხილი აურზაურის პერიოდში დაგვიკავშირდა ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა — მე ვარ თვითმხილველი, როგორ ესროდა ავტომატიდან გიგა ბოკერია ორთაჭალის ციხის პატიმრებს ე.წ. ციხის ბუნტის დროსო! გვესაუბრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა პირველი სამმართველოს ყოფილი სპეცრაზმელი ᲜᲘᲙᲐ ᲑᲔᲠᲘᲫᲔ.

— ბატონო ნიკა, დეტალურად მოგვიყევით, როგორ აღმოჩნდით ბოკერიასთან ერთად ორთაჭალის ციხის ე.წ. ბუნტის ჩახშობისას?

— დავიწყოთ იმით, რომ ეს არ იყო არავითარი ბუნტი — ციხის ე.წ. მაყურებლების დახმარებით, მაშინდელმა სასჯელაღსრულების საქმეთა მინისტრმა **ᲑᲐᲩᲝ ᲐᲮᲐᲚᲐᲘᲐᲛ** გაითამაშა არეულობა, რათა ნაცებს ციხეც და ქვეყანაც დაეტერორებინათ!

2006 წლის 27 მარტს, შუაღამისას, სახლში ტელეფონით დამიკავშირდნენ და სასწრაფოდ შეკრებაზე გამომიძახეს! ეს ერთ რამეს ნიშნავდა — ქვეყანაში რაღაც სერიოზული ხდებოდა.

ნახევარ საათში უკვე დისლოკაციის ადგილას — კახეთის გზატკეცილზე, ნაცმოძრაობის ცენტრალური ოფისის მოპირდაპირე მხარეს ვიყავი!

კიდევ სადღაც ნახევარ საათში უკვე ორთაჭალის ციხის ალაყაფის კართან აღმოვჩნდი. როგორც გვითხრეს, პატიმრებმა „ბუნტი“ მოაწყვეს და წესრიგი უნდა დაგვემყარებინა.

— თქვენი სპეცდანიშნულების რაზმის ხელმძღვანელი ვინ იყო?

— შსს-ს ვიცე-პოლკოვნიკი ᲖᲐᲖᲐ ᲑᲘᲩᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ.

— ორთაჭალის ციხის გარე პერიმეტრზე ხალხი დაგხვდათ?

— იქ უკვე იყო ასე ოციოდე ადამიანი — როგორც ჩანს, პატიმრების ოჯახის წევრები, ვინც შეიტყო პატიმრებისაგან ამ არეულობის შესახებ და მალევე მივიდა ციხესთან.

ჩვენი სპეცრაზმელები ე.წ. ტენტირებულ „კამაზში“ ისხდნენ და იქიდან დავინახე, რომ ალაყაფთან იდგა სასწრაფო დახმარების მანქანა, სახანძრო და კიდევ სპეცდანიშნულების დაჯავშნილი მანქანა „ტომა“, რომელიც წყლის ჭავლს გამოსტყორცნის მიტინგებისა და დემონსტრაციების დასაშლელად. მოკლედ, ჩვენ „კამაზით“ შევედით ციხის შიდა ეზოში!

— რა სიტუაცია დაგხვდათ?

— იქ იდგა „შავნაბადას“ ანტიტერორისტული ცენტრის „ბეტეერი“. ეზოში დავინახე ას კაცამდე კბილებამდე შეიარაღებული სპეცრაზმელი — ესენი იყვნენ როგორც „შავნაბადას“ რაზმელები, ასევე ბაჩო ახალაიასა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სპეცრაზმელები.

— ბაჩო ახალაია იქ იყო?

— დიახ. ახლაც ნათლად მახსოვს — ეცვა ჯინსის შარვალი და სპეცრაზმელის შავი „კურტკა“, ხოლო გულზე ავტომატიც ეკიდა! ასევე ავტომატებით იყვნენ მისი ძმა — **ᲓᲐᲗᲐ** (რომელიც მაშინ კუდ-ის დეპარტამენტის უფროსი იყო) და **ᲛᲔᲒᲘᲡ ᲥᲐᲠᲓᲐᲕᲐ.**

მთელი ეს ჯარი იდგა სახით ციხის კორპუსისკენ, რომლის ფანჯრებში ჩანდნენ პატიმრები, რომლებიც ყვიროდნენ და აპროტესტებდნენ, როგორც მათ „ციხის მაყურებლებმა“ უთხრეს, ქურდების ცემას! ფანჯრებიდან ცვიოდა ჭურჭელი, ცეცხლმოკიდებული ნივთები — მოკლედ, ერთი გნიასი იყო!

ჰოდა, ჩვენი მისვლიდან ხუთიათ წუთში, ამ პატიმრების ხმაურში, ბაჩო ახალაიამ გადატენა ავტომატი და დაიყვირა, მიუშვით ამათი ქათამი დედას შევ...იო და მართლაც მიუშვეს ავტომატის ჯერი ციხის კედლებს და საკნების ფანჯრების გისოსებს! თან, ისროდნენ ე.წ. ტრასირებული ტყვიებით, ღამეში რომ ანათებს...

— და ცეცხლს აჩენს, რასაც მოხვდება!

— დიახ!

— ყველა ისროდა?

— „შავნაბადას“ სპეცრაზმი არ ისროდა! ისროდა ახალაია, მისი ძმა — დათა, მეგის ქარდავა და სასჯელაღსრულების სპეცრაზმი!

— რამდენ ხანს ისროდნენ?

— სულ ცოტა, ნახევარი საათი მაინც! შეუჩერებლად!

— თქვენი საგანგებო დავალებათა სპეცრაზმი არ ისროდა?

ორთაჭალის ციხე

„მხოლოდ ჩემი ეს ჩვენებაც საკმარისია, რომ გიგა ბოკერია ციხეში სამუდამო პატიმრობაში დალპეს!“

კვირგვინოსნები

მეუფე იაკობი
ბოდბელი ეპისკოპოსი

პოლიტიკოსებმა, ალბათ, უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ ეს ტემპერატურა დაწიონ. მთავარია, ჩვენი საქართველოსთვის კარგი გავაკეთოთ. მთავარი ის კი არა არის, რომელი პარტიაა სათავეში ან აპირებს მოსვლას, მთავარია, თუ რას ვთავაზობთ საქართველოს. ასეთმა დაძაბულმა ფონმა არა მგონია, საქართველოს კარგი მოუტანოს.

„ინტერპრესნიუსი“

მეუფე შიო
კათოლიკოს-პატრიარქის მოსაყდრე

აზარტული თამაშები და მათი ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ, შეიძლება ითქვას, სულიერი თვალსაზრისით ეს არის აბსოლუტური ბოროტება, ვინაიდან ანგრევს ადამიანის პიროვნებას, ახდენს დეგრადირებას. **ჩვენ უნდა ვილოცოთ ყველაფერი, რომ მოხდეს შეზღუდვა. საპატრიარქო მონაწილეობდა კანონპროექტის შექმნაში, რომელიც რეგულაციებს უნდა ითვალისწინებდეს და იმედია, ასეთი შეხვედრა ხელს შეუწყობს ამ კანონის მიღებას.**

„ინფო-9“

ბონდო მძინარაშვილი
ჟურნალისტი

გახარია ზელენსკის რუსულად ესაუბრაო... ახლა ძალიან იდიოტებისთვის: — გახარიამ არ იცის უკრაინული! — ზელენსკიმ არ იცის ქართული! — გახარიამ იცის ინგლისური და თავისუფლად საუბრობს! — ზელენსკიმ იცის ინგლისური, მაგრამ თავისუფლად ვერ საუბრობს! — გახარიამ იცის რუსული და თავისუფლად საუბრობს! — ზელენსკიმ იცის რუსული და თავისუფლად საუბრობს! ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲐ ᲒᲕᲔᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲐ: **რა ენაზე უნდა ისაუბრონ გახარიამ და ზელენსკიმ, რომ ერთმანეთს გააგებინონ?** პასუხი ძალიან იდიოტებისთვის: მხოლოდ რუსულად!

„ალია“

ვაჟა გელაშვილი
„შაიერე კორუფციის“ დამფუძნებელი



„ქართული ოცნებიდან“ გაყრილი, უკვე ნახმარი პოლიტიკოსები, სადღაც აუცილებლად ერთად შეიყრებიან.

„ალია“

ეს ხელისუფლება ბოკერიას თუ არ დაიჭერს, კაი ჩიტს დაიჭერს!

— არა! ჩვენ ახალაიას ბრძანებებს არ ვემორჩილებოდით — სროლის ბრძანება ჩვენთვის არც მოუციათ! ამასობაში გამოჩნდა **გიგა ბოკერია...**

— საიდან, ციხის ალაყაფის კარში შემოვიდა?

— არა, როგორც ჩანს, ადმინისტრაციის შენობაში იყო და იქიდან გამოვარდა სროლის ხმაზე! მხარზე მასაც ავტომატი ეკიდა — „აკაეს-უ“...

— ანუ მოკლე, უკონდახო, მედესანტეებისა...

— დიახ! ბოკერიამ, ესენი კიდევ ცოცხლები არიან, ამათი დედები მოვტყ...ო და მანაც მიუშვა ჯერი ციხის ფანჯრებისკენ! თან ბაჩო ახალაიას მიუთითებდა, საითკენ ესროლათ, იმისდა მიხედვით, ციხის რომელ ფანჯარაშიც გამოჩნდებოდნენ პატიმრები!

— ანუ თქვენ პირადად შეესწარით, როგორ ესროდა ბოკერია ავტომატიდან ციხის ფანჯრებში გამოჩენილ პატიმრებს?

— დიახ, ეს ჩემი თვალით ვნახე... თუმცა, უარესსაც გეტყვით: ნახევარსაათიანი შეუჩერებელი სროლის შემდეგ, როცა საკნები მეტ-ნაკლებად მიწყნარდა, ბოკერიამ ბაჩო ახალაიას მოუწოდა — შიგნით შედით და დედა მოუტყ...ით! სპეცრაზმი ციხის შიგნით შევარდა და ამის შემდეგ კიდევ ატყდა ავტომატის ჯერი! ანუ უკვე საკნების კარზე ჩატანებული ფანჯრებიდან — ე.წ. „კარმუშკებიდან“ გადაყოფილი ავტომატის ლულებით ცხრილავდნენ პატიმრებს! ამის შემდეგ შევიდა ციხის შიგნით ჩვენი სპეცრაზმიც...

— რა მდგომარეობა იყო ციხის შიგნით?

— მთელი კედლები, იატაკი და დერეფნები სისხლში იყო ამოგანგლული! როგორც ჩანს, საკანში დაჭრილი პატიმრები დერეფანში რომ გამოდიოდნენ თავის საშველად, იმათი სისხლი იყო! ჩემი „ბათინკები“, ნაწილში რომ დავბრუნდით, გადავყარე, ისე ყარდა სისხლის სუნით!

საკნებს რომ აღებდნენ, იქ სისხლის გუბეები იდგა! დერეფანში გამოჰყავდათ პატიმრები შერჩევით (ალბათ, ყველაზე აქტიურები) და უმოწყალოდ ურტყამდნენ! ამაში პირადად მონაწილეობდა **ბოკერია!**

დიახ, ბოკერია და ახალაიები ცოცხლად გადარჩენილ პატიმრებს უსასტიკესად სცემდნენ დერეფანში — სახეში და თავში ურტყამდნენ ხელჯოხებს, კონდახებს, წიხლებს!

— ესეც თქვენი თვალით ნახეთ?

— რა თქმა უნდა! ეს ციხის მეორე სართულზე ვნახე, ჩემგან სამ მეტრში.

ამის შემდეგ ბაჩო ახალაიამ თავის სპეცრაზმს „დერეფანი“ გააკეთებინა, გამოიყვანეს ყველა ცოცხლად გადარჩენილი პატიმარი და ამ „დერეფანში“ ატარებდნენ კონდახების ცემით...

— თქვენ რამდენი გვამი ნახეთ?

— მე პირადად გამოვიტანე საკნებიდან ორი გვამი — ერთს თავის ქალის ნახევარი არ ჰქონდა, მეორეს კი გულში და ღვიძლში ჰქონდა ტყვიები მოხვედრილი!

ეზოში, სადღაც, ათი ცხედარი ესვენა... რამდენი დაიჭრა და რამდენი მოკლეს სულ, არ ვიცი!

ფაქტი ის არის, რომ ამ სასაკლაოში პირადად მონაწილეობდა ბოკერია! და ისიც ფაქტია, რომ ბოკერია ამ „ბუნტის ჩახშობისას“ პირადად სააკაშვილის მიერ იყო მოვლინებული, ანუ სააკაშვილის ბრძანების გარეშე ამ სასაკლაოს მოწყობას ვერავინ გაბედავდა!

ეს იყო არა-მხოლოდ ქურდებისა და ციხის დატერორების სპეცოპერაცია, არამედ მთელი ქვეყნისაც! სააკაშვილი ამით მთელ ქვეყანას დაემუქრა, საკუთარ სისხლში დაგახრჩობთო!

მოკლედ, მივმართავ გენპროკურატურას — დამკითხეთ! მხოლოდ **ჩემი ეს ჩვენებაც საკმარისია, რომ გიგა ბოკერია ციხეში სამუდამო პატიმრობაში დალპეს!**

რაც მე „ასავალ-დასავალს“ მოვუყევი, იმას ფიცის ქვეშ გავიმეორებ ბოკერიასა და სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე!

ეს ნაცფაშისტური ბანდა სამარადჟამოდ უნდა აღიგავოს პირისაგან მიწისა!

ესაუბრა
გიორგი გიგაური



პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულება და შერჩევითი სამართალი მარტო ის კი არ არის, უდანაშაულო კაცს პოლიტიკური ნიშნით რომ დაიჭერ და ციხეში ჩასვამ, დამნაშავეს რომ პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე არ დაიჭერ და ციხეში არ ჩასვამ, ესეც პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულება და შერჩევითი სამართალია.

პოლიტიკურად მოტივირებული მართლ-მსაჯულება და შერჩევითი სამართალი სწორედ ის არის, რომ ბოკერია განსასჯელის სკამზე არ დასვეს!

სააკაშვილის რეჟიმის დროს **პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულება და შერჩევითი სამართალი** იმაში გამოიხატებოდა, რომ უდანაშაულო ხალხს **პოლიტიკური ნიშნით** იჭერდნენ და ციხეში სვამდნენ ან ქვეყნიდან გაქცევას აიძულებდნენ.

ახლა, ამ ხელისუფლების დროს უკუღმა ხდება — **პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულება და შერჩევითი სამართალი** იმაში გამოიხატება, რომ დამნაშავეს, რომლის წინააღმდეგაც არაერთი მტკიცებულება არსებობს, **პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით** არ იჭერენ და განსასჯელის სკამზე არ სვამენ.

მაგალითი მრავალი არსებობს და იმათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითი **გიგა ბოკერიაა,** რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“, **პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე,** არ დაიჭირა.

ჯერ კიდევ ხუთი წლის წინათ, 2014 წელს, ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ბოკერიასთან სამართლებრივი კითხვები არსებობს, რადგან მან, როგორც უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 16 მილიონი ლარი არამიზნობრივად დახარჯა. მისი თქმით, უშიშროების საბჭოს მდივანი ბოკერია სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით უცხოელ ლობისტებს ქირაობდა, რათა საერთაშორისო ასპარეზზე ნაციონალური მოძრაობის პიარი გაეწიათ და ხელისუფლებაში ახალმოსული „ქართული ოცნება“ გაეშავებინათ.

მოკლედ, ბოკერიას ქმედებებში სისხლის სამართლის ნიშნები იკვეთებოდა და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად ხარჯვის მუხლით გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიებაც დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეს „საიდუმლო გრიფი“ დაადეს და ბოკერია მოწმის სახით დაჰკითხეს, მაგრამ ხუთი წელი ისე გავიდა, რომ საგამოძიებო უწყებას კრინტი აღარ დაუძრავს. საქმე თაროზე შემოდეს და კოჰაბიტაციური „იავნანათი“ მიაძინეს.

საზოგადოების გონივრული ეჭვი, რომ „ქართული ოცნება“ ბოკერიას პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით არ იჭერდა, ორიოდე თვის წინათ საკუთარი ენა-პირით აღიარა გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ და ამჟამად მმართველი პარტიის პიარ-კონსულტანტმა **ლაშა ნაცვლიშვილმა,** რომელმაც „იმედის“ ეთერში თქვა — პროკურატურას ყველანაირი მტკიცებულება აქვს, რომ ბოკერია ხაზინის ქურდია, რადგან უშიშროების საბჭოს მდივნობის დროს სარეზერვო ფონდიდან ათეულობით მილიონი ლარი გაფლანგა და მიითვისა, მაგრამ მაინც არ დავიჭირეთ, რადგან ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას სჭირდებოდა, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია არ გამქრალიყოო. არადა, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას სწორედ ის სჭირდებოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური ასპარეზიდან გამქრალიყო, რადგან ის „პოლიტიკური ოპოზიცია“ კი არა, სახელმწიფო დამნაშავეებისაგან შემდგარი ბანდაა. **იცის, როგორ არ იცის ეს ლაშა ნაცვლიშვილმა, მაგრამ მაინც ისე ლაპარაკობს, როგორც ლაპარაკობს.**

თუმცა, აი, ახლა, პროკურატურამ ხუთი წლის წინათ თაროზე შემოდებული, კოჰაბიტაციური „იავნანათი“ მიძინებული საქმე გააღვიძა და ბოკერია კვლავ დაკითხვაზე დაიბარა. საგამოძიებო უწყება აცხადებს, რომ უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე ყოფნის დროს ბოკერიას მიერ გაფორმებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით კითხვები გააჩნია. **ბოკერიამ პროკურატურაში მისვლაზე უარი განაცხადა და მოითხოვა, სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით დაეკითხათ. ასეც მოხდა.**

საინტერესოა, რა შეიცვალა? თუ ხუთი წლის წინათ ქვეყნის „დემოკრატიულ და სტაბილურ განვითარებას“ **ბოკერიას არდაჭერა** სჭირდებოდა, ახლა ქვეყნის „დემოკრატიულ და სტაბილურ განვითარებას“ **ბოკერიას დაჭერა** სჭირდება? **ახლაღა მიხვდა „ქართული ოცნება“, რომ საქართველოს დემოკრატიული და სტაბილური განვითარება მარტო მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ ბოკერია და ყველა, ვის წინააღმდეგაც რეალური მტკიცებულებები არსებობს, მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება?**

— „რატომ ცოცხლდება ახლა ხუთი წლის წინათ დაწყებული და ეგრევე მიძინებული გამოძიება?“ „თუ ბოკერიას მიმართ კითხვები არსებობდა, რატომ არ დაისვა მთელი ხუთი წლის განმავლობაში?“ — გაჰკივიან ნაცები, ევრონაცები, მათი „ენჯეოები“ და უცხოელი მოკავშირეები.

დიახ, უკვე სვამენ ამ კითხვებს და ბოკერიას მიმართ „პოლიტიკურ დევნაზე“ ლაპარაკობენ, რასაც „ქართულმა ოცნებამ“ შეუწყო ხელი სამართლიანობის აღდგენისა და კანონის აღსრულების დახანებით. სპეციალურად, ხელოვნურად, შეგნებულად დახანებით.

ქართველმა ხალხმა კი რახანია, იცის, რომ ბოკერიას ადგილი დეპუტატის სავარძელში კი არა, განსასჯელის სკამზეა. იცის და უკიჟინებს კიდეც ხელისუფლებას. იცის და ითხოვს კიდეც სამართლიანობის აღდგენას. ითხოვს, მაგრამ ვინ უსმენს?

არადა, ყველა ხელისუფლებამ, რომელმაც ხალხის ხმას ყური არ ათხოვა, ბოლოს კაი ჩიტი დაიჭირა. **ეს ხელისუფლებაც, ბოკერიას და ყველა დასაჭერს თუ არ დაიჭერს, ბოლოს კაი ჩიტს დაიჭერს!**

ჯაბა ხუზუა

კვირგვინოსნები

მიხეილ ყელაშვილი
„ქართული მარშის“ წევრი



„ქართული მარში“ იწყებს აქტიურ ქმედებებს, მშვიდობიან აქციებს და „სოროსის ფონდის“ პიკეტირებას მოთხოვნით — **აიკრძალოს „სოროსის ფონდის“ და მისგან დაფინანსებული არასამთავრობების საქმიანობა.** ყველა, ვისაც ნამდვილად გიყვართ სამშობლო და ძვირფასია ჩვენი შვილების მომავალი, შემოგვიერთდით!

„ალია“

გუბაზ სანიკიძე
„გამარჯვებული საქართველოს“ წევრი

სისხლისა და ბოროტი აგრესიის სუნი მცემს... **მიხეილ სააკაშვილის გარეშე საქართველოში ცვლილებები ვერ მოხდება.**

„აიპრესი“

სერგო რატიანი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი



„ოცნების“ მიერ ნასროლი ყველა კვერცხი მასვე ხვდება სახეში. ხელისუფლებას გერმანული მოდელის მიღება მოუწევს.

„ახალი თაობა“

ბაჩუკი ქარდავა
გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი



ხელისუფლება კუთხეში მიმწყვდეულ ვირთხასავით იქცევა.

„ახალი თაობა“

შალვა ხაჭაპურიძე
ადვოკატი



ქურდული „ობშიაკისთვის“ ბაზრობებიდან და „მარშრუტკების“ მძღოლებისგან 20-20 ლარი იკრიბება. 2012 წლიდან ქუჩასაც და ციხესაც „შავები“ აკონტროლებენ.

დღეს ჩვენთან მე-19 საუკუნეა! ნინო გვენეტაძე გააგდეს უზენაესი სასამართლოდან და ყალბი დიპლომის მქონე, დამნაშავე, თაღლითობაში მონაწილე თადუმაძე მოჰყავთ.

„ახალი თაობა“

Londa Toloraia
December 12 at 11:39 PM ·
მეტი ტოლერანტი ბებიები, ბაბუები, დედები, მამები, დეიდები, ბიძები, მეზობლები, პროფესიონალები....
BATUMELEBI.NETGAZETI.GE
თანასწორობის ჯილდო გადაეცა ბაბუას, რომელიც ტრანსგენდერ შვილიშვილს უვლიდა |

ლონდა და მისი ფეისბუქ-ლანდი

2019 წლის 12 დეკემბერს ქართველმა მესაჯდომეებმა თუ ქალ-კაცებმა, რომლებიც ძირითადად ბიკინებსა და კოლგოტებში იყვნენ გამოკვართული და თავიანთ თავს „თანასწორობის მოძრაობის“ წევრებს უწოდებენ, კლუბ „საქსესში“ დიდი ზეიმი გამართეს და ის პირები დააჯილდოვეს, რომლებმაც მამათმავალს, დედათმავალსა თუ „ყველგანმავალს“ დახმარების ხელი გაუწოდეს, მოუარეს, უპატრონეს და გასაჭირში არ მიატოვეს!

სოციალურ ქსელებში უკანალმორღვეულთა ამ მორიგი თავყრილობის ამსახველი ვიდეომასალა ასტრონომიული სიჩქარით გავრცელდა. შეკრებაზე დიდის ამბით დაასაჩუქრეს **ბათუმელი ბაბუა ავთანდილ კონცელიძე,** რომელიც **ტრანსგენდერ შვილიშვილს ლიკას თუ „ავთუკას“** უვლიდა. ყავარჯნიანი ბაბუ, რომელიც კაცია და ქალებად გადაკეთებული ყოფილი კაცების გარემოცვაშია მოქცეული, აშკარად დაბნეულია... კადრებში გარკვევით ჩანს საქართველოს ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი **მალხაზ სონღულაშვილი,** რომელსაც ხელში მოსეს კვერთხი უჭირავს და მშვიდად გასცქერის უკანალწამოხდილ ქალ-კაცებს, რომელთა სიბილწისა და გაუკუღმართებული ცხოვრების გამო მამაღმერთმა სოდომი და გომორი გოგირდის წვიმით დაადუღა და მოსპო.

ამ შეკრებაზე მალხაზ სონღულაშვილიც დააჯილდოვეს, რადგან ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი, თურმე, მრავალი წელია, რაც „საქმითა თუ სიტყვით, ქადაგებითა და შთამბეჭდავი საჯარო წერილებით ლგბტ თემს აძლიერებს!“

როგორც კი სოციალურ ქსელებში ეს ბილწი ვიდეომასალა გავრცელდა, საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორმა **ლონდა თოლორაიამ** საკუთარ ფეისბუქგვერდზე სიტყვასიტყვით ასეთი რამ დაწერა — **„მეტი ტოლერანტი ბებიები, ბაბუები, დედები, მამები, დეიდები, ბიძები, მეზობლები, პროფესიონალები...“**

ტექსტის ბოლოს ლონდამ წითელი გულის აღმნიშვნელი „ღიმილი“ დასვა, რითაც სოდომ-გომორელებს თვალი ურცხვად ჩაუპაჭუნა — **თქვენი ვარ, თქვენთვის მოვკვდები, თქვენზედვე მგლოვიარეო!**

არ ვიცი, ამ პოსტს ლონდას ოჯახსა თუ სამსახურში რა გაწევ-გამოწევა მოჰყვა და თოლორაიას ვინმემ დედა აგინა, მამა თუ ორივე ერთად და გარითმულად, მაგრამ ფაქტია, რომ ცოტა ხანში **სახელმწიფო ინსპექტორმა, რომელიც საოცრად ჰგავს ორ ფიცარს შორის მოყოლილ ნინო ლომჯარიას,** თავისი ფეისბუქსტატუსი წაშალა და მესაჯდომეებთან გაჩაღებული სიყვარულობანას კვალი გააქრო. ცხადია, კეთილმა ადამიანებმა ინსპექტორის ფეისბუქგანცხადების „დასქრინვა“ მოასწრეს და გადმომიგზავნეს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ.

თავიდან ეს სტატუსი რომ წავიკითხე და თვალში ამდენი **„ბებიები, ბაბუები, დედები, მამები, დეიდები და ბიძები“** მომხვდა, ვიფიქრე, ალბათ, ჩვენი სახელმწიფო ინსპექტორი მეტროში მათხოვრად თუ მუშაობდა და ეს ტექსტი იქიდან გაიზეპირა-მეთქი! მერე და მერე გამახსენდა, რომ საქართველო ისევე, როგორც დანარჩენი მსოფლიო, უკვე კარგა ხანია, რაც **„პუსი რაიოტის“, ანუ საშოამბოხებულებისა და უკანალამღერებულების** ტყვეობაშია და თუ ასე გაგრძელდა, აწი იმაზე უარესს გვიზამენ, რასაც ელისტრაკოს უშვრებოდნენ კიტოვანის ტანკში.

შინაგან საქმეთა მინისტრი **ვახტანგ გომელაური,** რომელსაც ვაჟკაც კაცად ვიცნობ, ცხადია, არ იკადრებს და **ლონდა თოლორაიას** ხელების ფათურს არ დაუწყებს, აქაოდა, ჩვენს გამოძიებულ საქმეებს რომ ამოწმებ, ბოლოქანქარა ჩიტი ხარ თუ იხვნისკარტა, შენც უნდა შეგამოწმოთო! **არც იმას ითხოვს ვინმე, რომ სახელმწიფო ინსპექტორი აუცილებლად შუშანიების მონასტერში იყოს აღზრდილი, მაგრამ უმაღლეს თანამდებობებზე რაღა მაინცდამაინც ლგბტ აქტივისტებს ნიშნავთ?**

ადამიანი რომ იმას ინატრებს — **რაც შეიძლება მეტი ტოლერანტი ბებიები, ბაბუები, მამები, დედები და ბიძები საქართველოში, რომლებიც ტრანსგენდერებს, მამათმავლებსა და დედათმავლებს აღზრდიანო!** — იმას საქართველოსთვის სასიკვდილო განაჩენი გამოტანილი აქვს! ის ქვეცნობიერად და სინამდვილეში იმას ითხოვს, რასაც **„კაგებეს“ ნომრიანი როსკიპი დავით ბერძენიშვილი** ამ თვე-ნახევრის წინათ პარლამენტთან გამართულ მიტინგზე ჯღაოდა და თავმომწონედ აცხადებდა — **„საქართველო არის სექსუალური უმცირესობების ქვეყანა!“**

ბუნებრივად დაისმის კითხვა — **რატომ წაშალა ლონდა თოლორაიამ ზემოხსენებული ფეისბუქპოსტი, შეეშინდა? ცხადია, არა! უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის შინაგანმა მამხილებელმა ხმამ — სინდისმა შეაწუხა, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორს, როგორც ჩანს, ბოლომდე დაკარგული ჯერ კიდევ არა აქვს!**

ეს ის სინდისია, რომლის გასაღვიძებლადაც 2013 წლის 22 მაისს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის საკურთხეველთან, 1500 მორწმუნის თვალწინ, ძველი ბელგიური პისტოლეტით ცნობილმა ფრანგმა მწერალმა, პუბლიცისტმა და ესეისტმა, 78 წლის **დომინიკ ვენერმა** თავი მოიკლა. **ვენერი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ერთნაირსქესიანთა ქორწინებას... გარდაცვლილს ჯიბეში უპოვეს წერილი, რომელშიც ეწერა — „მსხვერპლად ვწირავ თავს ერის სინდისის გასაღვიძებლად!“**

საფრანგეთის ეროვნული კრების დეპუტატმა **ჟაკ ბომპარმა** ვენერის თვითმკვლელობა ასე შეაფასა — **„ვენერმა დაგვანახვა, რომ ჩვენი საზოგადოება და ერი არის ავად და სწორ გზაზე დასაყენებლად საჭიროა გადამჭრელი მოქმედება!“**

მუსიე ბომპარისა და ფრანგი ერის ავადმყოფობისა რა მოგახსენოთ, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორი **ლონდა თოლორაია** რომ ნამდვილად ავად არის და რაც მალე მოშორდება ამ საპასუხისმგებლო თანამდებობას, მით ნაკლები ტრანსგენდერი, მამათმავალი და დედათმავალიააყროლებს საქართველოს, ამაში დარწმუნებული ვარ!

ის, რომ **დომინიკ ვენერმა** ერის სინდისის გასაღვიძებლად ჯერჯერობით თავი ტყუილუბრალოდ გაწირა, ფაქტია. საქმე ის გახლავთ, რომ **საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ დღეებში სკანდალური გადაწყვეტილება მიიღო და ქართველი მესაჯდომეებისა და ქათმების ბრიგადირი, ავადსახსენებელი „თბილისი-პრაიდის“ დირექტორი გიორგი თაბაგარი, რომელიც ბოკერია-ხოშტერიას საპროტესტო კლოუნადას წინ მოტოციკლეტითა და ბუშტებით მიუძღვებოდა, 2020 წლის „მომავლის პერსონად“ წარადგინა!**

ეტყობა, მსოფლიო მართლაც გაგიჟდა! ამიტომაც ამ გაგიჟებულ სამყაროში **ლონდა თოლორაია** აუცილებლად სახელმწიფო ინსპექტორი უნდა იყოს, ოთხი შვილის დედა **ელენე ხოშტარია** სასამართლოში უკანასკნელი ბომჟივით იგინებოდეს, ხოლო **ვალერი გელბახიანი,** რომელიც სააკაშვილისკენ ხელს იშვერდა — ბადრი პატარკაციშვილი მოკლაო! — მიშას ჭიქას უჭახუნებდეს!

ნებისმიერ ვარიანტში თოლორაია შესამოწმებელია!

სეირი მაშინ ნახეთ, თუ ქალბატონი ლონდა კაცი აღმოჩნდა!

დიტო ჩუბინიძე


დომინიკ ვენერი

ამ გაგიჟებულ სამყაროში ლონდა თოლორაია აუცილებლად სახელმწიფო ინსპექტორი უნდა იყოს, ოთხი შვილის დედა ელენე ხოშტარია სასამართლოში უკანასკნელი ბომჟივით იგინებოდეს, ხოლო ვალერი გელბახიანი, რომელიც სააკაშვილისკენ ხელს იშვერდა – ბადრი პატარკაციშვილი მოკლაო! – მიშას ჭიქას უჭახუნებდეს!

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქართველი მესაჯდომეებისა და ქათმების ბრიგადირი, ავადსახსენებელი „თბილისი-პრაიდის“ დირექტორი გიორგი თაბაგარი 2020 წლის „მომავლის პერსონად“ წარადგინა!

გიორგი თაბაგარი


ამ შეკრებაზე მალხაზ სონღულაშვილიც დააჯილდოვეს, რადგან ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი, თურმე, მრავალი წელია, რაც „საქმითა თუ სიტყვით, ქადაგებითა და შთამბეჭდავი საჯარო წერილებით ლგბტ თემს აძლიერებს!“

მალხაზ სონღულაშვილი

მინისტრო ტიკარაძევ, სერგეენკოს მიგაყოლებთ!

„ბატონი 420“ და „ქალბატონი 520“

„ბატონი 420“ საქვეყნოდ ცნობილი ინდური ფილმია რაჯ კაპურის მონაწილეობით. რაც შეეხება „ქალბატონ 520“-ს, ეს ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძის ახალი თიკუნია, რომელმაც სამარცხვინო 520-ე ბრძანებულება გამოსცა და სისტემა კოლაფსამდე მიიყვანა!

ამ რამდენიმე თვის წინათ, როცა საქართველოს **ჯანდაცვის მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი ეკატერინე ტიკარაძე** პარლამენტში მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა, ახალგაზრდა ქალბატონს მოულოდნელად ენა გვერდზე გაექცა, პარლამენტარები ავადმყოფებად, ანუ პაციენტებად გამოაცხადა და ბრძანა — **„მოგესალმებით, პატივცემულო კომიტეტების თავმჯდომარეებო, მოგესალმებით, პატივცემულო პაციენტ... დეპუტატებო!“**

როცა ეს ინციდენტი მოხდა, გავიფიქრე, ალბათ, ამდენი ხალხის შემყურე ქალბატონი ტიკარაძე დაიბნა და ენა ამიტომაც დაებორკა-მეთქი, მაგრამ მწარედ მოვტყუვდი. როგორც ბოროტი ენები ამბობენ, ქალბატონ ეკას სინამდვილეში გონება აქვს დაქცეულ-დაბორკილი, თორემ ენას შაჰ-აბასის ხმალივით ატრიალებს და არც უფროსი იცის და არც უმცროსი! **მაგალითად, ჩვენამდე მოაღწია ხმებმა, რომ ეკატერინე ტიკარაძე პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას აგდებულად ელაპარაკება. ზოგიერთებმა ისიც გვითხრეს, ეს ქალი ისეა გატუტუცებული, მთავრობის სხდომაზე მალე, ალბათ, ენას გამოგვიყოფს და კიბიდანაც დაგვაგორებსო!**

ერთი სიტყვით, ქაბატოსა და ხანუმასი არ იყოს, მინისტრ **ეკატერინე ტიკარაძეს** ენა წინ უსწრებს, ხოლო გონება უკან რჩება და ჯანდაცვის საქმეც ნელ-ნელა უკანალისკენ იმიტომ წავიდა!

ეს რომ ასეა და ჩვენ არაფერს ვიგონებთ, წინა კვირას, 20 დეკემბერს მეტროსადგურ „დელისთან“, პროფკავშირების კულტურის სასახლეში გამართული თავყრილობაც ადასტურებს, სადაც **26 სამედიცინო კლინიკის ხელმძღვანელი და მედპერსონალი შეიკრიბა.** ექიმები **ტიკარაძის 520-ე ბრძანებულებას** აპროტესტებენ, რომელმაც მთელი სამედიცინო საზოგადოება ააბუნტა და მთავრობის მომდურავი გახადა.

საქმე ის გახლავთ, რომ 2019 წლის 5 ნოემბერს ტიკარაძემ გამოსცა და 20 ნოემბერს ძალაში შევიდა **520-ე ბრძანებულება,** რომლის ძალითაც უკლებლივ ყველა სამედიცინო კლინიკაში ერთნაირი ტარიფები დაწესდა; თუმცა, მოხდა უბედურება — ავადმყოფის მკურნალობისთვის დაწესებული ტარიფები ხშირ შემთხვევაში თვითღირებულებაზე ნაკლებია, რაც კლინიკების გაკოტრებას იწვევს! თვალსაჩინოებისა და პრობლემის არსში უკეთ ჩაწვდომის მიზნით, მოვიყვანთ კონკრეტულ ფაქტებს. მაგალითად, **თუ ერთ კლინიკაში ინტენსიური თერაპიის პალატაში პაციენტის ერთდღიანი მკურნალობა 300 ლარი ღირდა, რომელიღაც ახლად გახსნილ კლინიკაში, რომლის უკანაც ხშირად ბიუჯეტის ვირთხები დგანან, ეს ფასი 900 ლარსაც კი აჭარბებდა.** მართალია, მინისტრმა ტიკარაძემ ეს ფასები ყველგან გაათანაბრა, რასაც ექიმები მიესალმებიან, მაგრამ მონასტერი სხვაგან აირია და განსაკუთრებით მძიმე ვითარება კარდიოლოგიაში შეიქმნა. კერძოდ, **თუ წამლით დაფარული სტენტის ჩაყენება კლინიკას უჯდება 2050 ლარი, ტიკარაძემ 520-ე ბრძანებულებით იმავე სტენტის ჩაყენება შეაფასა 1800 ლარად, ანუ 250 ლარით ნაკლებად!** იგივე შეიძლება ითქვას ელექტროშოკის მოწყობილობაზე, რომელიც ეკატერინე ტიკარაძის 520-ე ბრძანებულებით შეფასდა 13 ათას ლარად მაშინ, როცა ყველაზე ცუდი და უხარისხოც კი, სულ მცირე, 5300 ამერიკული დოლარი ღირს! იგივე სიტუაციაა გულის მანკთან დაკავშირებული ოპერაციის დროსაც — სხვაობა აქაც 2-3 ათასი ლარია. **ინდური და ჩინური მასალებით შესაძლებელია ტიკარაძის მიერ დაწესებულ ტარიფებში ჩატევა, მაგრამ 2-3 წლის შემდეგ ინდური და ჩინური სამედიცინო მასალები მწყობრიდან გამოდის, რაც კატასტროფული შედეგით შეიძლება, დასრულდეს და პაციენტი დაიღუპოს!**

რაჯ კაპური - „ბატონი 420“

აშკარაა, როცა **520-ე ბრძანებულებას** ხელს აწერდა და ექიმთა მრავალათასიან კოლექტივს დღევანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ ამხედრებდა, **ეკატერინე ტიკარაძესა და მის მრჩევლებს** მოსალოდნელ შედეგებზე არ უფიქრიათ. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, **მინისტრი ტიკარაძე** ან ჯანდაცვის სამინისტროში ჩაბუდებული რომელიმე „საბოტაჟნიკის“ მსხვერპლია, ანდა თავად ეწევა დივერსიას, რათა ჯანდაცვის სისტემა კორუფციის ამყაყებულ წუმპედ აქციოს.

დავით სერგეენკოს ჩვენ არ ვაპატიეთ უგულისყურობა, ცრუქაქუნობა და იმ ყასაბ-ქირურგ **ზურამ ქარაზანაშვილთან** ერთად კუნტრუში, რომელმაც უამრავი ადამიანი გააუბედურა და პასუხი არაფერზე აგო!

ქალბატონო ეკატერინე, არც თქვენ გაპატიებთ და სერგეენკოს მსგავსად პოლიტიკური მოუსავლეთის გზას გაგიყენებთ, თუ კოლეგებთან ლაპარაკს არ ისწავლით და თავს არ დაანებებთ იმ საშიშ ექსპერიმენტებს, რომელთა წყალობითაც „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერ ექიმთა მრავალათასიანი კოჰორტა ნაცსექტანტების გულშემატკივრად იქცა!

ექიმების პროტესტი პროფკავშირების სასახლეში. 2019 წლის 20 დეკემბერი

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

პაატა ბურჭულაძე
ოპერის მომღერალი

ჩემო მეგობრებო, არ მინდოდა ამის თქმა, მაგრამ ვხედავ, რომ მაინც ბევრმა გაიგო. დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და მაპატიეთ, რომ ყველას ვერ გპასუხობთ.

ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა, ჯერჯერობით კლინიკაში ვრჩები და გავდივარ სარეაბილიტაციო კურსს. ქირურგიული ჩარევა დამჭირდა ფეხზე და როგორც აქ ამბობენ, სულ მალე ყველაფერი კარგად იქნება.

რაღაც პერიოდი ყავარჯნების ხმარება მომიწევს, მაგრამ ეს არ მაშინებს და არც ხელს შემიშლის, რომ საქართველოში ჩამოვიდე და **28 დეკემბერს** დავესწრო **ფონდ „იავნანას“** კონცერტს.

„ალია“

მარინა გზირიშვილი
ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცის ვახტანგ გზირიშვილის დედა

მე საქართველოს პრეზიდენტს არარაობად ვთვლი. ჩვენ ჯარი ყოველთვის გვყავდა, გვყავს და გვეყოლება, ეს ასე იქნება, სანამ საქართველო იარსებებს.

თხოვნა მაქვს გახარიასთან, ბიძინა ივანიშვილთან: ეს ქალი მოაშორონ საქართველოს. მე თავად ვუყიდი საფრანგეთში გასაფრენ ბილეთს.

„რეზონანსი“

ლევან [illegible]
სამოქალაქო აქტივისტი

მე მაქვს ძალიან სანდო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ „ქართული ოცნება“ ახალი წლის მერე ორ ნაწილად გაიყოფა. ერთ მხარეს უხელმძღვანელებს **კახი კალაძე,** ხოლო მეორე მხარეს, არ ვიცი, „ოცნება“ ვის აირჩევს, **გახარიას** თუ **ღარიბაშვილს.**

„ახალი თაობა“

მარინა ბერაძე
ჯანდაცვის ექსპერტი



ექსპერიმენტებს ატარებენ ჩვენზე, რამდენად ძვირის გადახდა შეგვიძლია წამალში.

„კვირის პალიტრა“

მაია ნიკოლეიშვილი:

თუ სააკაშვილი ისევ მოვიდა, პირველად ამ ოპოზიციას დაახრჩობს, მერე იმ ბანკირსაც მიაყოლებს!

„როცა სააკაშვილმა ჩემი სპეციალობით მუშაობის უფლება წამართვა, ფსიქოლოგიას დავეუფლე და საკუთარი თავის დაცვა ვისწავლე“, — ამბობს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი და გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს ეხმაურება:

— როგორც სერტიფიცირებული ფსიქოლოგი, თავს უფლებას მივცემ, 15 წლის ლუკა სირაძის თვითმკვლელობა შევაფასო. ამ ტრაგედიის საფუძველი ოჯახსა და სკოლაში უნდა ვეძებოთ — როგორ ფსიქოლოგიურ გარემოში იზრდებოდა, რატომ იყო მისთვის ასეთი მტკივნეული სკოლიდან წამოსვლა, და, საერთოდ, რატომ გაუშვეს... ბავშვის ცხოვრების შესწავლის გარეშე მხოლოდ გამომძიებელზე პასუხისმგებლობის დაკისრება არ შეიძლება.

— სწორად მიგაჩნიათ თუ არა გარკვეული ჯგუფების მიერ დეპრესიული ხასიათის ლოზუნგების გავრცელება?

— კოლექტიური ფსიქოზია! **როდესაც ერი ტირის, მას მომავალშიც აუცილებლად ტირილი მოუწევს და არც სადარდებელი მოეშვება.** რასაც დააპროგრამებ, ის გიბრუნდება — ამას ჰქვია ნეიროლინგვისტიკური პროგრამირება. **15 წლის ბავშვის დაღუპვა ძალიან ძნელია, მაგრამ გაუგებარია იმათი მხრიდან გლოვის გამოცხადება, ვისაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს არ უგლოვია არც 15, არც 25 და არც 55 წლის ადამიანების მკვლელობის გამო.**

თვითმკვლელობა მთქნარებასავით გადამდებია, დომინოს პრინციპივით ვრცელდება. გარდატეხის ასაკში ხშირად ახალგაზრდა ვერ აცნობიერებს თავის საქციელს. **რატომ დუმან ბავშვთა ფსიქოლოგები, რომლებიც, წესით, განგაშს უნდა ტეხდნენ. თავი დაანებოს ბავშვებს ოპოზიციამ, სავარძლებში ჩასხდომას რომ აპირებენ და მხოლოდ ნეგატივზე მუშაობენ.** თუმცა, ესენიც უმწიფრები არიან, მათი საპასპორტო ასაკი მათ ფსიქოლოგიურ ასაკს რომ ემთხვეოდეს, მაშინ სლოგანს „ამ ცხოვრების დედაც“, არ გააზიარებდნენ და მომავალ თაობას დაიცავდნენ. 20 წელი გავიდა მათი ოპოზიციაში მოსვლიდან, უკვე გაჭაღარავდნენ და საქციელს მაინც დაუფიქრდნენ. **40 წელს გადაცილებული ქალი „შვიშტოკით“ რომ ირბენს, ხომ მაშინვე ჩანს, რომ მისი საპასპორტო და ფსიქოლოგიური ასაკი ძალიან დაცილებულია ერთმანეთს.**

— გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 15 წლის მოზარდის დედამ ოპოზიციურ პარტიებს აუკრძალა მისი შვილის თვითმკვლელობით პოლიტიკური ქულების ჩაწერა...

„40 წელს გადაცილებული ქალი „შვიშტოკით“ რომ ირბენს, ხომ მაშინვე ჩანს, რომ მისი საპასპორტო და ფსიქოლოგიური ასაკი ძალიან დაცილებულია ერთმანეთს!“

,,თავი დაანებოს ბავშვებს ოპოზიციამ,

სავარძლებში ჩასხდომას რომ აპირებენ და მხოლოდ ნეგატივზე მუშაობენ!“

— დესტრუქციულ ოპოზიციას უნდა უთხრან, მოეშვან ამ ასაკის ბავშვებს, მათთან მუშაობა ძალზე რთულია. **ნუ უნზრევენ ფსიქიკას, ნუ ავირუსებენ, ნუ თრგუნავენ, ნუ ახდენენ თვითმკვლელობის წახალისებას, აცადონ ცხოვრება.** ოპოზიცია იყენებს მათ ემოციებს და ეს ყველაფერი აუცილებლად აისახება ახალგაზრდობაზე. ისტერიულობა, ბოქლომებითა და აყროლებული ნივთიერებებით სირბილი კარგს არაფერს მოგვიტანს, თითქოს საქართველოს ჭინკები შემოესივნენ. ოპოზიცია, ოღონდაც პროპორციულ არჩევნებს მიაღწიოს, ყველა გზას მიმართავს. არადა, ეს გზა დამღუპველია საქართველოსთვის,

ოპოზიციის განუვითარებლობის ამ ეტაპზე, პროპორციული არჩევნები არ შეიძლება, მთავრობამ ეს რომ დაუშვას, პირველივე სხდომაზე საპარლამენტო გადატრიალება მოხდება.

ამერიკაში ეს სისტემა სრულად მაჟორიტარულია და არ აპროტესტებენ, ჩვენ რატომ უნდა ავიღოთ ავღანური მოდელი?

— ხალხი ამბობს, პარლამენტის სასესიო დარბაზში დაღვრილი სიმყრალე მთელ საქართველოში გავრცელდაო...

— კანონმდებელმა ქალებმა იმდენი უნდა იცოდნენ, რომ არარეგისტრირებული ნივთიერებით ადამიანებზე ზემოქმედება და ექსპერიმენტის ჩატარება საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალულია, მაგრამ სააკაშვილის მომხრეებისა და დღევანდელი ოპოზიციისთვის ადამიანის სიცოცხლე გაუფასურებულია, მათთვის „ნულოვანი ტოლერანტობა“, მკვლელობა და თვითმკვლელობა ჩვეულებრივი რამაა.

— ნადირაშვილსა და ქებურიას ამ ნივთიერების დასხმა თუ დაუმტკიცდათ, რა მოელით?

— კონსტიტუციაში გვიწერია სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლების შესახებ, ასე რომ, რა უფლებით დაღვარეს ეს ნივთიერება, მოსწონთ მყრალი სუნი? მაშინ საკუთარი ოჯახები ააყროლონ! **ისიც ვერ გამიგია, ამ გაუწონასწორებელ ადამიანებს ხელფასს რატომ ვუხდით?**

— ქალბატონო მაია, სააკაშვილის რეპრესიის პერიოდში როგორ შეინარჩუნეთ წონასწორობა, თვითმკვლელობაზე არ გიფიქრიათ?

— ლადო ასათიანზე გავიზარდე და „ამ ცხოვრების დედაცო“, ვერასოდეს ვიტყვი. იმ სიტუაციამ სულიერად დამანგრია, ისეთივე დაღდასმული ვიყავი, როგორც საკონცენტრაციო ბანაკში ებრაელები, მაგრამ არ გავმტყდარვარ. ჩემს სახლში მხოლოდ მეუღლის უახლოესი ნათესავები მოდიოდნენ, რამდენიმე მეგობარი და ჩვენი მეზობელი **ერეკლე კუხიანიძე,** რომელიც დღეს ვაჟა გაფრინდაშვილის მიმართ დაწერილი სტატუსის გამო ბულინგის მსხვერპლია. შესაძლოა, ბოლო წინადადება არ უნდა დაეწერა („მთელი ოჯახი იდიოტები ხართ...“), მაგრამ განსხვავებული აზრისა და ფეისბუქის პირად გვერდზე სტატუსის გამოქვეყნების გამო ხელისუფლებამ რატომ აიღო პასუხისმგებლობა, ვერ გავიგე. **ვერც იმას ვიგებ, ერეკლეს აზრს რატომ თვლიან საკრებულოს საერთო აზრად? კომუნისტური ოპოზიციის დაკვეთა აქვთ, თუ რა ხდება?** განსხვავებულ აზრს ჯერ კომუნისტები სდევნიდნენ და მერე — სააკაშვილი. თუ დაუკვირდებით, დღეს მთავრობას წესრიგს სწორედ ოპოზიცია კარნახობს და ესენიც მხოლოდ მათ უსმენენ, სხვისი აზრი არ აინტერესებთ. ოპოზიციაც ისე იქცევა, როგორც 30-იან წლებში ბოლშევიკები — ვინც ჩვენთან არ არის, ჩვენი მტერიაო. **საერთოდ, 2003 წელს სააკაშვილის მომხრეები მოვიდნენ, როგორც ტროცკისტები და 30-იანი წლების ბოლშევიკებად იქცნენ.**

— რატომ გგონიათ, რომ პროპორციული საარჩევნო მოდელის შემთხვევაში გადატრიალება მოხდება?

— შეხედეთ ნათელაშვილის ოფისში შეკრებილებს, რომლებსაც ერთმანეთი სძულთ, მაგრამ ერთიანდებიან ერთი ადამიანის სიძულვილის გამო. თუ სააკაშვილი ისევ მოვიდა, პირველად ამ ოპოზიციას დაახრჩობს, მერე იმ ბანკირსაც მიაყოლებს... **გუბაზ სანიკიძე რომ სააკაშვილთან დაჯდა, არ მიკვირს, თუმცა, რატომ არ მიკვირს, ამას არასოდეს ვიტყვი.** მიკვირს ნინო ბურჯანაძისა და ეკა ბესელიასი, მათ მიმართ გარკვეული სიმპათიები მქონდა. „ქართული ოცნების“ ხარვეზებს ვხედავ, მაგრამ არავინ გისმენს, შენი აზრი არ აინტერესებთ. სწორედ ამიტომაა, ამ „შავი ხვრელის“ წინაშე ხელისუფლება ისევ მარტო რომ რჩება და საზოგადოებრივ აზრს კვლავ ისინი ქმნიან, ვინც ხელებს იქნევს და დორბლებს ყრის. თან აშკარად ჩანს, რომ ეს ადამიანები რაღაცის ზემოქმედების ქვეშ არიან.

გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, დავდგეთ ერთად, ყველა დესტრუქციული ძალა მიუღებელი უნდა იყოს! არადა, დღეს ყველაზე დესტრუქციული ძალა ოპოზიციაა!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

ის, რაც გააკეთეს **ნადირაშვილმა** და **ლელა ქებურიამ,** არის იმის დასტური, რომ შაჰიდები გაჩნდნენ. ეს არის პირდაპირ ტერორისტული აქტი. **ადამიანი, რომელიც გადააბიჯებს საკუთარ თავს, რომ შხამი დაუსხას თავის კოლეგებს, ის ღილაკსაც თითს დააჭერს.**

ეს იყო საზოგადოების აფეთქება. მსგავსი რამ საქართველოს ბოლშევიკების მერე არ ახსოვს.

„REZONANSIDEILI“

გიორგი ბარამიძე
პარლამენტარი

ნადირაშვილი და ქებურია დარბაზიდან რომ გავიდნენ, თვალები ჩამილურჯდა და საშინელი სიმხურვალე ვიგრძენი. ეს ტერაქტი და ქიმიური შეტევა იყო.

პარლამენტში შეიარაღებული ხალხიც მინახავს — **კიტოვანი** და ავტომატებიანი ხალხი... სამოქალაქო ომიც მინახავს და ე.წ. „ვარდების რევოლუციაც“, მაგრამ ქიმიური ნივთიერება რომ დაესხათ პარლამენტის სასესიო დარბაზში ადამიანების მოწამვლის მიზნით, პოლიტიკურ ისტორიაში არსად გამიგია.

„ახალი თაობა“

მირიან მირიანაშვილი
„საქართველოს გადარჩენის მოძრაობის“ ლიდერი

14 დეკემბერს დაგეგმილი იყო „ოცნების“ და ნაცმოძრაობის შეჯახება. **აშშ-ის საელჩომ გააფრთხილა ნაციონალური მოძრაობა, 14 დეკემბერს არ გაემართა მიტინგი და ის სხვა დღისთვის გადაეტანათ.**

„ახალი თაობა“

ლელა ქებურია
ფრაქცია „ევროპული საქართველოს“ წევრი

ის სუნი, რომელიც იმწუთას პარლამენტში დადგა, სიმბოლურად დიდი ხანია, ქვეყანაში დგას. **იმის თქმა, რომ ფეხები მიკანკალებს და გამოძიების მეშინია, სასაცილოა!**

„ვერსია“

დილარ ივარდავა:
დაკარგულია თაობა, რომელიც ბრმად მიჰყვება ისეთ ავთვისებიან კიბოს, როგორიც სააკაშვილია!



15 წლის მოზარდის თვითმკვლელობას ეხმაურება ცნობილი პოეტი, 9 შვილიშვილის ბაბუა დილარ ივარდავა:

— ბავშვების ცნობიერებაში რღვევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც წიგნებს ჩამოსცილდნენ და თავი ტელეფონებსა და კომპიუტერებში ჩარგეს. შედეგად მოხდა გაუცხოება, ურთიერთობის დეფიციტი და პრობლემების პირისპირ დარჩენილებმა, გამოსავალი თვითმკვლელობაში იპოვეს. დედაჩემი ჩემზე მშობიარობას გადაჰყვა, მამა ფრონტზე დაიღუპა, ბაბუას ძმამ გამზარდა, სულ მთლად ბავშვი ჩაის ვკრეფდი, 20 კაპიკს მიხდიდნენ, იმ ფულით ვყიდულობდი კალმებსა და წიგნებს, რვეულებს. ვსწავლობდი, თავის მოკვლაზე კი არ ვფიქრობდი. **დაასაქმეთ ბავშვები, დააინტერესეთ ცხოვრებით, თორემ გველუპება მომავალი თაობა, ვახარებთ მტრებს, ამ შემთხვევაში გვამებისა და სისხლის მოყვარულ სვავებს.**

— ვის გულისხმობთ?

— მათ, ვინც ჩასაფრებულნი არიან, ოღონდ სისხლი დაიღვაროს, თუნდაც მკვლელობით ან თვითმკვლელობით. ნაციონალები ზრუნავენ სხვის ბავშვებზე? განა, მაგათ სკოლაში არ სწავლობდა ის 15 წლის მოზარდი, თავი რომ მოიკლა? სანამ პოლიციას მოიყვანდნენ, თვითონ გამოენახათ ამ ბავშვთან საერთო ენა. დაძრწიან ახლა უბანუბან, **„ამ ცხოვრების დედაცო“,** კიდევ აჰყვებიან ახალგაზრდებს. რაც უფრო მეტი მოკვდება, მით უფრო უხარიათ, მით მეტად დაადანაშაულებენ მთავრობას. ამათ თვითმკვლელობის აგიტაცია ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყეს, როცა თვითმკვლელი ფეხმძიმე ღვთისმშობლისგამოსახულებიანი ნახატების გამოფენა მოაწყვეს. **დამიჯერეთ, ამათ 15 წლის ლუკას სიცოცხლე კი არ ადარდებთ, ლუკას მსგავსებს ეძებენ, მათ სისხლზე უნდათ მოსვლა.**

ზუსტად 10 წლის წინათ, 2009 წლის 19 დეკემბერს ქუთაისში სააკაშვილის ბრძანებით მერაბ ბერძენიშვილის „დიდების მემორიალის“ აფეთქებისას 8 წლის **ანა ჯინჭარაძე** და დედამისი დაიღუპნენ. **ნაცებო, ეს რატომ არ გააპროტესტეთ, 8 წლის გოგონას სისხლის დაღვრამ არ აგაღელვათ, სისტემა კლავსო, რატომ არ აყვირდით?** გამოგეტანათ ანას ფოტო, გურამ შარაძის, სანდრო გირგვლიანის და გაგეპროტესტებინათ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ამათი მკვლელობა.

„დიდების მემორიალის“ აფეთქებით სააკაშვილმა 300 ათასი ქართველის ხსოვნა შეურაცხყო, ამაზე ვინ აიღო პასუხისმგებლობა? ნავთლუღში ბიჭების ჩაცხრილვამ და სისხლისღვრამ, მერაბიშვილის მიერ გვამების მოთხოვნამ წარბი რატომ არ შეგირხიათ? რომელი ერთი ჩამოგითვალოთ. გაყალბებული ისტორიით გინდათ მომავლის შექმნა? არ გამოვა. დაკარგულია თაობა, რომელიც არ იძიებს და ბრმად მიჰყვება ისეთ ავთვისებიან კიბოს, როგორიც სააკაშვილია.

— გასულ კვირას სააკაშვილი კიევში საქართველოდან ჩასულ ახალგაზრდებს შეხვდა...

— **ამ ახალგაზრდებს მივმართავ:** ნუ გახდებიან ავთვისებიანი სააკაშვილის მეტასტაზები საქართველოში, ნუ არევენ სიტუაციას! ყოველ გამოსვლაში სააკაშვილი რომ ამბობს, საქართველოში უნდა გათენდესო, თქვენს გათენებასა და ცხოვრების გაბრწყინებაზე კი არ ფიქრობს, თვითონ უნდა, რომ დაეძინოს და საქართველოში გაუთენდეს. ხომ ხედავთ, სისხლის დაღვრას როგორ გამოუცოცხლებია და ფოტო ჩაის ჭიქით გადაუღია, მალე ჩამოვალ და ჩაის ისევ დავლევო. **რა გიხარია, შე გვამების მოყვარულო, სისხლი დაინახე საქართველოში და გალაღდი?** ამ უნამუსო სააკაშვილმა ახლა ცოტნე გამსახურდიას დაჭრაზე ღვარა ნიანგის ცრემლები, თითქოს მას არ დაეჭიროს და გლდანის ციხის დილეგში არ ჩაეგდოს.

სანდრა რულოვსიც გამოხტა, ცოტნე დაჭრეს და ივანიშვილი უნდა გადადგესო. კიდევ კარგი, რომ ამათ ყველას ირაკლი ღარიბაშვილმა გასცა პასუხი: **ცოტნე გამსახურდია სააკაშვილმა დაიჭირა და, ნაცებო, ამაზე ილაპარაკეთო!!!**

დააცადეთ ხალხს მართვა, დააცადეთ ბიძინა ივანიშვილს, რასაც ეს კაცი აშენებს, იმის არდანახვა არ შეიძლება, **ბრიშა ვაშაძესავით და მისი ცოლივით** ბავშვებს პიონერთა სასახლეს ხომ არ ართმევს, აშენებს... დააცადეთ **გიორგი გახარიას** — კიდევ რაღაც რომ ვთქვა, მეგრელების ქებაში ჩამითვლიან...

— ბრძანეთ...

— **გიორგი გახარია** ჩემი სიძის ბიძაშვილია, ჩხოროწყუელი, სოფელ ხაბუმედან, შესანიშნავი მამა ჰყავს — **ზაურ გახარია.** ყველაფერს თავისი შრომით მიაღწია. **გიორგი რომ არა, პარლამენტის ტერიტორიიდან ვერ გაიყვანდნენ დიდ და პატარა ვაშაძეებს, ბოკერიას, სხვებს.** ბოკერიას გენეტიკურად მოჰყვება სიავე, მაგისი დედა — ნანა ალექსანდრია ნონა გაფრინდაშვილს სისხლს უშრობდა, ლამის საჭმელშიც რაღაცებს უყრიდა.

იმ გოგო-ბიჭებმა, ვინც ამ ნაციონალებს აჰყოლია და გახარიაზე გაჰყვირიან, წავიდესო, მიპასუხონ — **ამ წლების განმავლობაში ნაცებისგან დასახიჩრებულს, რომელს უმკურნალეს, ვის დაეხმარნენ?** ის გოგონა კი, მიტინგის დაშლისას ვისაც თვალი დაუზიანდა, დაზარალებულად ცნეს და უცხოეთში სამკურნალოდ გაუშვეს... ეჰ, სანამ ამათ კახა ლომაიას შეგონება ახსოვთ, მოხუცს ავტობუსში ადგილი არ დაუთმოთო, მანამდე არაფერი გვეშველება. ან ბავშვებმა იმ ქალებისაგან რა უნდა ისწავლონ, ვინც ამ არეულობის სათავეში დგანან.

— ვინ დგას ამ არეულობის სათავეში?

— 80 წლის ვარ და ჩემი ცხოვრების არცერთ ეტაპზე არ მინახავს ისეთი ალქაჯები, როგორებიც არიან **თინა ბოკუჩავა, ელენე ხოშტარია, ხატია დეკანოიძე, ირმა ნადირაშვილი და ლელა ქებურია.** ხოშტარიას ოთხი შვილი ჰყოლია, იმის ნაცვლად, რომ ბავშვებს მიხედოს, „შვიშტოკით“ დარბის. **ჯერ მამამისმა გაუშრო სისხლი ზვიად გამსახურდიას, ახლა ეს არ ისვენებს.** კასტილები, ცოცხები და „ნულოვანი ტოლერანტობა“ არ ეყოთ, ახლა ბოქლომები შემოიტანეს, მერე პარლამენტი ააყროლეს. **ეს გზავნილია საზოგადოებისთვის, რომ ამათგან კარგს არ უნდა ელოდო.** 1924 წელს მიხეილ ჯავახიშვილი რომ წერდა, საქართველოში საგიჟეთიაო, აი, ის სიტუაციაა.

— ოპოზიციამ დააანონსა, იანვრიდან ახალ მოძრაობას ვიწყებთო...

— სანამ ფული ექნებათ, იმოძრავებენ, ვიღაც ხომ აფინანსებს, ოჯახებს რჩენა ხომ სჭირდებათ? როგორც ჯოჯოხეთს ერთი მუგუზალი, ისე დაემატა ამათ **ნინო ბურჯანაძე,** ვითომ სიკეთე უნდა რომ ქვეყანას მოუტანოს — ორჯერ ჰქონდა შანსი, სახელმწიფოებრივად ეაზროვნა და ვერ შეძლო. 2007 წლის 7 ნოემბერს ხალხს თავები რომ დაუხეთქეს, გამოვიდა და თქვა — სახელმწიფო შედგაო.

მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ამიტომ ბიძინა ივანიშვილმა, გიორგი გახარიამ და ყველამ, ვისაც საქართველო უყვარს, სააკაშვილისა და მისი ბანდის თარეშში არ უნდა დაუშვას, უნდა დავიცვათ საქართველო ამ მეტასტაზებისაგან.

რაც შეეხება ლოზუნგივით გავრცელებულ შეძახილს „ამ ცხოვრების დედაც“, ნუ გაიმეორებთ, გაუმარჯოს სიცოცხლეს, ლუკა სირაძე რომ გადარჩენილიყო, ისიც ამას იტყოდა!

კიდევ კარგი, **კახი კალაძემ** თქვა, ქალაქში ამ სლოგანს ყველგან წავშლითო.

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

„ზუსტად 10 წლის წინათ, 2009 წლის 19 დეკემბერს ქუთაისში სააკაშვილის ბრძანებით მერაბ ბერძენიშვილის „დიდების მემორიალის“ აფეთქებისას 8 წლის ანა ჯინჭარაძე და დედამისი დაიღუპნენ. ნაცებო, ეს რატომ არ გააპროტესტეთ, 8 წლის გოგონას სისხლის დაღვრამ არ აგაღელვათ, სისტემა კლავსო, რატომ არ აყვირდით?“

„ბოკერიას გენეტიკურად მოჰყვება სიავე, მაგისი დედა – ნანა ალექსანდრია ნონა გაფრინდაშვილს სისხლს უშრობდა, ლამის საჭმელშიც რაღაცებს უყრიდა!“

კვირგვინოსნები

ოთარ ჩრდილელი
ყოფილი პარლამენტარი

ვტოვებ პარლამენტს, სადაც შევიძინე მეგობრები, გამოცდილება და შაქარი. პირადად ვინც მიცნობს, იცის, რომ ჩემთვის ღირებულია ადამიანი, კანონი, მორალი და პატიოსნება!

„კოთნიუსი“

გიგა ბოკერია
„ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

ჩვენი ამოცანა ივანიშვილის და მისი ხროვის ხელისუფლებიდან ჩამოცილებაა. მე არ ვარ პირველი, ვისი პოლიტიკური დევნაც ივანიშვილმა დაიწყო, ეს ბრიყვობა და ასლან აბაშიძის გზაა.

„ახალი თაობა“

დავით ბერძენიშვილი
რესპუბლიკური პარტიის წევრი

„ოცნების“ ქალი პოლიტიკოსები უცოდინარები არიან.

„ახალი თაობა“

დავით ქაცარავა
მოძრაობის „ძალა ერთობაშია“ ლიდერი

მილიონერებო! შექმენით საერთო ფონდი და თქვენვე მართეთ, დაიწერეთ ქულები და აიწიეთ რეიტინგები! რაც გინდათ, ის გააკეთეთ, მაგრამ უშველეთ მშიერ-მწყურვალ და ავადმყოფ ბავშვებს!

„რეზონანსი“

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი

„ოცნების“ რეიტინგი ისეთივეა, როგორიც იყო შევარდნაძისა და სააკაშვილის რეიტინგები ბოლო პერიოდში.

„რეზონანსი“

კონგრნაცმენები თითს გვიქნევენ!

ამერიკელმა კონგრესმენებმა ადამ კინზინგერმა და ჯერალდ კონოლმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას აღშფოთებული ტონით დაწერილი უსტარი გამოუგზავნეს იმასთან დაკავშირებით, რომ „ქართული ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას.

ადამ კინზინგერი ამერიკის რესპუბლიკური პარტიიდან



ჯერალდ კონოლი ამერიკის დემოკრატიული პარტიიდან

კონგრესმენი ილინოისის შტატიდან ადამ კინზინგერი ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელია, ხოლო **კონგრესმენი ვირჯინიის შტატიდან ჯერალდ კონოლი** დემოკრატიული პარტიის წევრი გახლავთ. ისინი ამერიკის კონგრესში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან.

მოგეცათ ლხენა — ძალიან კარგია, რომ ამერიკის კონგრესში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფი არსებობს და კიდევ უკეთესი ის არის, ამ ჯგუფს რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები ერთად ხელმძღვანელობენ, მაგრამ **პატივცემული კონგრესმენების მიერ გახარიასათვის გამოგზავნილი წერილი ნაცმოძრაობისა და ევრონაცმოძრაობის მეგობრების დაწერილს ჰგავს.**

უფრო მეტიც: **ადამ კინზინგერისა და ჯერალდ კონოლის წერილს** რომ წაიკითხავ, პირდაპირ **რომან გოცირიძისა** და **გიგა ბოკერიას** ნაცოდვილარი გეგონება.

— **შეშფოთებულნი და შეკირებულნი ვართ იმის გამო, რომ თქვენთან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა ჩაიშალა,** — წერენ საქართველოს პრემიერს მაჟორიტარი დეპუტატები იმ ქვეყნიდან, რომელშიც საარჩევნო სისტემა მთლიანად მაჟორიტარულია.

დიახ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პროპორციული სისტემა საერთოდ არ არსებობს და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს მაჟორიტარული წესით ირჩევენ, მაგრამ **მაჟორიტარი კონგრესმენი კინზინგერი** და **მაჟორიტარი კონგრესმენი კონოლი** ქართველებს მაინც ჭკუას გვასწავლიან — **მაჟორიტარებზე უარი თქვით, სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადადით!**

როგორი ამბავია, იცით? ერთი კაცი ხიზილალის ბუტერბროდს რომ აძლებოდეს და მეორე კაცს უკიჟინებდეს — ხიზილალიანი ბუტერბროდი ჯანმრთელობისათვის სახიფათოა და ახლავე ნაგავში მოისროლეო! ამიტომაც არის, რომ ამერიკელი კონგრესმენების წერილი ქართველი ნაცების დაწერილს ჰგავს.

ჰო, ასეა: ამერიკელი მაჟორიტარი დეპუტატები გვეუბნებიან, რომ საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატები არ უნდა ჰყავდეს, ნაცები კი, რომლებმაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არჩევნების მაჟორიტარული კომპონენტი არათუ არ გააუქმეს, არამედ პარლამენტში მაჟორიტარების ხვედრითი წილი 50-დან 73-მდე გაზარდეს, ახლა მაჟორიტარული პრინციპის გაუქმებაზე იკლავენ თავს.

თუ მაჟორიტარული სისტემა ანტიდემოკრატიული სისტემაა, მაშინ მსოფლიო დემოკრატიის მეტრად აღიარებულ ამერიკას ჯერ თავისთან უნდა გაეუქმებინა და მერე იგივე საქართველოშიც გაეკეთებინა ბუშის ადმინისტრაციის მიერ „დემოკრატიის შუქურად“ გამოცხადებული სააკაშვილის ხელით.

ახლა მეორე ასპექტზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რომლის მიხედვითაც **ამერიკელი კონგრესმენების წერილი ნაცებისა და ევრონაცების დაწერილს ჰგავს:**

> *„ქართველებს უნდათ ხალხის მთავრობა, ხალხის ნებით და ხალხისთვის. მათ სურთ მთავრობა, რომელიც უფრო მეტად არის გათანაბრებული დასავლეთთან და აქვთ მისწრაფება, შეუერთდნენ ნატოსა და ევროკავშირს.* ***სწორედ ამიტომ გამოვიდა ამდენი ადამიანი ქუჩაში, რათა მშვიდობიანად გამოეხატათ მათი შეშფოთება და შემდეგ ისინი მოძალადეებს გადაეყარნენ.*** *მაშინ, როდესაც ნებისმიერ მთავრობას აქვს უფლება, გამოიყენოს კანონიერი და პროპორციული ძალა ძალადობრივი არეულობის წინააღმდეგ, დემოკრატიებმა პატივი უნდა სცენ მოქალაქეთა უფლებას, საკუთარი აზრის გამოსახატად გამოიყენონ მშვიდობიანი საშუალებები.* ***თავზარდამცემია სიახლე, რომ, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მთავრობის მიერ სანქცირებული ძალადობის შედეგად ასობით პროტესტანტი, ჟურნალისტი და პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი დაშავდა და ჰოსპიტალიზებული იქნა“,*** *— წერს კინზინგერ-კონოლის ტანდემი.*

საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის — ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ პატივისცემა რომ არა, ამ ორ კონგრესმენს პირდაპირ ცრუპენტელასა და პროვოკატორს დავარქმევდით, რადგან, რასაც წერენ, მტკნარი სიცრუეა.

ქუჩაში ამდენი ადამიანი გამოვიდაო, — აღნიშნავენ **კონგრესმენი კინზინგერი** და **კონგრესმენი კონოლი,** რომლებმაც მშვენივრად იციან, რომ ქუჩაში „ამდენი ადამიანი“ კი არა, სულ ხუთასიოდე ნაცაქტივისტი გამოვიდა, მაგრამ მაინც ცდილობენ, ეს მარგინალური ჯგუფი „მრავალრიცხოვან პროტესტანტებად“ და სრულიად ქართველი ერის განწყობის გამხმოვანებლად წარმოაჩინონ. კინზინგერ-კონოლის ტანდემმა ისიც კარგად უწყის, რომ სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირება, დაბოქლომება და დეპუტატების პარლამენტში არშეშვება „მშვიდობიანი პროტესტი“ კი არა, სახელმწიფოს პარალიზებისაკენ მიმართული დესტრუქციული ქმედებებია, მაგრამ მაინც ცდილობენ, აგრესიული ნაცაქტივისტების დესტრუქცია „გამოხატვის თავისუფლებად“ გაასაღონ.

სწორედ ამიტომ ჰგავს კინზინგერისა და კონოლის წერილი თინა ბოკუჩავასა და სალომე სამადაშვილის დაწერილს.

მიხეილ სააკაშვილი და ადამ კინზინგერი

ამერიკაში ეგზალტირებული აქტივისტების ჯგუფს პოლიცია არაფრით მისცემს უფლებას, კონგრესის შენობა დააბოქლომოს და სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირება მოახდინოს, რაც კონგრესმენმა კინზინგერმა და კონგრესმენმა კონოლმა ძალიან კარგად იციან, მაგრამ მაინც ითხოვენ, რომ საქართველოში იყოს დაშვებული ის, რაც ამერიკაში და, საერთოდ, ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში დაუშვებელია.

სწორედ ამიტომ ჰგავს კინზინგერისა და კონოლის წერილი ელენე ხოშტარიასა და ხატია დეკანოიძის დაწერილს.

გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ასობით პროტესტანტი, ჟურნალისტი და პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი დაშავდაო, — აღნიშნავენ კონგრესმენი კინზინგერი და კონგრესმენი კონოლი, რომლებმაც შესანიშნავად უწყიან, რომ აგრესიული პროტესტანტების წინააღმდეგ პოლიციამ მინიმალური ძალა გამოიყენა და აქცია მხოლოდ წყლის ჭავლით დაშალა, რასაც არავითარი „ასობით პროტესტანტის“, მითუმეტეს, „ასობით ჟურნალისტისა და პოლიტიკური ლიდერის“ დაშავება არ მოჰყოლია, მაგრამ თავიანთ წერილში მაინც ნაციონალური მოძრაობის პარტიული მედიის დეზინფორმაციას ეყრდნობიან.

სწორედ ამიტომ ჰგავს კინზინგერისა და კონოლის წერილი ნიკა გვარამიასა და ეკა კვესიტაძის დაწერილს.

სწორედ ამიტომ არის, რომ კინზინგერი და კონორი კონგრესმენებს კი არა, კონგრ**ნაც**მენებს ჰგვანან.

ინტერნეტში ხელმისაწვდომია წლების წინათ თბილისში **მიხეილ სააკაშვილისა** და **ადამ კინზინგერის** გულთბილი შეხვედრის ამსახველი ვიდეო, წინამდებარე გვერდზე დაბეჭდილი ფოტო კი, რომელზეც **სააკაშვილი და კინზინგერი** ხელგადახვეულები დგანან, იმ ვიდეოდან ამოღებული კადრია. დახედავთ და მიხვდებით, საიდან უბერავს სიო. დახედავთ და მიხვდებით, ამერიკელი კონგრ**ნაც**მენების წერილი ნაცების დაწერილს რატომ ჰგავს.

კიდევ კარგი, კინზინგერი ამერიკა არ არის და სააკაშვილი საქართველო არ არის. კიდევ კარგი, ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპია და საქართველოს პრეზიდენტი სააკაშვილი არ არის.

კიდევ კარგი, ამერიკის კონგრესში ყველა კონგრ**ნაც**მენი არ არის და საქართველოს პარლამენტში ყველა ნაცი არ ზის.

ნამდვილმა საქართველომ იცის ამერიკის ფასი და ნამდვილმა ამერიკამაც იცის, რომ ნაცმოძრაობასთან კი არა, საქართველოსთან უნდა იმეგობროს!

კიდევ კარგი, რომ ასეა.

ჯაბა ხუბუა

გიორგი გახარიასთან ამერიკელი კონგრესმენების მიერ გამოგზავნილი წერილი რომან გოცირიძისა და გიგა ბოკერიას დაწერილს ჰგავს

კვირგვინოსნები

ლევან ჩხარტიშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

რას ვიფიქრებდი, რომ **უგულავასა** და **ბოკერიას** დაცვა მომიწევდა!

„ახალი თაობა“

გოგი წულაია
„თავისუფალი საქართველოს“ წევრი

გვაცხოვრებენ საბჭოთა კავშირში და გვაზეიმებენ ევროპას.

„ახალი თაობა“

ანატოლი ბიბილოვი
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტი

ოსი ერის ერთადერთი ეროვნული იდეა ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა უნდა იყოს.

„ინტერპრესნიუსი“

გრიგოლ ვაშაძე
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

საქართველოს უამრავი კომედიური მსახიობი ჰყავდა, სალომე ზურაბიშვილმა აბსოლუტურად ყველას გადაუჯოკრა.

„ინტერპრესნიუსი“

ვახტანგ მაისაია:

საქართველოს ხელისუფლებამ გააცნობიეროს, რომ სააკაშვილის სახით მას საქმე აქვს „კაგებეს“ სპეცსკოლის კურსდამთავრებულთან და იმოქმედოს აქედან გამომდინარე!

პოლიტოლოგი და ანალიტიკოსი, პროფესორი ვახტანგ მაისაია მიხეილ სააკაშვილის რუსული კავშირებისა და ბნელითმოსილი „კაგებეშნიკური“ წარსულის შესახებ საუბრობს და საზოგადოებას აფრთხილებს, რომ ნაცსექტის ფიურერი საქართველოშიც ზუსტად იმ მეთოდით ცდილობს ხელისუფლების დამხობას, როგორც ამას კიევში აპირებდა:

— ამ ორიოდე კვირის წინათ „ეხო მოსკვის“ ეთერში რუსეთის საგარეო დაზვერვის გადამდგარი გენერალ-მაიორი **იური კობალაძე** გამოვიდა და სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ლამის ცაში აიყვანა. კობალაძე რუსული სპეცსამსახურის ჩვეულებრივი გენერალი არ ყოფილა. როცა საგარეო დაზვერვას **ევგენი პრიმაკოვი** ხელმძღვანელობდა, იური კობალაძე ამ ზესაიდუმლო სამსახურის პრესსამსახურის უფროსი იყო, ხოლო შემდეგ საინფორმაციო და ტექნოლოგიური სამმართველოს უფროსად დაინიშნა. აი, ასეთი ბექგრაუნდის მქონე კაცი რომ სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის ქებას დაიწყებს, ალბათ, ძნელი მისახვედრი არ უნდა იყოს, საიდან ქრის სიო და ვინ არის სინამდვილეში ეს ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად ნებისმიერ სიბინძურეზე წავა!

— ბატონო ვახტანგ, ძალიან საინტერესოა სააკაშვილისა და ევგენი პრიმაკოვის ურთიერთობის ისტორია... როგორც ცნობილია, თავის დროზე სწორედ პრიმაკოვმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი სააკაშვილის გაპრეზიდენტებაში და პუტინი ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ სიკეთეში დაარწმუნა!

— პრიმაკოვი არც შემცდარა — **„ვარდების რევოლუციით“ რუსეთმა საქართველოში მიიღო ის, რაზეც ვერც იოცნებებდა!** საერთოდ სააკაშვილის პერსონის გააქტიურება ყოველთვის უკავშირდება საქართველოს შესვლას რუსული გავლენის ორბიტაში. მაგალითად, ზუსტად არავინ იცის, რას აკეთებდა სააკაშვილი 1988-1992 წლებში, როცა ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა ზენიტში იყო. მე, მაგალითად, ზუსტად ვიცი, რომ

1990 წელს სააკაშვილი მომზადებას ბულგარეთში, „კაგებეს“ ნომერ პირველი სამმართველოს სპეციალიზებულ სკოლაში გადიოდა, სადაც რეზიდენტებს ამზადებდნენ!

ეს ფაქტი დამიდასტურეს როგორც ციხეში ყოფნის დროს, ისე ბულგარეთში ვიზიტისას, სადაც სამეცნიერო მივლინებით ვიმყოფებოდი!

— ამის დამამტკიცებელი მასალები გაქვთ?

— პირდაპირ ვაცხადებ — ამის დამამტკიცებელი მასალების წარმოდგენა არის სრული სიგიჟე და, ფაქტობრივად, ყოვლად შეუძლებელი! დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ სააკაშვილს „კაგებეს“ სპეციალურ სკოლაში, ბულგარეთში ნამდვილად ამზადებდნენ, შეიძლება, წარმოადგინოს მხოლოდ იმ სპეცსკოლის ხელმძღვანელმა ან რანგით სააკაშვილზე უფრო მაღალმა და დიდმა „კაგებეშნიკმა“! ბევრისთვის ისიც წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი ამბავია, რომ უკრაინაში ყოფნის დროს, ვიდრე იქიდან გააძევებდნენ, პოროშენკოს მმართველობის ჟამს სააკაშვილს ფულს დონბასელი სეპარატისტების მთავარი დამფინანსებელი და ექსპრეზიდენტ იანუკოვიჩის მარჯვენა ხელი **სერგეი კურჩენკო** აძლევდა!

— მერედა ასეთი კაცი უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა ისევ უკრაინაში როგორღა დააბრუნეს?

— უკრაინის „ესბეუმ“ შესანიშნავად იმუშავა და დააპატიმრა კურიერი, რომელსაც სააკაშვილთან პუტინის ფული მიჰქონდა. სწორედ ამიტომ გააძევეს სააკაშვილი უკრაინიდან. ზოგადად, ასეთ ოპერაციას „აგენტის ნეიტრალიზაცია“ ეწოდება, ანუ მოხდა სააკაშვილის გაშიფვრა, რომელსაც უკრაინის სპეცსამსახურებმა დიპლომატიურად უთხრეს და აგრძნობინეს — „არ გკლავთ, არ გერჩით, იყავი, იცხოვრე, მაგრამ იცოდე, რომ შენს შესახებ ყველაფერი ვიცით!“

სააკაშვილი რომ რუსეთის აგენტია, ყველაზე უკეთ მაშინ გამოჩნდა, როცა დონბასში გახურებული ომის დროს „ქართული ლეგიონი“ პოზიციებიდან მოხსნა და კიევში, „არსენალის“ ქარხნის ტერიტორიაზე დააბანაკა. ეს იყო ღალატი და უკრაინისთვის ზურგში მახვილის ჩაცემა. ის თავმოყვარე და ვაჟკაცი ქართველი სამხედროები, რომლებმაც სააკაშვილის ბინძურ პოლიტიკურ თამაშში მონაწილეობა არ ისურვეს, უკრაინის არმიას შეუერთდნენ და დაახლოებით ოცდაათმა კაცმა პატიოსნად გააგრძელა სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლა.

თემურ ალასანია

„ვარდების რევოლუციით“ რუსეთმა საქართველოში მიიღო ის, რაზეც ვერც იოცნებებდა!“

სხვათაშორის, სააკაშვილი საქართველოშიც ზუსტად იმ მეთოდით ცდილობს ხელისუფლების ჯერ პარალიზებას და შემდეგ დამხობას, როგორც ამას კიევში აპირებდა, როცა „კარვების ქალაქი“ მოაწყო. მაშინ უკრაინის „ესბეუმ“ ძალიან მაღალი დონის სპეცოპერაცია ჩაატარა და „კარვების ქალაქიც“ ისე დაშალა და სააკაშვილიც ისე გააგდო ქვეყნიდან, აზრზე ვერავინ მოვიდა. როცა **პრეზიდენტმა ზელენსკიმ** სააკაშვილს მოქალაქეობა აღუდგინა და უკრაინაში ცხოვრების ნება მისცა, მან საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა — პოროშენკომ ქვეყნიდან უკანონოდ გამაძევაო! მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ სააკაშვილი გაამტყუნა და დაადასტურა, რომ პოროშენკოს ადმინისტრაცია კანონიერად მოქმედებდა. სწორედ ამას ჰქვია **„აგენტის ნეიტრალიზაცია“** — ქვეყანაში შემოუშვეს, მაგრამ უთხრეს — „ვიცით, ვისი ჩიტიც ხარ და ჭკუით იყავი!“

— თუმცა, ეს კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილი ორმაგი აგენტია და პარალელურად რუსეთის თამაშსაც თამაშობს!

— სააკაშვილი იმ რუსული „ბლოკჩეინის“ ოფიციალური სახეა, რომელიც პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრებისა და ცნობილი რუსი ოლიგარქების — **მიხეილ ფრიდმანისა და პიოტრ ავენის** „ალფა ბანკის“ შვილობილი კომპანიაა! სააკაშვილს რუსი ოლიგარქებისგან ოფიციალური ხელფასი აქვს დანიშნული — მას სარეკლამო რგოლებში იღებენ და ამაში კარგად უხდიან! **პიოტრ ავენი** რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერის **იგორ სეჩინის** კაცია, რომელიც პუტინთან ერთად იჯდა კაბინეტში და მისი უახლოესი მეგობარია. **იგორ სეჩინი** ბრწყინვალედ ფლობს ესპანურსა და პორტუგალიურს, ნამარია ანგოლაში, მოზამბიკსა და ნიკარაგუაში... **იგორ სეჩინი, პატრუშევი და ივანოვი** რუსეთის ხელისუფლებაში წარმოადგენენ ე.წ. „სილავიკების“ კლანს. იგორ სეჩინზე „მიბმულია“ ცნობილი იარაღით მოვაჭრე **ვიქტორ ბუტი,** ხოლო ეს უკანასკნელი დაკავშირებულია **თემურ ალასანიასთან** და აქედან გამომდინარე, სააკაშვილთან. სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს **ვიქტორ ბუტი** საქართველოს საჰაერო ტრასას „შავი იარაღის“ კონტრაბანდის მიზნით თავისუფლად და უშფოთველად იყენებდა. ნაცმოძრაობის რეჟიმის დამარცხების შემდეგ

ვიქტორ ბუტს, თემურ ალასანიას, სააკაშვილსა და მათ პატრონებს საქართველოს საჰაერო ტრასა ჩაეკეტათ, რის გამოც „შავ იარაღს“ ვეღარ ყიდიან და გაბოროტებულები არიან!

აქედან გამომდინარე, შემთხვევითი სულაც არ არის, როცა რუსეთის საგარეო დაზვერვის ყოფილი მაღალჩინოსანი, გენერალ-მაიორი **იური კობალაძე** სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას აქებს!

— საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს რა უნდა დაუპირისპიროს?

— დღევანდელმა ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს უნდა დაუპირისპიროს ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან მეტი კონტაქტი, ტრანსფარენტულობა და ქართული სპეცსამსახურების გამართული მუშაობა! **საქართველოს ხელისუფლებამ გააცნობიეროს, რომ სააკაშვილის სახით მას საქმე აქვს „კაგებეს“ სპეცსკოლის კურსდამთავრებულთან და იმოქმედოს აქედან გამომდინარე!**

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

> **„სააკაშვილი რომ რუსეთის აგენტია, ყველაზე უკეთ მაშინ გამოჩნდა, როცა დონბასში გახურებული ომის დროს „ქართული ლეგიონი“ პოზიციებიდან მოხსნა და კიევში, „არსენალის“ ქარხნის ტერიტორიაზე დააბანაკა!“**

კვირგვინოსნები

ირმა ინაშვილი
„პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი

თავისუფლების მოედანი შეივსებოდა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ხალხი შეიკრიბა **სააკაშვილ-ბოკერიას** წინააღმდეგ. ეს იყო უმთავრესი და არა ამ დღის „ევროპული შეფუთვა“. **„მარშრუტკებით“ ჩამოიყვანეს ადამიანებიო. მერე ვინ გიშლით, თქვენც ჩამოიყვანეთ, თუ შეგიძლიათ?! გინდ, „მარშრუტკით“ და გინდ — მატარებლით, მაგრამ არ შეგიძლიათ და ვისაც შეუძლია, იმათი გშურთ!**

„აიპრესი“

გიორგი ფუფხაძე
ჟურნალისტი

ერთი ეს ბოკერვილები რას იღრიჭებიან პრუევალსკის ცხენებივით, ვერ გავიგე? „ოცნებაზე“ კი არ ამოსდით მზე და მთვარე იმ „თავისუფლების მოედანზე“ მისულ ხალხს, აი, თქვენ რომ ეზიზღებით, იმიტომ მივიდნენ იქ, თორემ, გგონიათ, ახლა მდინარაძის, თალაკვაძის, ფოხანაშვილის და ენძელ მკოიანის მიხრა-მოხრაზე და სიტყვა-პასუხზე უწუხდებათ გული?

„ალია“

ზაალ უდუმაშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ჩვენ თუ დღეს რაიმე გვაშორებს ევროპასთან, ეს „ქართული ოცნებაა“.

„აიპრესი“

მიხეილ ყაველაშვილი
პარლამენტარი

ციხეში იმიტომ არ გიშვებთ, რომ სუნი არ დააყენოთ.

„ინტერპრესნიუსი“

ზაზა გაბუნია
პარლამენტარი

ყოვლად ამაზრზენია მოზარდის ტრაგედიის პოლიტიკური ამოცანებისთვის პირდაპირი თუ ირიბი ფორმით გამოყენება და ამით ვაჭრობა.

„ინტერპრესნიუსი“

ზურაბ კვეტენაძე: სააკაშვილის მიერ შექმნილ გერბს მართლაც სატანის ნიშანი აზის და შესაცვლელია!

სატანის დამღა — „666“, რომელიც სააკაშვილის გერბზე აღმოჩნდა, საზოგადოების ფართო ფენებისა და სამეცნიერო წრეების შეშფოთებას იწვევს. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ზურაბ კვეტენაძე, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში მწვავედ აკრიტიკებს, აცხადებს, რომ სააკაშვილს პირველი რესპუბლიკის სახელმწიფო სიმბოლიკის შეცვლით ისტორიაში ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას როლის დამცრობა და საკუთარი თავის განდიდება სურდა:

— რატომ მაინცდამაინც სამი ექვსიანი — „666“, რომელიც მხეცის ნიშანია? საქართველოს გერბზე გამოსახულ ლომის ბრჭყალებში რაღა სატანის ნიშანი აღბეჭდეს? — ეს კითხვები ბუნებრივად გაუჩნდება ყველა ნორმალურ ადამიანს, რომელსაც ვერანაირი ციფრებითა და ნიშნებით ვერ შეაშინებ! მაგრამ, როცა შენი სახელმწიფოს გერბზე ფარულად გამოსახულია მხეცის ნიშანი, ამით უკვე ყველაფერია ნათქვამი და გასაგებია, თუ რას ან ვის ემსახურება შენი ქვეყანა!

— ბატონო ზურაბ, რაც შეეხება ხუთჯვრიან დროშას, არის თუ არა იგი სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის პარტიული დროშა?

— ხუთჯვრიანი დროშა, რა თქმა უნდა, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის პარტიული ალამია! სააკაშვილის ერთ-ერთ დანაშაულად სწორედ ივანე ჯავახიშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილისა და იაკობ ნიკოლაძის მიერ შექმნილი სამფეროვანი დროშის ხელაღებით და უაპელაციოდ უარყოფა მიმაჩნია. გარდა იმისა, რომ ის დროშა უდიდესმა ქართველებმა შექმნეს, სამფეროვანი დროშის უკან დგას გმირული ისტორია. 1922-1924 წლის აჯანყებები ამ დროშით მოხდა, ამ დროშით ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ახალი ეტაპი დაიწყეს, ამ დროშით დაიმარხნენ მერაბი და ზვიადი, ამ დროშით წავიდა ემიგრაციაში ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და ა.შ.

— მაინც, რატომ შეცვალა სააკაშვილმა პირველი რესპუბლიკის გერბი, დროშა და ჰიმნი?

— ეჭვი არ მეპარება, რომ აქ ყველაფერი მაინც **პიროვნულმა ამბიციებმა** გადაწონა. რადგან პირველი რესპუბლიკის სამფეროვანი დროშა, გერბი და ჰიმნი მაინც დაკავშირებულია ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას სახელებთან, სააკაშვილი, საკუთარი თავის წარმოჩენის მიზნით, შეეცადა, ამ ორი გამოკვეთილი ლიდერის ადგილისა და როლის დამცრობას საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ცხადია, მას ეს არ გამოუვიდა და საბოლოოდ ხელში შეგვრჩა გერბი სატანური ნიშნით და დროშა, რომელიც ჩვენი არასოდეს ყოფილა!

ჰეგელი თავის „რელიგიის ფილოსოფიაში“ წერს და მერე „ისტორიის ფილოსოფიაშიც“ იმეორებს — **ისტორიისთვის მნიშვნელოვანია არა ის, რაც**

ბანგაში!
საქართველოს უბედურების მიზეზი
ნაპოვნია!
„ა–დ“. 2019 წლის №47
ძალა ერთობაშია
სააკაშვილმა საქართველოს სახელმწიფო გერბში მხეცის ნიშანი –
«666» ჩამალა!

შეიძლებოდა, მომხდარიყო, არამედ ის, რაც უკვე მოხდა! ცხადია, ისტორიას ვერ შევცვლით, მაგრამ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ რუსეთთან ჩვენი დამოკიდებულება უფრო დიპლომატიური უნდა ყოფილიყო, მაგრამ

დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველო ამ ქვეყანასთან ბრიყვულ პოლიტიკას აწარმოებს!

ჩვენდა საუბედუროდ, სააკაშვილმა ჩაიდინა უპატიებელი დანაშაული და, თუ 2008 წლის აგვისტოს ომამდე მოსკოვი ფორმალურად მაინც აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დღეს ამ საკითხს კრემლი აღარც კი განიხილავს. **აი, ამის გამკეთებელი კაცის პარტიული დროშა, გერბი და ჰიმნი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკა!**

— მივუბრუნდეთ პირველი რესპუბლიკის გერბსა და მის სიმბოლიკას!

— პირველი რესპუბლიკის გერბზე ჩვენს ყურადღებას იპყრობს შვიდი მნათობი, რადგან თამარის დროინდელი საქართველო სწორედ შვიდ სამთავროდ იყო დაყოფილი. მნათობთა შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს მთვარეს, რომელიც ისლამის სიმბოლოა... აქ იგულისხმება სამუსლიმანო საქართველო, ჩვენი სისხლისმიერი ქართველი ძმები, რომლებიც ისტორიული ბედუკუღმართობის გამო იძულებული გახდნენ, რწმენა დაეთმოთ, მაგრამ გენეტიკურად მაინც წმინდა ქართველებად დარჩნენ. **ნებისმიერ შემთხვევაში დღევანდელი სახელმწიფო სიმბოლიკა — როგორც გერბი, ისე დროშა და ჰიმნი, თავიდან ბოლომდე არის პარტიული, ის ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, ნაციონალური მოძრაობის საკუთრებაა და ასეთად უნდა დარჩეს!** სამაგიეროდ, აღსადგენია პირველი რესპუბლიკის დროშა, გერბი და ჰიმნი! ამის შესახებ ყოველთვის ხმამაღლა საუბრობდა აწ განსვენებული აკადემიკოსი **გურამ შარაძე,** რომელიც შეეწირა კიდეც ამ საქმეს.

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

აი, ტროლი!

ჩაკეტილები

წინა კვირას თბილისის საკრებულოში მშვენიერი საცირკო წარმოდგენა გაიმართა. ნაცსექტანტები, რომლებსაც ქართული „პუსი რაიოტის“ თავმჯდომარე ელენე ხოშტარია და სააკაშვილის ნარძლევი ხატია დეკანოიძე მეთაურობდნენ, ქალაქის მთავრობას მიუვარდნენ და წივილ-კივილისა და ჯღავილ-ჭყავილის ფონზე ულტიმატუმი წაუყენეს — დეპუტატი კუხიანიძე, რომელმაც ოსი სეპარატისტების მიერ დაპატიმრებული ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი აუგად მოიხსენია, თანამდებობიდანაც მოხსენით და დეპუტატობიდანაც გააგდეთო!

იმ დომხალსა და არეულობაში, რომელიც საკრებულოში ტრიალებდა, განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ნაცისტური პარტიის კომკავშირის მდივანი **ლევან ხაბეიშვილი** და კიდევ რამდენიმე საყურიანი პიონერი, რომლებიც პოლიციას ეჭიდავებოდნენ და მზად იყვნენ, ქალაქის საკრებულოშიც ის უბედურება დაეტრიალებინათ, რაც 2003 წლის ნოემბერში პარლამენტის სხდომათა დიდ დარბაზში ერთხელ უკვე ქნეს.

საერთო ქაოსსა და არეულობაში სააკაშვილისა და ნიკუტა გვარამიას „მთავარი არხის“ წამყვანმა **ნათია ტრაპაიძემ** ერთ მოყუჩებულ და მყუდრო ოთახში დაიდო ბინა და 12-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების პირდაპირ ეთერში ჩაერთო. პროგრამას სტაჟიანი „მიშმადიდებელი“ **თამარ ბალაშვილი** უძღვებოდა...

მოკლედ, ნათია ტრაპაიძემ მიკროფონი მოიმარჯვა, ტელევიზორიდან თვალი თვალში გაგვიყარა და დაიწყო:

— ჩაკეტვით ჩამკეტეს უკვე!

— **ჩაკეტეს!** — ბეჭედი დასვა თამარ ბალაშვილმაც და მოვლენების განვითარების მოლოდინში გაიტრუნა, რათა სტუდიასა თუ საკრებულოში წი-

კვირგვინოსნები

მამუკა ახვლედიანი
საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

თუ დასჭირდათ, ჩინჩალაძეს ნებისმიერ დროს მოიშორებენ.

„კვირის პალიტრა“

ალეკო ელისაშვილი
„სამოქალაქო მოძრაობის“ ლიდერი

მაჟორიტარებს ჯოჯოხეთად ვუქცევთ სიცოცხლეს.

„კვირის პალიტრა“

ჯაბა სამუშია
ისტორიკოსი, ჟურნალისტი

ისტორია უნდა იწერებოდეს ხალხისთვის და არამარტო მეცნიერებისთვის.

„კვირის პალიტრა“

ნინო ქადაგიძე-ჟვანია
ზურაბ ჟვანიას მეუღლე

ზაზა ურუშაძე მიყვებოდა, ზურას მკვლელობაზე გადაღებული **„ცხელი ძაღლის“** სეზონის ტელევიზიიდან ამოსაღებად მიშამ ზონდერები როგორ გამოაგზავნა და ამათ კოპიო ღამით ჩუმად როგორ გამოიტანეს.

„ალია“

მაია ნიკოლეიშვილი
დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტი

პარლამენტის შენობიდან ქიმიური ნივთიერების სუნი დიდხანს არ გავა.

„ახალი თაობა“

ლია მუხაშავრია
ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატი

შალვა თადუმაძე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახდება.

„ახალი თაობა“

დათვი ჩამოართვეს!

გასულ კვირას ერთი საცირკო ამბავი გახმაურდა. საცირკო მარტო იმიტომ კი არა, რომ ცირკს ეხება, არამედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტითაც საცირკოა.

აი, ამბავიც: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს **გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა** ჭიათურაში მოხეტიალე ცირკის მიერ დათვის უკანონოდ დატყვევების ფაქტი გამოავლინეს.

რაკიღა ცხოველი უკანონოდ იყო დატყვევებული, შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებებიც უმალ გატარდა — მოხეტიალე ცირკს **დათვი ჩამოართვეს** და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი გამოუწერეს, საქმის მასალები კი სასამართლოში გადააგზავნეს.

დრო იყო, საქართველოში დათვის დატყვევება არათუ საცირკო წარმოდგენებისთვის, არამედ ქეიფისა და დროსტარების მიზნითაც ხდებოდა. დათვი არაერთ რესტორანს ჰყავდა და დარდიმანდი სტუმრები მოთვინიერებულ ცხოველს ხშირად სუფრასთანაც კი იჯენდნენ, ლიმონათს ასმევდნენ და ბაჯბაჯასთან ფოტოებს იღებდნენ. ფოტოები კი არა, ძველი ნახატებიც არსებობს, მათ შორის, თვით დიდი ნიკალა ფიროსმანის მიერ მედუქნეებისა თუ დუქნის სტუმრების შეკვეთით დახატული, ადამიანები დათვის თანხლებით რომ ქეიფობენ.

თუმცა, ეს ადრე ხდებოდა, როცა საქართველოში **დათვის დატყვევება** კანონით არ იყო აკრძალული ან შეიძლება, აკრძალულიც იყო, მაგრამ კანონი მაინცდამაინც არ კანონობდა.

ახლა კი, ო, ახლა სულ სხვა დროა და სულ სხვა ქვეყანა გვაქვს. ახლა საქართველო ევროპული ტიპის სახელმწიფოა, კანონებიც ევროპული ტიპის გვაქვს და რაკი კანონის უზენაესობა ჰგიებს, მოხეტიალე ცირკს უკანონოდ დატყვევებულ დათვსაც უსათუოდ ჩამოართმევდნენ. **აბა, ხელისუფალნი იმაზე ფიქრით ხომ არ აიტკივებდნენ თავს, ის ხალხი შეეპყროთ, ვინც ქართულ დემოკრატიას, მართლმსაჯულებასა და ადამიანის უფლებებს მთელი ცხრა წლის განმავლობაში გავეშებული დათვივით ტორავდა.**

თუმცა, საქმე სწორედ ის არის, რომ **ძალიან ბევრმა, ვინც ქართულ დემოკრატიას, მართლმსაჯულებასა და ადამიანის უფლებებს გავეშებული დათვივით ტორავდა,** კანონის კლანჭებიდან თავის დაძვრენა სულ ადვილად მოახერხა, განსხვავებით მოხეტიალე ცირკისაგან, რომელსაც ჭიათურაში დათვი ჩამოართვეს.

ჰოდა, ახლა როგორ უნდა მივიღოთ მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავი — როგორც კურიოზი თუ როგორც კანონის უზენაესობის გამოვლინება?

სანამ საქართველოს პარლამენტში დეპუტატებად სხედან სახელმწიფო დონის დამნაშავენი, რომლებიც, კანონით, ციხეში უნდა ისხდნენ, მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავი ვერაფრით გამოდგება იმის ნიმუშად, რომ ქვეყანაში კანონი კანონობს.

სანამ პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერებად გვევლინებიან ჯალათები, რომლებსაც ხელბორკილდადებული ადამიანები ჰყავთ დახვრეტილი და ოჯახები ჰყავთ ამოწყვეტილი, მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავი კანონის უზენაესობის დასტურად ვერ ივარგებს.

სანამ ქვეყანაში პოლიტიკურ დღის წესრიგს ქმნიან და დემოკრატიის სახელით მოქმედებენ ხაზინის ვირთხები, რომლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასეულობით მილიონი აქვთ შეჭმული, **მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავი** ვერაფრით გვაგრძნობინებს თავს სამართლიანი სახელმწიფოს მოქალაქეებად.

სანამ სამართლიან არჩევნებს ითხოვენ არჩევნების სტაჟიანი გამყალბებლები, რომლებიც ქურდობათა შორის ყველაზე ამაზრზენ ქურდობას სჩადიოდნენ და ქართველ ხალხს არჩევანს ჰპარავდნენ, **მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავი** ვერაფრით დაგვარწმუნებს, რომ შემდგარ ევროპულ დემოკრატიაში ვცხოვრობთ.

სანამ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ჯერ კიდევ გამოუძიებლად დევს წინა რეჟიმის მიერ კერძო საკუთრების ხელყოფისა და მოქალაქეებისათვის ქონების წართმევის ათასობით საქმე, **მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავს** სერიოზულ ამბად ვერ აღვიქვამთ.

მოკლედ, **სანამ** საქართველო, თავისი პოლიტიკური ჯამბაზებით, პოლიტიკური ჟონგლიორებითა და პოლიტიკური ცხოველებით, ერთ დიდ პოლიტიკურ ცირკად რჩება, **მოხეტიალე ცირკისათვის დათვის ჩამორთმევის ამბავიც** ერთი საცირკო ამბავია და ამის მეტი არაფერი.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, **გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის თანამშრომლებმა ჭიათურაში მოხეტიალე ცირკისათვის ჩამორთმეული დათვი ცხვარიჭამიაში არსებულ დათვების თავშესაფარში გადაიყვანეს.**

კი, ცხვარიჭამიაში ყოფილა დათვების თავშესაფარი.

დათვი ცხვარიჭამიაში – ესეც საცირკოდ ჟღერს, როგორც, მაგალითად, გუგული – პარლამენტში.

ცირკში ვცხოვრობთ და მეტი რა გითხრათ?!

ჯაბა ხუბუა

აი, ტროლი!

ნაცმოძრაობას, რაც გინდა, კარლიაში დატოვო, მაინც არაფერი ეშველება – ბედი აქვს ჩაკეტილი!

ვილ-კივილის კოეფიციენტი მაქსიმალურად აეწია და ხელისუფლება საქვეყნოდ გამოეჭენებინა — ჟურნალისტები ჩაკეტესო!

გულმოცემული ნათია ტრაპაიძე, რომელსაც ახლა უკვე ბალაშვილიც არწმუნებდა — **ჩაკეტილი ხარო** — ზუსტად იმ დღეში ჩავარდა, რაც ერთ ბრიყვ მელაკუდას დაემართა. მელია დაარწმუნეს, მღვდელი ხარო და ანაფორას, სახარებას, ჯვარსა და საცეცხლურს დაუწყო ძებნა, არიქა, მიშველეთ, წირვა მიგვიანდებაო!

სწორედ ასე გააბრიყვა და დააჯერა ვირეშმაკა **თამარ ბალაშვილმა ნათია ტრაპაიძე** — ჩაკეტილი ხარო! გულმოცემულმა ნათიამაც კარის სახელურს ჩამოჰკრა, რათა ხალხისთვის „მთავარი არხის“ პირდაპირ ეთერში ეჩვენებინა, როგორი წამებული, მარტვილი, ჯვარზე ვნებული და ჩაკეტილი იყო, მაგრამ...

ჰოი, საკვირველებავ, კარი მაშინვე გაიღო! თურმე არავინ და არაფერი ყოფილა ჩაურდულებულ-ჩალუსკუმებული.

— **გამოდიხართ?** — ჰკითხეს პოლიციელებმა ტრაპაიძეს, რომელიც მომხდარის გამო აშკარად ბანგლადეშის ბრინჯივით იყო დაბნეული.

— **თუ არ გამოვალ, რატომ მკეტავთ, ვერ გავიგე!** — ისევ ტყუილუბრალოდ აჭრიალდა ნათია ტრაპაიძე, რომელმაც რამდენიმე წამის წინათ პირდაპირ ეთერში სამარცხვინოდ იცრუა.

— **მობრძანდით, მობრძანდით!** — ეხვეწებოდნენ პოლიციელები გაკერპებულ ნათიას, რომელიც ოთახის დატოვებას ცოცხალი თავით არ აპირებდა.

— **ღია იყოს ეს კარი!** — თვალები გადაუბრიალა მშვენიერი სქესის მიკროფონიანმა ზონდერმა პოლიციას — თითქოს ვინმეს მართლა ჩაეკეტოს, თითქოს შეურაცხყოფა მიეყენებინოთ.

— **გამოდით მაშინ, მობრძანდით!** — არ ცხრებოდა პოლიცია, რომელიც ტრაპაიძის მიერ უკვე თავად იყო ჯვარზე ვნებული.

— **ღია იყოს და გამოვალ!** — ისევ თავისას მიერეკებოდა ქალი.

სახელგატეხილი, პროვოკატორი და ცრუპენტელა „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ამოდენა წერილს არავითარ შემთხვევაში არ მივუძღვნიდი და ჩაკეტილი თუ კარმოღებული ნათია ტრაპაიძის შესახებ ამდენს არ ვილაპარაკებდი, თუ არა ის სავალალო ფაქტი, რომ უკვე ოცდაათი წელიწადია, საქართველო იღუპება, იქცევა და შაგრენის ტყავივით პატარავდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ყველანი ღია კარს ვამტვრევთ და ჩაკეტილ წრეზე ვმოძრაობთ! **ნაცსექტანტები რომ სადომაზოხისტები არიან და ამას მიზანმიმართულად სჩადიან, გასაგებია, მაგრამ განა თითოეული ჩვენგანი ღია კარის მტვრევაში შემჩნეული არ ვართ?**

განა ჩვენ ჩაკეტილ წრეზე არ დავრბოდით და ღია კარს არ ვამტვრევდით აფხაზეთში, ცხინვალში, კოდორის ხეობაში, ახალგორში და იმიტომაც არ დაგვამტვრიეს თავ-პირი?

ნაცმოძრაობას, რაც გინდა, კარლიაში დატოვო, მაინც არაფერი ეშველება — ბედი აქვს ჩაკეტილი!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

გიორგი თარგამაძე
თოქ-შოუს წამყვანი ტელეკომპანია „ფორმულაზე“

არ არის მშვიდობა სახელმწიფოში, სადაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს ფეკალიების სურნელში სამუდამოდ ამწესებენ.

„ტვ ფორმულა“



მეუფე ნიკოლოზი (ფაჩუაშვილი)
ახალციხისა და კუმურდოს მიტროპოლიტი

მგონია, რომ გიორგი მამალაძეს შეიწყალებენ. ვფიქრობ, არ არის აუცილებელი მისი ციხეში ჯდომა, მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ჩანს, დანაშაული ჩადენილი აქვს.

„ინტერპრესნიუსი“

გიგა მაქარაშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი

კარგი ამბავი მოვიდა მოსკოვიდან. **იური ლუჟკოვის** სიკვდილზე პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე ვიღებ.

„ალია“

ირაკლი ლატარია
სამოქალაქო აქტივისტი

მითხარით ერთი ადამიანი, რომელსაც საკუთარი ქვეყნისთვის იმის მეათედი აქვს გაკეთებული, რაც ბიძინას, მითხარით, რომ ითხოვთ, წავიდესო, ვინ მოგყავთ? მითხარით, მართლა რომ წავიდეს, რას აპირებთ?

„ალია“

გიორგი ქორქია
ტელეწამყვანი

ქვეყანა რომ ტრა...ისკენ მიდის, ეს არ მაძლევს მოსვენებას. **ძალიან ცუდია, როცა ფიქრობ, ბავშვმა ოღონდ სკოლა დაამთავროს, რომ აქედან გაუშვა.**

„თბილისელები“

შოთა მალაშხია
ყოფილი პარლამენტარი

ივანიშვილმა თავისი დრო მოჭამა. ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება მმართველი პარტიის ჩამოსაშლელად და რეიტინგის დასაწევად.

„ახალი თაობა“

ნოდარ ნათაძე:
გია ჭანტურიამ და გოგა ხაინდრავამ სუკ-ის ციხიდან შემოგვითვალეს, ჩვენი ლიკვიდაცია უნდათო!

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №40-50



„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილესთან, „სახალხო ფრონტის“ თავმჯდომარესთან ნოდარ ნათაძესთან. ჩვენი პუბლიკაციების მიზანია, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ და გავაანალიზოთ ის ისტორიული მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს არამხოლოდ დიდ გამარჯვებებს, არამედ უდიდეს მარცხსაც, რომლის უმძიმეს შედეგებსაც დღემდე ვიმკით.

— ბატონო ნოდარ, წინა ინტერვიუ იქ დავასრულეთ, როდესაც თქვენ გვიამბობდით, მოსკოვის აგვისტოს პუტჩის შემდგომ როგორ დადიოდით შუამავლად მოლაპარაკებებზე რკონში, ამბოხებულ კიტოვანის გვარდიასთან, როდესაც კიტოვანმა ორი პირობა წამოაყენა: აღადგინონ მილიციის დაქვემდებარებაში მოქცეული გვარდიის სტატუსი და პრემიერად თენგიზ სიგუა დააბრუნონო.

— ეს მართლაც შეუსრულებელი პირობა იყო, რადგან გვარდიის სტატუსი შეიძლება, აღედგინათ კიდეც, მაგრამ სიგუას პრემიერად დაბრუნება უკვე ფანტასტიკის სფერო იყო, რადგან ზვიად გამსახურდია სიგუას აშკარა მტრად განიხილავდა.

ადრეც მიფიქრია ამაზე და დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ პრეზიდენტს ოფიციალურად რომ გამოეცხადებინა ქართული არმიის შექმნა, გვარდიიდანაც, „მხედრიონიდანაც“ და სხვა გასამხედროებული სტრუქტურებიდანაც ძირითადი ბირთვი სწორედ ამ სახელმწიფო ინსტიტუტში გადმობარგდებოდა.

— ჯაბა იოსელიანის „მხედრიონი“, რომელიც ეროვნული მოძრაობის პერიოდში პირადად ზვიად გამსახურდიას საწინააღმდეგოდ შეიქმნა, ამაზე წამოვიდოდა?!

— რა თქმა უნდა, ჯაბა იოსელიანი ამაზე არ დათანხმდებოდა, მაგრამ „მხედრიონში“ ბევრი გულანთებული პატრიოტი იყო, რომელიც თავს სწორედ იარაღით ხელში სამშობლოს სადარაჯოზე დგომაში მოიაზრებდა. მეტსაც ვიტყვი, „მხედრიონში“ საკმაოდ ბევრნი იყვნენ ისეთები, ვისაც გარკვეულ ეტაპამდე არათუ ქვეყნის, არამედ ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგაც ვერ აიყოლიებდნენ.

სხვათაშორის, ჯაბა იოსელიანის მიმართ პირველი ეჭვები სწორედ არმიის საკითხის გამო გამიჩნდა ჯერ კიდევ კომუნისტების მმართველობისას, როდესაც ყველა ვცდილობდით, რამენაირად მოგვეძიებინა სამხედრო გამოცდილების პატრიოტი ოფიცრობა და შეგვეკოწიწებინა მომავალი ქართული არმიის ჩანასახი, „მხედრიონის“ ლიდერმა საჯაროდ კატეგორიულად გამორიცხა ქართული არმიის შექმნის იდეა.

— იქნებ დაწვრილებით მოგვიყევით?

— ასე, 1990 წელს, უნივერსიტეტის დიდ დარბაზში გამართულ „ქართველ ოფიცერთა კორპუსის“ სახელით შექმნილი ახალი ორგანიზაციის თავყრილობაზე ჯაბა იოსელიანმა განაცხადა — საქართველოში არმიის შექმნას აზრი არა აქვს, რადგან სამსახური „მუშტრა“, გნებავთ, რუსულად — „სლუჟბა“, ქართველი კაცის ხასიათში არ არისო.

— ეს ერთი ერთში ჯდება კრემლის ზრახვასთან და იდეოლოგიასთან — არ დაეშვა ქართული არმიის შექმნა! თუმცა, ამ დროს თვითონ ჯაბა იოსელიანს გაგანია საბჭოთა კავშირში ჰქონდა შექმნილი შეიარაღებული სამხედრო დაჯგუფება, რომელსაც კომუნისტური მილიცია არაფერს უშავებდა...

— მოდით, ასე ვთქვათ: პოლიტიკურად ოდნავ მაინც გათვითცნობიერებული კაცისთვის ძალიან საეჭვო და არასანდოა საბჭოთა დიქტატორული რეჟიმის დროს კრიმინალური წარსულის მქონე ადამიანებისგან შექმნილი შეიარაღებული ორგანიზაცია.

სხვათაშორის, **ასეთი მიდგომის სისწორეს ადასტურებს ისიც, რომ პუტჩის შემდგომ, მალევე, „საქართველოს გადამრჩენლად“ შევარდნაძის მოწვევა სწორედ ჯაბა იოსელიანის პირითა და ხელით მოხდა.**


გოგა ხაინდრავა

— „მხედრიონისა“ და გურამ მგელაძის კავშირის შესახებ რას იტყვით?!

— ყველამ ვიცოდით, რომ ჯაბა იოსელიანის „მხედრიონი“ — იგივე „მაშველთა კორპუსი“, საქართველოს კომუნისტური მთავრობის უმძლავრესი და უმდიდრესი ქვეგანყოფილების — „აგრომრეწვის“ თავმჯდომარის გურამ მგელაძის მიერ ფინანსდებოდა.

ის კი არა, ისიც კარგად არის ცნობილი, რომ 1990 წლის 28 ოქტომბრის პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში კომუნისტების დამარცხების შემდეგ, სანამ მოხდებოდა „მრგვალი მაგიდისათვის“ ხელისუფლების გადაბარება, გურამ მგელაძემ და მისმა „აგრომრეწვმა“ „მაშველთა კორპუსს“ თავისი დაწესებულებიდან უზარმაზარი თანხა — **14 მილიონი მანეთი** გადაურიცხეს!

მანამდე კი გუმბარიძის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ თავის უკანასკნელ სხდომაზე ეს „მაშველთა კორპუსი“ ოფიციალურად დაარეგისტრირა კიდეც.

— ანუ 14 მილიონი „კანონიერად“ რომ მიეღო?

— დიახ! სხვათაშორის, **ამ მგელაძეს და მის უწყებას ქვემო ქართლში მასობრივად ჰქონდათ მიყიდული მიწები ადგილობრივ თუ ჩამოსულ არაქართველებზე, რითაც საქართველოს არანაკლები ავნეს, ვიდრე ავადსახსენებელმა ყორღანაშვილმა ამ 400 წლის წინათ...**

ჭორის დონეზე ისიც იყო ცნობილი — ეს მგელაძე ჯაბა იოსელიანს სულ „თითის აწევით“ ელაპარაკებაო! და ეს მოწიწება იმ დროიდან მოდის, როდესაც ჯაბა იოსელიანი დიდად პატივცემული კაცი იყო „თავის პროფესიაში“, მგელაძე კი — შედარებით მცირედ პატივსაცემი იმავე „პროფესიაშიო!“

— ანუ ჯაბა როცა „კანონიერი ქურდი“ იყო, მგელაძე „სიტყვას ელოდებოდა“...

— მოკლედ, ჯაბა იოსელიანის „მხედრიონს“ კომუნისტური ხელისუფლებისაგან უზარმაზარი „მემკვიდრეობა“ ერგო — 14 მილიონი მანეთი! ანუ მას, ყოველგვარი უკანონო ქმედებების გარეშეც, თავზესაყრელი ფული ჰქონდა და აშკარად ცდილობდა, იმ დროისათვის არსებული ყველა შეიარაღებული თუ შესაიარაღებელი ფორმირება კონტროლქვეშ მოექცია!

— მაშინ „სახალხო ფრონტსაც“ ჰყავდა შეიარაღებული ორგანიზაცია „იმედი“...

— მას ასე ერქვა — „ერის ღირსების დამცველთა ასოციაცია „იმედი“, რომელიც ე.წ. ცხელ წერტილებში ფიზიკურად იცავდა ქართულ მოსახლეობას!

ჰოდა, ერთხელაც „მხედრიონმა“ თავის მორიგ ქალაქგარეთ წვრთნებზე (რაც სასროლო ვარჯიშს წარმოადგენდა) ჩვენი „იმედიც“ დაპატიჟა. ამ შეკრების შემდეგ მე პირადად მივედი ჯაბა იოსელიანთან კინემატოგრაფისტთა საცხოვრებელ კორპუსში და პირდაპირ ვუთხარი — „იმედის“ „მხედრიონთან“ ნებისმიერი ფორმით გაერთიანება გამორიცხულია-მეთქი!

— რა გიპასუხათ?!

— მისი მონდომება გაერთიანებისა ძალიან დიდი იყო, მაგრამ მე შეუვალი პოზიცია მქონდა. ძალიან მკვეთრი საუბარი გამოგვივიდა, თუმცა, კორექტულობის ზღვარს არცერთი არ გადავცდენილვართ... სხვათაშორის, რამდენიმე თვეში ციხეშიც მოვინახულე, მისივე თხოვნით...

— ანუ, როცა 1991 წლის თებერვლის ბოლოს დააპატიმრა გამსახურდიას ხელისუფლებამ... თქვენ, როგორც



კვირგვინოსნები

ნიკოლოზ მჟავანაძე
უფლებადამცველი

სალომე ზურაბიშვილს თავი პატრიარქი ჰგონია — ჩემი **აღსაყდრება** მოხდაო... ჯერ ოკუპანტ ალიევს მადლობა გადაუხადა, ახლა კი პატრიარქის სავალი გზისკენ დაიწყო სვლა. **ეს ქალი არის გიჟი და სანამ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა არ უცვნია, გაკოჭეთ.**

„ალია“

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

საზოგადოებისთვის მთავარი იმის ახსნა კი არ არის, რატომაა კარგი პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარება, არამედ იმის დასაბუთება, რომ „ოცნების“ ხელისუფლებიდან წასვლა არ ნიშნავს ხელისუფლებაში ნაცმოძრაობის დაბრუნებას.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი კეკელიძე
კონსტიტუციის ექსპერტი

ჯარი თუ არ გვყავს, ომი ჩვენ როგორ დავიწყეთ? გვიპასუხეთ, მადამ მთავარსარდალო?

„ალია“

თამაზ ლომიძე
დეკანოზი

მილიონერ პარლამენტარებს და მდიდრებს ღმერთი და სახარება მეტად რომ სწამდეთ, რამდენი ბავშვი გადარჩებოდა.

„რეზონანსი“

კაკა ბოქოჩიძე
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ისეთი ნაღმია, როდის აფეთქდება, კაცმა არ იცის, ამიტომ მიმაჩნია, რომ არჩევნებისთვის ოპოზიცია მუდმივად მზად უნდა იყოს.

„კვირის პალიტრა“

უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, მას, როგორც „პოლიტპატიმარს“ ისე შეხვდით?

— არა, მე მას მისივე თხოვნით შევხვდი, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი პრეზიდენტობის კანდიდატს...

— თუმცა, ცესკო-ში ის არ დაარეგისტრირეს, როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი და ამაზე ე.წ. ქუჩის ოპოზიციასა და ასევე ე.წ. წითელ ინტელიგენციას დიდი გნიასი ჰქონდათ — აი, დიქტატორ გამსახურდიას პოლიტპატიმარ ჯაბა იოსელიანის ისე ეშინია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში არათანაბარ ბრძოლაშიც კი ვერ ეპაექრებაო. არადა, ამ „პოლიტპატიმარმა“ ჯაბა იოსელიანმა წლების შემდეგ რომ გამოაქვეყნა გულწრფელობით ფანტასტიკური თავისი მემუარები „მესამე განზომილება“, ის სწორედ 1991 წლის 23 თებერვლის ღამის აღწერით იწყებოდა — როგორ ჰყავდა „მხედრიონს“ ჭადრაკის სასახლეში განთავსებული თავისი შტაბბინის სარდაფში გამომწყვდეული კასპიდან მოტაცებული რაიონის მილიციის უფროსი. ჯაბას დაიჯერდნენ, აბა, მოეფერებოდნენ?!

— მოკლედ, ჯაბა იოსელიანთან მარტო მივედი, რადგან სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატები არ გამოეხმაურნენ მის მოწოდებას, ციხეში მოენახულებინათ. რომ მნახა მარტო მისული, მან, მიუკიბ-მოუკიბავად მითხრა: მე, როგორც პროტესტის ნიშნად მოშიმშილემ, პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატთან შეხვედრა მოვითხოვე და არა მარტო შენთანო! ასე რომ, სათქმელი არაფერი მაქვს და არ გაკავებ, მოსვლისთვის მადლიერი არ ვარო!

— ანუ, „დიქტატურის“ მიუხედავად, ციხეში უპრობლემოდ შეგიშვეს...

— *(იღიმის)* კი!

— და როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ იქაური ვითარების შემხედვარეს? როგორც ცნობილია, ჯაბა იოსელიანი განსაკუთრებული რეჟიმის — სუკ-ის იზოლატორში იჯდა...

— თუ არ ვცდები, მაშინ 1991 წლის მარტის მეორე ნახევარი იყო — საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სადღაც ორი თვით ადრე...

ჩემი შთაბეჭდილება, იცით, როგორი იყო?! ჯაბა იოსელიანს სუკ-ის ციხეში თითქოს კი არ აკავებდნენ, არამედ იცავდნენ! და, საერთოდაც,

იმ დაწესებულებაში, სადაც ჯერაც არ ჰქონდათ ოთახის კედლებიდან ჩამოხსნილი ძერჟინსკის ფოტოები, ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, რომ ჩვენ, უზენაესი საბჭოს დეპუტატებს, და, საერთოდ, ხელისუფლებას, ისინი პოტენციურ პატიმრებად აღგვიქვამდნენ და არა ხელისუფლებად.

— ანუ სუკ-ის იზოლატორში კომუნისტურ-ნომენკლატურული რევანშის არცთუ სასიამოვნო სურნელი ტრიალებდა...

— შეიძლება, ასეც ითქვას! და მე ვერ ვხვდები, ზვიად გამსახურდიამ რატომ ვერ მოახერხა ამ გარემოს კარდინალური ცვლილება...

სადღაც ექვსი თვის შემდეგ მე კიდევ მომიწია რამდენჯერმე ამ ციხეში შესვლა, როდესაც იქ პატიმართა რაღაც ამბოხების მსგავსი მოხდა და **გია ჭანტურიამ და გოგა ხაინდრავამ** ციხიდან შემოგვითვალეს, მოგვინახულეთ, ჩვენი ლიკვიდაცია უნდათო!

— მერე, რა გაარკვიეთ, რომ შეხვედით ციხეში, ვის სურდა მათი ლიკვიდაცია?

— მე იქ „მრგვალი მაგიდის“ დეპუტატებთან ერთად შევედი რამდენჯერმე და როგორც ჭანტურიამ და ხაინდრავამ გვითხრეს, მათი ეზოში გატყუება და მოკვლა სურდათ!

— ანუ ზვიად გამსახურდიას სურდა მათი მოკვლა?!

— მათ ასე თქვეს! თუმცა, ჭანტურიაც და ხაინდრავაც თავისუფლად შედიოდნენ და გადიოდნენ ციხის ადმინისტრაციის ოთახში, სადაც ასევე თავისუფლად საუბრობდნენ ჩვენი თანდასწრებით მწვავე პოლიტიკურ საკითხებზე ციხის ადმინისტრაციასთან და მილიციის მაღალჩინოსნებთან, მათ შორის, შს მინისტრის მოადგილესთან **რომან გვენცაძესთან!**

— ანუ გამსახურდია მათ საკნებში ვერ მოკლავდა, მხოლოდ სუკ-ის ციხის ეზოში — სუფთა ჰაერზე! გასაგებია...

— მაშინ, ჩვენ სიკვდილმისჯილებთანაც კი შეგვახვედრეს, რომლებსაც რაღაც პროცესუალური მოთხოვნები ჰქონდათ... და იმ ციხეში მაშინაც ეს შეგრძნება ტრიალებდა ჰაერში — საბჭოთა „კაგებეს“ შეგრძნება...

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება



კაზინო და ტოტალიზატორი გენოციდს გვიწყობს!

ზუსტად კაზინოების, ტოტალიზატორებისა და ონლაინთამაშების შესახებ სტატიის დასაწერად ვემზადებოდი, რომ საინფორმაციო სააგენტოებმა სიამაყით გვამცნეს: კომპანია „ევროპაბეთსა“ და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდაო! ეს „ბეთიც“ სხვა არაფერია, თუ არა ჩვენი სპორტისა და ახალგაზრდობის ამომგდები ტოტალიზატორი!

ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგაძე ტოტალიზატორთან გარიგებას ზეიმობს

20 დეკემბერს საზეიმოდ გაფორმებული ამ „პარტნიორობის“ ფარგლებში **„ევროპაბეთი“** 2020 წელს ჭადრაკის ფედერაციის რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს დააფინანსებს 150 ათასი ლარის ოდენობით! არადა, მემორანდუმის მიზანი, რომელსაც ხელი მოაწერეს „ევროპაბეთის“ მარკეტინგის დირექტორმა **ლაშა გოგუამ** და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა **გიორგი გიორგაძემ,** გაგეცინებათ და „საქართველოს მასშტაბით ჭადრაკის პოპულარიზაციაა.

„ერთ-ერთი მათგანი, რისი დაანონსებაც უკვე შეგვიძლია, ისაა, რომ მომავალ წელს ჭადრაკის უმაღლესი ლიგის ჩემპიონატის საპრიზო თანხები გაორმაგდება, რაც საშუალებას მოგვცემს, უფრო მეტი ადამიანი ჩავრთოთ ჭადრაკში“, — განაცხადა **გიორგი გიორგაძემ.**

ამ გაორმაგებული საპრიზო ფონდის იქით რამდენი „გატოტალიზატორებული“ მოზარდი მოიკლავს თავს და წაგებული თანხების გამო, რამდენ ოჯახს გამოასახლებენ სახლიდან, ამაზე თუ გიფიქრიათ ბატონო გიორგი?

აშკარაა, ამაზე არც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს **ლევან კობიაშვილს** უფიქრია — მეორე წელია, ამ ფედერაციამ ასევე ტოტალიზატორთან **(„კრისტალბეთთან“)** გააფორმა ანალოგიური შეთანხმება და ეროვნულ საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონატს **„კრისტალბეთის“** სახელი დაანათლეს!

დიახ,

საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატს ტოტალიზატორის სახელი – „კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა“ ჰქვია!

ეს, დამეთანხმებით, უფრო დიდი სირცხვილია, ვიდრე ეროვნული ნაკრების რომელიღაც ლიხტენშტეინთან სამარცხვინო წაგება! თუმცა, ერთი მეორეს რომ განაპირობებს, ამასაც არ უნდა დიდი ფილოსოფია!

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ **ლუდომანია, ანუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება** უმძიმეს სენად აღიარა. ეს რომ უდიდესი პრობლემაა, რამდენიმე კვირის წინათ მომხდარმა ტრაგედიამაც დაადასტურა, როდესაც „პირველი არხის“ სრულიად ახალგაზრდა, 29 წლის ოპერატორმა **სანდრო ბერაძემ** თავი იმიტომ მოიკლა, რომ, დიდი მცდელობის მიუხედავად, ლუდომანიისგან ვერ გათავისუფლდა!

როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის **„დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ“** ხელმძღვანელი **თამარ ჯაფარიძე** აცხადებს, სანდრო აცნობიერებდა საკუთარ სენს და ცდილობდა განკურნებას, თუმცა, ვერ შეძლო!

იმავე ლუდომანიის გამო, ბოლო სამ თვეში, 17-მა ადამიანმა მოიკლა თავი, მაგრამ პრობლემის რეგულაციებში მოსაქცევად სახელმწიფო არაფერს აკეთებს, არადა, პარლამენტმა აუცილებლად უნდა დაიწყოს კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ლუდომანიით დაავადებული ადამიანების პრობლემის შესახებ მომზადდა და 9 თვეა, თაროზეა შემოდებული!

რა დონის უბედურებასთან გვაქვს საქმე, ძალიან კარგად ჩანს ოფიციალური სტატისტიკიდანაც: თუ 2011 წელს აზარტული თამაშების ბრუნვა იყო 330 მილიონი ლარი, ახლა მისმა მოცულობამ 14 მილიარდ ლარს გადააჭარბა! და ეს აღემატება საბანკო, ბენზინისა და კვების პროდუქტებით ვაჭრობის ბრუნვას ერთად აღებულს! **ეს თითქმის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ტოლი ფულია — ფული, რომელიც ჩვენს ხალხს წააგებინეს!**

საქართველოში, აზარტულ თამაშებში 600-დან 700 ათას ადამიანამდეა ჩართული: მათი 75 პროცენტი კი ინტერნეტ-ონლაინთამაშებზე მოდის, რომელთა ასაკი 14-დან 21 წლამდე მერყეობს!

ძალიან ნიშანდობლივია ზემოხსენებული **თამარ ჯაფარიძის** ცხოვრებისეული ისტორიაც:

„მე იმ ადამიანთა შორის ვარ, ვისაც აზარტულმა თამაშებმა ცხოვრება ტრაგედიად უქცია. ჩემი შვილი „გეპეის“ სტუდენტი იყო, სწორედ იქ დაიწყო მისი გატაცება აზარტული თამაშებით, რასაც წლებია, თავს ველარ ვაღწევთ. თავიდან ვერაფერს ვხვდებოდი, 25 წელი მასწავლებელი ვიყავი, ზესტაფონის სკოლაში ვმუშაობდი, იქ როგორ გავიგებდი, რომ ჩემი შვილი კაზინომ ჩაითრია. 17-18 წლის სტუდენტი ბიჭი გამოდის ინსტიტუტიდან და იქვე ხედავს კაზინოს გაკაშკაშებულ მატყუარა რეკლამას. მისი ცდუნება ძნელი არ არის. ძალიან გვიან მივხვდი, რა ხდებოდა ჩვენს თავს. ერთ დღეს მისი სამსახურიდან დამირეკეს, რომ ჩემმა შვილმა სამსახურის 700 ლარი მიითვისა, მერე გავიგე, რომ კაზინოში წააგო. რა თქმა უნდა, სამსახურიც დაკარგა. მე მივატოვე სამსახური, სახლი, გადმოვედი თბილისში და გადავწყვიტე, გადავარჩინო როგორც ჩემი შვილი, ისე მისი ტოლები, რომლებიც ასე იღუპავენ ცხოვრებას და თანადგომა გამოვუცხადო ჩემნაირ დედებს...“

თან დააკვირდით კიდევ ერთ გარემოებას: კაზინოებისა და ტოტალიზატორების გვერდით აუცილებლად არის გახსნილი **ლომბარდიც,** რომელიც ვერაგი მხეცივით ელის აზარტული თამაშებით ჯიბეგაფხეკილ მოზარდს, სახლიდან მოპარულ ნივთს რომ მიურბენინებს და ჩალის ფასად ჩააბარებს. აღებულ ფულს ეს მოზარდი, ცხადია, იქვე (შორს რომ არ წავიდეს), ისევ კაზინოში ან ტოტალიზატორში დაამღერებს!

„აზარტული თამაშების კვლევისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის“ კვლევით, საქართველოში მოზარდების 48 პროცენტს აქვს შეხება აზარტულ თამაშებთან! ამავე კვლევით, საქართველოში საკუთარი სახლებიდან 300 ათასი გამოსახლებულიდან მესამედი სწორედ **ლუდომანიის მიზეზით** დარჩა თავზე ჭერის გარეშე!

გლდანის ციხიდან პატიმრებში ჩატარებული გამოკითხვით, 3 ათასი პატიმრიდან 856 სწორედ ლუდომანიის გამო იხდის სასჯელს, ანუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებმა წააგეს და კიდევ რომ ეთამაშათ, მოიპარეს ან იყაჩაღეს!

თუ ეს კატასტროფული მდგომარეობა არ შეიცვალა, თუ ერმა და ბერმა განგაშის ზარები არ დაარისხეს და პარლამენტმა კანონის ძალით არ მოაშთო ეს კაზინო-ტოტალიზატორების ურჩხული, ის მთელ ქვეყანას და ერს გადაგვსანსლავს!

უნდა აიკრძალოს კაზინო-ტოტალიზატორების რეკლამა ინტერნეტში, ტელევიზიაში, ტაქსებსა თუ ავტობუსებზე!

კატეგორიულად უნდა აიკრძალოს 25 წლამდე ახალგაზრდების მონაწილეობა ამ აზარტულ თამაშებში!

და, საერთოდაც, **ეს კაზინო-ტოტალიზატორები დედაქალაქიდან უნდა გააპანღურონ, სადმე უკაცრიელ „ქართულ ლას-ვეგასში“** — როგორც ეს ულტრალიბერალურ ამერიკაშიც კი გააკეთეს!

და თუ ვინმეს ჰგონია, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი ამ კაზინოებისა და აზარტული თამაშების ბიზნესით ბევრს დაკარგავს, ძალიან ცდება: ამ ყაჩაღებს 14-მილიარდიანი წლიური ბრუნვა კი აქვთ, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტში მოგებიდან, სულ რაღაც 300 მილიონ ლარს იხდიან!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ერიკ ჰოში
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი

მომენატრება ეს საოცარი ქვეყანა, მისი კულტურა, ხალხი, ხაჭაპური და სადამკვირვებლო მისიის საოცარი გუნდი.

„პირველი არხი“

დავით ბაქრაძე
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ოპოზიცია ერთიანია საკუთარ მიდგომებსა და პოზიციებში, ხელისუფლება ნაბიჯ-ნაბიჯ იხევს უკან, რაც საპროტესტო აქციების და საგარეო ზეწოლის დამსახურებაა.

„ინტერპრესნიუსი“

მამუკა ლომაშვილი
მსახიობი

დავბრუნდი და პაროდიას ვაკეთებ — მიშას დაბრუნება და მეორედ მოსვლა იქნება ფილარმონიაში.

„სარკე“

„მსგავსი რამ ასე დეტალებში ჯერ არ დაწერილა და პირველად სწორედ გაზეთ „ასავალ-დასავალში“ იწერება!“

ლევან დოლიძე: ლავრენტი ბერია პოლკოვნიკმა პაველ ფიოდორის ძე ბატიცკიმ დახვრიტა!

ცნობილი ჟურნალისტი და საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი ლევან დოლიძე გენერალისიმუს სტალინის მკვლელობაში ლავრენტი ბერიას მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს და 1953 წლის 26 ივნისს მოსკოვში, „ვსეპოლსკი პერეულოკზე“, დატრიალებულ სისხლიან ისტორიას აღწერს. მკვლევარი, რომელმაც სტალინისა და ბერიას მოღვაწეობას არაერთი წიგნი და ნაშრომი უძღვნა, მიიჩნევს, რომ გადატრიალება, რომლის ბოლო ტრაგიკული აკორდიც ბერიას მკვლელობა იყო, სტალინის სიცოცხლის უკანასკნელი ორი-სამი წლის განმავლობაში მზადდებოდა:

— ამის შესახებ არცერთი მხარე არ აფიშირებდა და ხმამაღლა არ ლაპარაკობდა, მაგრამ სინამდვილეში სტალინი და ჰიტლერი საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის შესაძლებლობებს კარგად იცნობდნენ და პიროვნულად ერთმანეთს დიდ პატივს სცემდნენ. სტალინი, მაგალითად, აღფრთოვანებული იყო ჰიტლერიის გენიით, რომელმაც ორ წელიწადში გერმანიაში უმუშევრობა, პროსტიტუცია, ჰომოსექსუალიზმი და ნარკომანია მოსპო და მთელი ევროპა, ფაქტობრივად, დიდი სისხლისღვრის გარეშე დააჩოქა. რაც შეეხება ჰიტლერს, ის სტალინის აღმშენებლობის მასშტაბებით გაოგნებული იყო და ბელადს „დიდ ადამიანს“ უწოდებდა. მოგეხსენებათ, სტალინმა ლავრენტი ბერია 1952 წლის ოქტომბერში გამართული მეცხრამეტე ყრილობისა და პლენუმის შემდეგ მალენკოვთან, ხრუშჩოვთან და ბულგანინთან ერთად იმ „ხუთეულში“ შეიყვანა, რომელსაც სტრატეგიულ პროექტებზე უნდა ემუშავა და საბჭოთა კავშირი ემართა. ბერია ატომური და წყალბადის ბომბის შექმნის პროექტებში ისე გაერთო, აშკარად გამოეპარა შეთქმულება, რომლის ავანგარდშიც, ერთი შეხედვით, არასერიოზული, უწიგნური და სულელი ხრუშჩოვი იდგა! მაგრამ სინამდვილეში სულელ ხრუშჩოვს ზურგს უმაგრებდა ის საშინელი და დამანგრეველი ძალა, რომელიც მთელ მსოფლიოს აბურთავებდა და დღეს კიდევ უფრო მაგრად აბურთავებს.

პარტიის მე-19 ყრილობაზე სტალინმა ბერია გვერდზე გაიხმო და უთხრა — ლავრენტი, დაზვერვის საქმე ცუდად მიდის, არ მომწონს ეს ამბავი და ხომ არ დადგა დრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება ისევ გავაერთიანოთ და ორივე უწყება კვლავ ჩაიბარო? მაშინ უშიშროების მინისტრი **სემიონ იგნატიევი** იყო. 1953 წლის 5 მარტს, როცა, ოფიციალური ვერსიით, სტალინი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, ბერიამ შინაგან საქმეთა და უშიშროების გაერთიანებული სამინისტროები მართლაც ჩაიბარა, ხოლო თავდაცვის მინისტრი **ნიკოლაი ბულგანინი** გახდა. ხაზგასმით მინდა, აღვნიშნო, რომ სტალინის 140-ე დაბადების დღე რუსეთში დიდი ცვლილებების ფონზე აღინიშნა — ხალხი ყველა დიდ ქალაქში გამოვიდა ბელადის პორტრეტებით, ვოლგოგრადში გაიხსნა სტალინის ბიუსტი და, რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ დაადასტურა, რომ რუსეთის მოსახლეობის 70 პროცენტზე მეტი დიდი ბელადის პოლიტიკურ მოღვაწეობას დადებითად აფასებს.

— თქვენ წინა საგაზეთო საუბარში მითხარით, სტალინი რაღაცას გრძნობდაო! მაინც რაში გამოიხატებოდა ბელადის სიფრთხილე?

— დიახ, ბელადი ძალიან ფრთხილობდა. უშიშროების მინისტრმა **სემიონ დენისის ძე იგნატიევმა,** რომელიც სისტემას 1951 წლის 9 აგვისტოდან ხელმძღვანელობდა, სტალინს რატომღაც შეუცვალა დაცვა და მდივანი... მიმაჩნია, რომ სტალინის მკვლელობა, რომელიც ბერიას დახვრეტას უსწრებდა წინ, ორი-სამი წლის განმავლობაში მაინც მზადდებოდა და მეყსეულად არაფერი მომხდარა. ამ საქმეში აუცილებლად ჩართული იქნებოდა სწორედ გენერალი სემიონ იგნატიევი, რომელიც საზიზღარი კაცი იყო და ბერიას ისე ძალიან ეჯავრებოდა, მისი დაჭერაც კი სურდა. სხვათაშორის, 1953 წლის 25 ივნისს, ანუ ერთი დღით ადრე, ვიდრე ბერიას სახლში მიუვარდებოდნენ და დახვრეტდნენ, კრემლში ხმა დაირხა — ლავრენტი ბერიამ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე **გიორგი მალენკოვს** უთხრა — სემიონ იგნატიევი უნდა დავიჭირო, მგონი, ბელადის მკვლელობაშია გარეული და ეს საქმე საგანგებოდ უნდა გამოვიძიოო!

რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თუ რატომ ფრთხილობდა სტალინი, ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა ძალიან რთულია. ვერ გეტყვით, ფლობდა თუ არა ბელადი რაიმე ინფორმაციას მოსალოდნელი გადატრიალების შესახებ, მაგრამ არაერთგზის დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა — აგარაკზე თუ კრემლის ეზოში მოსეირნე სტალინი იქვე მყოფ რომელიმე ჯარისკაცს თავისთან მიიხმობდა და ჩუმად ეტყოდა — *„მე აქ ვიქნები, დაგელოდებით და შეგიძლიათ, აფთიაქიდან „სტრეპტოციდი“ მომიტანოთ? არავის უთხრათ, რომ წამალზე მე გაგგზავნეთ!“* რა თქმა უნდა, ჯარისკაცი კისრისტეხით მირბოდა დიდი ბელადის თხოვნის შესასრულებლად... მოკლედ, სტალინი ეჭვობდა, რომ მას რაღაც უბედურებას უმზადებდნენ. **ბელადს სამქმარგამოცვლილ სვეტლანასთან კარგა ხანია, გაფუჭებული ჰქონდა ურთიერთობა და ქალიშვილთან დიდად აღარც კონტაქტობდა, მაგრამ ვასილი სიგიჟემდე უყვარდა და სულ ერთსა და იმავეს ეუბნებოდა — ვასია, არავისთან არაფერი შეჭამო, ფრთხილად იყავი!**

— თქვენ წინა ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ ბერიას მკვლელობის შესახებ ყველაფერს გვეტყოდით! როგორ და ვინ დახვრიტა ლავრენტი ბერია?

— როგორც არაერთგზის აღგვინიშნავს, ბერიას შეთქმულები სახლში მიუვარდნენ და 1953 წლის 26 ივნისს თავის ბინაში დახვრიტეს!

— სად მოხდა მკვლელობა, ბერია სად ცხოვრობდა?

— 1938 წლის 22 აგვისტოს, როგორც კი სტალინმა ბერია საქართველოდან მოსკოვში გადაიყვანა და საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრის ნიკოლაი ეჟოვის მოადგილედ დანიშნა, ლავრენტი ბერია თავისი ოჯახით მოსკოვში, „ვსეპოლსკი პერეულოკზე“ დასახლდა. ეს გახლდათ ორსართულიანი სახლი, ე.წ. „ოსობნიაკი“. სწორედ ამ სახლში მოკლეს ბერია. ლავრენტი ბერია პოლკოვნიკმა **პავლე ფიოდორის ძე ბატიცკიმ** დახვრიტა, რომელიც მოგვიანებით, კერძოდ, 1968 წელს, საბჭოთა კავშირის მარშალი გახადეს!

— მხოლოდ ბატიცკია ბერიას მკვლელი?

— ლავრენტი ბერიას მკვლელობაში ასევე აქტიურად მონაწილეობდნენ პოლკოვნიკი **ივან გრიგორის ძე ზუბი** და გენერალი **კირილ სემიონის ძე მოსკალენკო,** რომელიც მაშინ მოსკოვის სამხედრო ოლქის სარდალი გახლდათ და უზარმაზარი იმპერიის — საბჭოთა კავშირის დედაქალაქის უსაფრთხოების დაცვა უშუალოდ ევალებოდა. **ბატიცკი, მოსკალენკო და ზუბი,** რომლებსაც ჯარისკაცები უმაგრებდნენ ზურგს, ბერიას სახლში შევარდნენ, დაცვა გააუვნებელყვეს და ბერია დახვრიტეს. ბერიას პირადად ბატიცკიმ ესროლა! ამ „დამსახურების“ გამო 1955 წელს **მოსკალენკოც** საბჭოთა კავშირის მარშალი გახადეს. სხვათაშორის, მოსკალენკოს საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება პირველად 1943 წელს მიანიჭეს, ხოლო 1978 წელს ეს წოდება სრულიად დაუმსახურებლად მეორეჯერ ტყუილუბრალოდ აჩუქეს. ეს მოხდა ბრეჟნევის დროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტალინისა და ბერიას მკვლელობაში მთელი საბჭოთა პოლიტიკური ელიტა იყო გარეული და გასვრილი!

— კონკრეტულად, რომელმა შეიარაღებულმა სტრუქტურამ მიიღო მონაწილეობა ლავრენტი ბერიას მკვლელობაში — უშიშროებამ, მილიციამ თუ ჯარმა?

— მკვლელებმა ძირითადად ჯარი გამოიყენეს. ყველაფერი **ჟუკოვის** ავტორიტეტმა გადაწყვიტა. სწორედ ჯარისკაცები იყვნენ ისინი, რომლებმაც, **ბატიცკის** ბრძანებით, ბერიას სახლს ალყა შემოარტყეს და სისხლიანი ანგარიშსწორებაც დაიწყო. ცხადია, თავდაცვის მინისტრ **ნიკოლაი ბულგანინს** არავინ არაფერი ჰკითხა, ხოლო მარშალი **გიორგი ჟუკოვი** აშკარად ყველაფრის საქმის კურსში იყო. სამარცხვინო კაცს **გიორგი ჟუკოვს** ბერია ეზიზღებოდა, რადგან ლავრენტიმ მაროდიორობაში ამხილა და სტალინს იმ აურაცხელი ქონების ამსახველი ფოტოები დაუწყო მაგიდაზე, რომელიც ჟუკოვმა გერმანიიდან გამოზიდა.

ჟუკოვის ზიზღი ბერიასადმი განსაკუთრებით გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც დიადი გამარჯვებიდან სულ ცოტა ხანში, კერძოდ, 1945 წლის 9 ივლისს, სტალინმა საბჭოთა კავშირის მარშლის წოდება მხოლოდ ბერიას მიანიჭა და ამით მის უდიდეს დამსახურებას საგანგებოდ გაუსვა ხაზი. ჟუკოვი ვერ ეგუებოდა იმას, რომ ლავრენტი ბერია უკვე კრემლის ტრიბუნაზე სტალინის გვერდით ავიდა. მას ბერიასი ძალიან ეშინოდა. აქედან გამომდინარე, ჟუკოვი, რომელსაც არმიაში დიდი

„— ვინ არის ის გენერალი, ვის მამასაც პავლე ფიოდორის ძე ბატიცკიმ თავისი აღსარება ჩააბარა და თქვა, რომ ბერია თავად დახვრიტა?

— როცა სიკვდილის მოახლოებას ვიგრძნობ, დაგირეკავთ და გეტყვით, თუ ვის გაენდო ბერიას მკვლელი! ცნობისათვის, ჩემი მეგობარი, ვის მამასაც მკვლელი გაენდო, ბელორუსიელი გენერალია!“

პაველ ბატიცკი

„რაში სჭირდებოდა ბერიას სტალინის მკვლელობა, როცა ბერია უკვე სტალინი იყო?!“

„ლავრენტი ბერიას გვამი ავტომანქანიდან გადმოიტანეს, ერთ-ერთი თბომავლის ღუმელში დაწვეს და მისგან აღარაფერი დატოვეს!“

კვირგვინოსნები

კაკი ცოშაია, *ეკონომისტი*

ლარის კურსზე პასუხი ეკონომისტებს უკვე აღარ გვაქვს, ნათელმხილველები თუ გვიპასუხებენ!

„რეზონანსი“

სოსო ცინცაძე, *პოლიტოლოგი*

კი ბატონო, ნუ დაელაპარაკებიან რუსეთს, იყვნენ გაბუტულები და რასაც მოვიმკით, დავინახავთ.

„საერთო გაზეთი“

გურამ ვახტანგაშვილი, *ყოფილი პარლამენტარი*

საოკუპაციო ხაზთან 21-ე საუკუნის ლეკიანობაა.

„ახალი თაობა“

გოკა გაბაშვილი, *„ევროპული საქართველოს“ წევრი*

ასლან აბაშიძესაც იგივე ტაქტიკა ჰქონდა — ფიზიკური თავდასხმები ყოველდღიური რუტინა იყო.

„ინტერპრესნიუსი“



ლევან გოგიჩაიშვილი, *პარლამენტარი*

ივანიშვილის მიზანია, დანარჩენი ოპოზიციაც ნაციონალებთან მიდენოს.

„კვირის პალიტრა“

ავტორიტეტი ჰქონდა, არც კი დაფიქრებულა, ისე დადგა შეთქმულთა გვერდით, რითაც სახელმწიფო გადატრიალების წარმატება თავიდანვე უზრუნველყო. დარწმუნებული ვარ, როცა ბერიას კლავდნენ, **ნიკიტა ხრუშჩოვი და გიორგი ჟუკოვი** რომელიმე მიწისქვეშა ბუნკერში სადმე ერთად ისხდნენ და იქიდან ხელმძღვანელობდნენ სისხლიან ოპერაციას!

— მაინც რა ფოტოსურათები აჩვენა ბერიამ სტალინს ჟუკოვის შესახებ?

— ჟუკოვი იყო ღორი, რომელიც თავისი საქციელით მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულ სტალინსა და მთელ საბჭოთა კავშირს თავს სჭრიდა. ოფიციალური მონაცემებით, როცა მის სახლში ჩხრეკა ჩაატარეს, ჟუკოვს ბერიას ხალხმა უპოვა 17 ოქროს საათი, 15 ოქროს კულონი, 4 ათას მეტრზე მეტი უძვირფასესი ქსოვილი, 323 ცალი სიასამურის ქურქი და ქუდი, 44 სამუზეუმო ხალიჩა და გობელენი, გერმანიის მუზეუმებიდან გამოტანილი 55 ნახატი-შედევრი, 55 ყუთი იშვიათი სამუზეუმო ჭურჭელი, 20 ერთეული მონადირის თოფი... ეს ყველაფერი 1945 წლის ივლის-ოქტომბერში გერმანიიდან სპეცრეისებით გამოზიდეს და საბჭოთა კავშირში თვითმფრინავებით ჩამოიტანეს. გარდა ამისა, ჟუკოვმა თავის საყვარელს **ლიდია რუსლანოვას,** რომელიც ერთ გამოშტერებულ გენერალს **ვლადიმერ კრიუჩკოვს** მიათხოვა, აურაცხელი ქონება ჩამოუტანა გერმანიიდან. კერძოდ, ბერიას ხალხმა ჩხრეკა რუსლანოვას სახლშიც ჩაატარა და იპოვა: 107 კილოგრამი ვერცხლი, საუკეთესო გერმანული მანქანები და 208 ერთეული ბრილიანტის თვალი, რომელიც რუსლანოვამ თავისი მოსამსახურის სახლში გადამალა. სტალინს ბრილიანტი ნანახი არ ჰქონდა, ბერიას ცოლს — ულამაზეს ნინა გეგეჭკორს ხელზე ერთი ოქროს ბეჭედიც არ ეკეთა და ესენი, ეს ღორები, მაროდიორობით ნაშოვნ ოქრო-ვერცხლსა და ბრილიანტებში ცურავდნენ.

— მაინც რა მოხდა 1953 წლის 26 ივნისს ბერიას სახლში, „ვსეპოლსკი პერეულოკზე“?

— იმ დღეს საბჭოთა კავშირის ორგზის გმირმა **ახმედ-ხანმა,** რომელიც ბერიას ვაჟის ძმაკაცი იყო, სერგოს დაურეკა — სერგო, შენთან სახლში რაღაც ხდებაო! სერგო ბერია მაშინვე სახლისკენ გავარდა **ბორის ლვოვის ძე ვანიკოვთან** ერთად, რომელიც საბჭოთა კავშირის შეიარაღების პირველი სახალხო კომისარი და საბჭოთა ატომური პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. ამავდროულად **ბორის ვანიკოვი** გახლდათ საბჭოთა კავშირის სამგზის გმირი — უდიდესი ავტორიტეტი, რომელსაც ყველა ანგარიშს უწევდა.

მკვლელებმა ჯარისკაცები მკაცრად გააფრთხილეს, რომ ბერიას სახლთან ახლოს არავინ გაეკარებინათ. სერგოს არავინ იცნობდა, მაგრამ ვანიკოვი რომ მოვიდა, ჯარისკაცებმა იცნეს და დაიბნენ — ყველა „სმენაზე“ გაიჭიმა. ვანიკოვმა ჯარისკაცების კორდონი გაარღვია და სერგო ბერიაც თან გაიყოლა. სწორედ მაშინ გამოიტანეს საკაცით ვიღაცის სისხლიანი გვამი, რომელსაც სახეზე და ტანზე შინელი ჰქონდა გადაფარებული... სწორედ ეს იყო ლავრენტი ბერიას ცხედარი, რომელიც ბატიცკიმ პირველივე გასროლით მოკლა!

ბერიას დაცვის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, სერგოსთვის რაღაცის თქმას აპირებდა, მაგრამ მკვლელებმა მაშინვე თავისკენ მოქაჩეს, პირზე ხელი ააფარეს და, სავარაუდოდ, ისიც დახვრიტეს. ამის შემდეგ **სერგო ბერია და ბორის ვანიკოვი** იქიდან გამოაძევეს. ცნობისათვის, შეთქმულები მომავალში სერგო ბერიასაც უსათუოდ დახვრეტდნენ, მაგრამ ვანიკოვი ხრუშჩოვს მუხლებში ჩაუვარდა და დაარწმუნა — თუ სერგოს დახვრეტთ, საბჭოთა სარაკეტო მშენებლობა ათი წლით მაინც დაიხევს უკან და ამერიკელები უსათუოდ გადაგვისწრებენო! ხრუშჩოვი შეჩერდა. ბერიას ცხედარი მანქანაში ჩააგდეს და მოსკოვის გარეუბანში, მატარებლების დეპოში წაიღეს. **ლავრენტი ბერიას გვამი ავტომანქანიდან გადმოიტანეს, ერთ-ერთი თბომავლის ღუმელში დაწვეს და მისგან არაფერი დატოვეს!** ამის შესახებ ლავრენტი ბერიას მკვლელმა, მარშალმა **პავლე ფიოდორის ძე ბატიცკიმ** პირადად უამბო ჩემი მეგობრის მამას, რომელიც საბჭოთა არმიის გენერალი და ერთ-ერთი უდიდესი სამხედრო ოლქის სარდალი გახლდათ! მსგავსი რამ ასე დეტალებში ჯერ არ დაწერილა და პირველად სწორედ გაზეთ „ასავალ-დასავალში“ იწერება!

— ვინ არის ის გენერალი, ვის მამასაც პავლე ფიოდორის ძე ბატიცკიმ თავისი აღსარება ჩააბარა და თქვა, რომ ბერია თავად დახვრიტა?

— როცა სიკვდილის მოახლოებას ვიგრძნობ, დაგირეკავთ და გეტყვით, თუ ვის გაენდო ბერიას მკვლელი! ცნობისათვის, ჩემი მეგობარი, ვის მამასაც მკვლელი გაენდო, ბელორუსიელი გენერალია!

— ე.ი. ბერიას მიმართ თქვენ შეკითხვები არ გაქვთ და დარწმუნებული ხართ, რომ ბელადის სიკვდილში მისი ხელი არ ურევია?

— ეს არის უდიდესი სისულელე! რაში სჭირდებოდა ბერიას სტალინის მკვლელობა, როცა ბერია უკვე სტალინი იყო? განა სტალინმა არ დაუნიშნა ბერია **მალენკოვს** პირველ მოადგილედ? მალენკოვს ბერიას ხსენებაზე აკანკალებდა. სტალინმაც და ბერიამაც ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ კიდევ ერთი ქართველის რუსეთის საიმპერატორო ტახტზე ასვლას ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდებოდა, ამიტომ მოიფიქრეს ასეთი ვარიანტი — ფიქტიური ძალაუფლება მისცეს **გიორგი მალენკოვს,** რომელიც ბუნებით დამყოლი კაცი იყო, ხოლო მოადგილედ დაუნიშნეს ბერია, რომელსაც ფაქტობრივი ძალაუფლება ჰქონდა, ანუ ბერიას კულისებიდან უნდა ემართა ქვეყანა. სტალინის გეგმა იყო ეს და ასეთ კაცს დაამხობდა ბერია? გარდა ამისა, განა ბერიამ სტალინს ერთგულება ერთხელ და ორჯერ დაუმტკიცა? რომ არა ბერია, საბჭოთა კავშირი ატომურ ბომბს კარგა ხანს ვერ შექმნიდა!

1949 წლის 20 აგვისტოს, როცა სემიპალატინსკში პირველი საბჭოთა ატომური ბომბი გამოსცადეს, სტალინი გამოვიდა და ძალიან ვიწრო წრეში თქვა — ჯერ სადა ხართ, სულ მალე ჩვენ წყალბადის ბომბსაც გამოვცდითო! საბჭოთა ატომური ბომბის ასაფეთქებელ ღილაკს თითი დააჭირა თბილისში გაზრდილმა საბჭოთა კავშირის სამგზის გმირმა **შჩოლკინმა,** რომლის ძეგლსაც ვაკე-საბურთალოს გზაზე **ჯუმბერ ლომინაძის მეუღლე** ყოველდღე ასუფთავებდა და უვლიდა. ბომბის აფეთქების დროს შჩოლკინს აქეთ-იქით ბერია და კურჩატოვი ედგნენ. 1945 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ, რაც ამერიკელებმა ატომური ბომბი ააფეთქეს, სტალინი სულ ბლეფობდა და დასავლეთის შეცდომაში შეყვანას ცდილობდა, თითქოს მასაც ჰქონდა მსგავსი ბომბი. **ამერიკას სულ აკანკალებდა — ვაშინგტონში ზუსტად არ იცოდნენ, სტალინს ატომური ბომბი ჰქონდა თუ არა!**

— სინამდვილეში საქმე როგორ იყო?

— საქმე იყო ძალიან რთულად! სწორედ ბერიას „ენკავედეს“ ჯარებმა გადაარჩინა 1941 წელს საბჭოთა კავშირი სრულ კოლაფსს და ახლაც ბერიას უნდა ემარჯვა. მისი ბრძანებით, მთელი სახელმწიფო საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე გადაერთო. ბერია საჭმელს, ფაქტობრივად, პირს არ აკარებდა და დღედაღამ ატომურ პროექტს დასტრიალებდა. ლავრენტი დილით მხოლოდ რამდენიმე ლუკმა სუკის მწვადს თუ შეჭამდა კოწახურთან ერთად, რომელსაც სამეგრელოდან უგზავნიდნენ და მერე დაიკარგებოდა ხოლმე.

1946 წელს ბერიას თაოსნობით ვოლგაზე შეიქმნა პირველი ატომური ცენტრი, რომელსაც **„არზამას-16“** უწოდეს, ხოლო 60-იანი წლების ბოლოს მეორე ატომურ ცენტრს „ჩელიაბინსკ-40“ დაარქვეს, სადაც მოგვიანებით სახელოვანი ქართველი აკადემიკოსი **ჯუმბერ ლომინაძე** მუშაობდა. 1946 წლის მდგომარეობით, მაშინ, როცა „არზამას-16“-ში საბჭოთა ატომური ბომბის შესაქმნელად გამალებული მუშაობა მიდიოდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ათასზე მეტი საბჭოთა რეზიდენტი დღე და ღამეს ასწორებდა, რათა ატომური ბომბის საიდუმლო როგორმე ხელში ჩაეგდოთ. ამერიკაში გადაისროლეს სტალინის პირადი სტრატეგიული დაზვერვის საუკეთესო მუშაკებიც... იყო ასეთი უნიჭიერესი კაცი, მომავალი აკადემიკოსი **გიორგი ფლოროვი,** რომელმაც 1942 წელს ფრონტიდან სტალინს წერილი მისწერა — ატომური ბომბის შექმნა შესაძლებელიაო! ცხადია, ეს მოხდა მანამ, სანამ ამერიკელები ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში ბომბებს ჩამოყრიდნენ. ფლოროვი მაშინვე მოხსნეს ფრონტიდან და მან **კურჩატოვთან** ერთად უშუალო მონაწილეობა მიიღო ატომური ბომბის შექმნაში. სწორედ ამის შემდეგ მოხდა, რომ სტალინის ბრძანებით, განსაკუთრებული მონაცემების მქონე მეცნიერები — ძირითადად ფიზიკოსები, ქიმიკოსები და მათემატიკოსები — ფრონტიდან მოხსნეს და სპეციალურ ლაბორატორიებში მიავლინეს.

— უცხოეთში გაგზავნილ საბჭოთა ჯაშუშებს შორის განსაკუთრებით ვინ გამოირჩეოდა?

— განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ: „კაგებეს“ პირველი სამმართველოს მომავალი უფროსი, თბილისელი სომეხი, გენერალ-მაიორი **აგაიანცი,** თბილისელი სომეხი, გენერალი **ალახვერდოვი,** თბილისელი სომეხი **ვართანიანი** და მისი მეუღლე **გოჰარი,** რომელიც სულ ახლახან, 2019 წლის 2 დეკემბერს გარდაიცვალა. გოჰარი გახლდათ თეირანის კონფერენციის უკანასკნელი მოწმე, ხოლო ვართანიანი საბჭოთა კავშირის გმირი იყო „ენკავედეს“ ხაზით, რაც უიშვიათესი შემთხვევაა... ეს კაცი 40 წელი ისე მოქმედებდა, ვერ გაშიფრეს...

— ცნობილია, რომ ხელოვნების ცნობილ მუშაკთაგან ლავრენტი ბერიას დავალებით ბევრი აგენტურულ საქმიანობას ეწეოდა! თქვენ ვის გამოყოფდით?

— „ოსკარის“ მფლობელი ერთადერთი საბჭოთა რეჟისორი, ქართველი **მიხეილ კალატოზიშვილი,** რომელმაც „მიფრინავენ წეროები“ გადაიღო და რამდენიმე წელი ამერიკაში ცხოვრობდა, ბერიას აგენტი იყო! ყველა ცნობილი პიროვნება, ვინც კი ამერიკაში მიდიოდა, ან სტალინთან გადიოდა გასაუბრებას, ან — ბერიასთან, რათა ატომური ბომბის შესახებ რამე ინფორმაცია წამოეღოთ! მიხეილ კალატოზიშვილის მდივანი ქალი „ენკავედეს“ კადრის ოფიცერი იყო... ამერიკელებს კალატოზიშვილის დაჭერა უნდოდათ, რადგან მისი აგენტობის შესახებ ინფორმაციამ გაჟონა, მაგრამ მიხეილი დროზე წამოვიდა იქიდან.

ლავრენტი ბერიას ვაჟი სერგო ბერია საგანგებოდ იხსენებს — *ჩვენს აგარაკზე, „ვსეპოლსკი პერეულოკზე“, ომის წინ, მამამ სახლში მოიყვანა ერთი გამხდარი, სიმპათიური უცხოელი და მკაცრად გამაფრთხილა — სერგო, რამდენიმე დღე ეს ჩვენთან იცხოვრებს! პატივი ეცი, არაფერზე ილაპარაკო, რასაც შეგეკითხება, უპასუხე!* სერგო მაშინ 13-14 წლის ბიჭი იყო... გავიდა წლები და სერგო ბერიამ, რომელსაც უამრავ საიდუმლო დოკუმენტზე უწევდა მუშაობა, ერთ-ერთ ფოტოსურათს მიაპყრო დაჟინებული მზერა. სერგო სახტად დარჩა — ფოტოდან ის უცხოელი სტუმარი იმზირებოდა, რომელიც ბერიამ სახლში მოიყვანა და პატარა სერგოს გააცნო. ეს გახლდათ ამერიკული ატომური ბომბის მამა, უდიდესი მეცნიერი **რობერტ ოპენჰაიმერი!** როგორც ირკვევა, ოპენჰაიმერი ბერიამ სტალინს შეახვედრა და მათ შორის ძალიან საინტერესო საუბარი გაიმართა. არ გაგიჟდები კაცი? აი, ვინ იყო ლავრენტი ბერია და რას აკეთებდა მისი აგენტურა!



„ოსკარის მფლობელი ერთადერთი საბჭოთა რეჟისორი, ქართველი მიხეილ კალატოზიშვილი, რომელმაც „მიფრინავენ წეროები“ გადაიღო და რამდენიმე წელი ამერიკაში ცხოვრობდა, ბერიას აგენტი იყო!“

„საბჭოთა ატომური ბომბის ასაფეთქებელ ღილაკს თითი დააჭირა თბილისში გაზრდილმა საბჭოთა კავშირის სამგზის გმირმა შჩოლკინმა, რომლის ძეგლსაც ვაკე-საბურთალოს გზაზე ჯუმბერ ლომინაძის მეუღლე ყოველდღე ასუფთავებდა და უვლიდა!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე
გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ვაჟა კაკაბაძე
საქართველოს სახელმწიფო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი



კუკავას და სხვებსაც შევახსენებდი, რომ ეროვნული ხელისუფლების დამხობაში თუ ვინმე აქტიურობდა, ის რესპუბლიკური პარტია იყო, რომელიც დღეს ოპოზიციის რიგებში დგას. სხვებზე აღარაფერს ვიტყვი... ამიტომ „სხვის ბოსტანში კენჭების სროლას“, ჯობს, საკუთარი რიგები კარგად შეათვალიერონ.

„საერთო გაზეთი“

ანზორ საკანდელიძე
მშენებლობათა ლოგის დამფუძნებელი

თბილისში სახლები შენდება ეროზიის, ქვათაცვენის, მეწყრის ზონებში! გრუნტების შესწავლის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მშენებლობების 90-95 პროცენტი უნდა შეწყდეს. **„სული ძლივს უკავიაო“, რომ იტყვიან, ისეთი ადგილებია და მათზე მცირე შეხებაც კი არ შეიძლება. მიუხედავად ამისა, მთელი თბილისი სამშენებლო პოლიგონად არის გადაქცეული.**

„რეზონანსი“

ირაკლი წერეთელი
ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი

ბერძენიშვილი ისე გათახსირდა, საქართველო სექსუალური უმცირესობების ქვეყანაა, თქვა.

„ალია“

სოსო მანჯავიძე
პოლიტიკის ანალიტიკოსი



სხვა გზა არ არის — გაერთიანებულ მოღალატეთა კასტა, ნაცმოძრაობა, უნდა ჩამოსცილდეს პოლიტიკურ პროცესებს.

„საერთო გაზეთი“

ამ ორი კვირის წინათ „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნდა წერილი („რატომ ხელმძღვანელობს საბიუჯეტო კინოცენტრს ნაც-ლგბტ იდეოლოგიის მოტრფიალე გაგა ჩხეიძე?! ეს ქართული კინოა თუ ლგბტ ბორდელი?!“), რომელშიც მწვავედ იყო გაკრიტიკებული საქართველოს განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებული „კინოცენტრი“, რომელმაც, არც მეტი, არც ნაკლები, ჩვენი, საბიუჯეტო ფულით, ვინმე თამარ შავგულიძის ლესბო-ფილმი „კომეტების“ გადაღება დააფინანსა.



ალექსანდრე ჟღენტი: კინოცენტრი დღემდე ებრძვის ზვიად გამსახურდიას, სამაგიეროდ, აფინანსებს ლესბოსურ ფილმებს!

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
Georgian National Film Center

კინოცენტრის დირექტორი
გაგა ჩხეიძე

და ამ კინოცენტრმა ***ფილმი ბებიის ასაკს მიღწეული ორი ქართველი ქალის ლესბოსური სიყვარულის შესახებ*** *არამხოლოდ დააფინანსა, არამედ ის* **ლგბტ** *კინოთეატრად გადაქცეულ „ამირანში“ უჩვენეს კიდეც, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალ „პრომეთეს“ ფარგლებში! ამ კინოცენტრისა და „პრომეთეს“ ფესტივალის დირექტორი კი, ასე ვთქვათ, ორი ერთში —* **გაგა ჩხეიძეა!**

ზემოხსენებულ წერილში პირდაპირ და მიუკიბ-მოუკიბავად ვწერდით:

„რაში გვჭირდება და რატომ უნდა ფინანსდებოდეს სიღატაკეში ყელამდე ჩაფლულ საქართველოში ისეთი კინოცენტრი და ისეთი კინემატოგრაფისტები, ვინც ცალკე ***ლევან აკინის გეი-ფილმს*** *უკრავს ტაშს და კოლექტიური ხელმოწერებით იცავს მას „რადიკალური ჰომოფობიური ჯგუფებისაგან“, ანუ მართლმადიდებელი ქართველებისაგან და ცალკე* ***თამარ შავგულიძის ლესბო-ფილმს*** *ასაღებს „თანამედროვე ქართულ კინოდ“ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე?! ბოლოს და ბოლოს, აგვიხსენით, ეს მსოფლიოში აღიარებული ლეგენდარული ქართული კინოა თუ ლგბტ ბორდელი?! და როგორ ითმენენ ამას ღვაწლმოსილი ქართველი მსახიობები და რეჟისორები?!“*

ჰოდა, აი, გამოგვეხმაურა კიდეც საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი, 1990-1991 წლებში საქართველოს უზენაესი საბჭოს კინოკომისიის თავმჯდომარე, ქართველი კინორეჟისორი და სცენარისტი ალექსანდრე ჟღენტი.

— ბატონო ალექსანდრე, როგორც ვიცი, თქვენ ამ კინოცენტრთან დიდი ხნის „ერთობ თბილი და მეგობრული“ ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ...

— დიახ, ჩვენი „მეგობრული“ ურთიერთობები კინოცენტრთან ისეთივეა, როგორც ეროვნული ხელისუფლებისა — პუტჩისტებთან! არადა, ეს კინოცენტრი გაქანებული პუტჩისტური ორგანიზაციაა!

თქვენი გაზეთის ამ ნომრის გამოსვლის წინა დღეს, 22 დეკემბერს, ანუ „გუშინ“ — პუტჩის 28-ე წლისთავი იყო! წლების წინათ, ამ ავადსახსენებელი დღის შესახებ, **მაია არჩვაძესთან** ერთად, დავწერე სცენარი ფილმისთვის სახელწოდებით „ყველაზე გრძელი ღამე“, მაგრამ რად გინდათ?! როგორც კინოცენტრის წინა ხელმძღვანელმა **ზურაბ მაღალაშვილმა,** ასევე ამჟამინდელმა დირექტორმა **გაგა ჩხეიძემ** ამ სცენარით ფილმის არაერთხელ გადაღება დაგვიბლოკეს!

— მიზეზად რას გეუბნებიან?

— ერთადერთი მიზეზი ზვიად გამსახურდიაა! კინოცენტრს, რომელიც, სამთავრობო დებულებით, საქართველოში განსაზღვრავს კინოპოლიტიკას, პათოლოგიურად სძულს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ყველაფერი ეროვნული, რაც კი ზვიად გამსახურდიას სახელთანაა დაკავშირებული. კინოცენტრს არ უნდა, რომ საქართველოში გამოვიდეს ფილმი და შემდეგ მთელ მსოფლიოში ნახონ, თუ როგორ და რატომ დაამხეს საქართველოს პირველი და დღემდე ერთადერთი პრეზიდენტი!

ამა წლის 15 ივლისს „ყველაზე გრძელი ღამის“ შემოქმედებითი ჯგუფი შევხვდით კინოცენტრის დირექტორს და მის შტაბს, რათა კიდევ ერთხელ განეხილა ჩვენი სცენარი. კინოცენტრის დირექტორმა **გაგა ჩხეიძემ** პირდაპირ თქვა — მე არ მიმაჩნია, რომ საქართველოში მოხდა პუტჩი, ეს სახალხო აჯანყება იყოო! და იქვე ამაყად დაამატა — **მე პირადად, არაერთხელ ვმონაწილეობდი ზვიად გამსახურდიას საწინააღმდეგო აქციებშიო!**

მოკლედ, კინოცენტრი აფინანსებს ლესბოსურ ფილმებს და არ აფინანსებს ზვიად გამსახურდიას პუტჩით დამხობაზე ფილმს! აი, ეს არის საქართველოს მთავრობის კინოპოლიტიკა, რომელსაც გაგა ჩხეიძე ატარებს! ის თანამდებობით კინოს მინისტრია!

სხვათაშორის, ეს გაგა ჩხეიძე ჯერ კიდევ 2008 წელს, როდესაც ის, როგორც ნაცების რეჟიმის ერთგული მოხელე, კინოცენტრის დირექტორი გახლდათ, ღიად გააკრიტიკა ჩემი ფილმი ზვიად გამსახურდიაზე **„გაუმარჯოს პრეზიდენტს!“**

კიდევ კარგი, ეს მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმი 1991 წელს ეროვნული ხელისუფლების დროს გადავიღე, თორემ ვერც ის უნიკალური ისტორიული ფოტო-ვიდეომასალა იხილავდა დღის სინათლეს!

— გეთანხმებით, ამ ფილმში მართლაც უნიკალური ისტორიული კადრების ზღვა მასალაა, რომელსაც მთელი ქართული მედია, აგერ უკვე 30 წელია, იყენებს.

— ჰოდა, 2008 წელს ამ ფილმზე განაცხადა გაგა ჩხეიძემ, დაბალი ხარისხის ფილმიაო!

— აბა, ლესბოსურ სიყვარულზე მის სათაყვანებელ ფილმს როგორ შეედრება...

— მართლაც, სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს! არადა, ფილმი **„გაუმარჯოს პრეზიდენტს!“** 2011 წლის ფლორენციის კინოფესტივალზეც კი იყო წარდგენილი, მაგრამ გაურკვეველი მიზეზების გამო მოხსნეს...

— ქართული კინოპუტჩისტური მაფია იქაც მისწვდა?

— არ ვიცი, ფაქტების გარეშე ვერავის დავადანაშაულებ! ისე კი, წელს, როდესაც მთელი საქართველო აღნიშნავს ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილეს, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის მესვეურებს შევთავაზე სწორედ „გაუმარჯოს პრეზიდენტს!“ ეჩვენებინათ ამ ფესტივალის ფარგლებში, მაგრამ ამაოდ.

მოკლედ, აი, ეს **გაგა ჩხეიძე და მისი ჯგუფი** განაგებს საქართველოში კინოპოლიტიკას, ანუ პუტჩისტურ კინოპოლიტიკას! და, როგორც „ასავალ-დასავალის“ რედაქტორმა ლაშა ნადარეიშვილმა თავის შესანიშნავ და ეპოქალური მნიშვნელობის ლექსში ბრძანა: „საქართველოში პუტჩი გრძელდება“!

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

ხაზარაძის „თიბისი ბანკში“ გეი-პარადისათვის ფული გროვდება!

ჩვენებურმა მამათმავლებმა უკვე დაიწყეს მზადება 2020 წლის ლგბტ ფესტივალისთვის და ეს ოფიციალურად განაცხადეს კიდეც თავიანთ ინტერნეტ-ვებგვერდზე, სადაც ინგლისურ ენაზე განცხადება გამოაქვეყნეს და დონორებს ფულის გადმორიცხვა სთხოვეს. რატომღაც არ გამკვირვებია, რომ მამათმავლებმა თავისი საბანკო ანგარიში ყაჩაღ-ბანკირად ცნობილ მამუკა ხაზარაძის ბანკში გახსნეს!

მოკლედ, მამათმავლები 2020 წლის **ლგბტ პრაიდის** ჩასატარებლად სამზადისისათვის ფულს ითხოვენ! **„დეიდებო და ბიძიებო, თქვენი ლამაზი თვალების ჭირიმე, დაგვეხმარეთ“ და ფული ხაზარაძის „თიბისი ბანკში“ გადმოგვირიცხეთო!**

რატომ მაინცდამაინც ხაზარაძის ბანკში?!

აბა, გაიხსენეთ, რამდენი ლიბერასტი და ღვთის პირიდან გავარდნილი **„უნიტაზის მწერალი“ დააჯილდოვეს ხაზარაძის მიერ დაწესებული ლიტპრემია „საბათი“** პატრიარქის, ეკლესიის, ქართული ოჯახისა და ტრადიციების ლანძღვა-გინების გამო!

მეორეც, სად ხსნიან ესა თუ ის ორგანიზაციები ფულის შემოწირულობისთვის საბანკო ანგარიშებს?! რა თქმა უნდა, იქ, ვისაც ენდობიან! მით უმეტეს, როდესაც საქართველოში საქმე ისეთ საჩოთირო თემას ეხება, როგორიც მამათმავლობა და გეი-პარადია!

ამთავითვე ნათელია: 2020 წელს ხაზარაძე და ლგბტ პრაიდიც ყველაფერს იკადრებენ თავთავიანთი „ლელოს დასადებად“! დიახ, გინდ ხაზარაძე და მისი „ლელო“ შესულა საქართველოს პარლამენტში და გინდ თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, პედერასტულ პარადზე, პომადიან-კოლგოტიან ქათმებს უჯლიგინიათ მაღალ ქუსლებზე!

როგორც ლგბტ პრაიდის მიერ ზემოხსენებულ განცხადებაშია ნათქვამი, მათ ფული 2020 წლის გეი-ფესტივალის დასაანონსებელი ვიდეოკლიპის გადაღებისთვის სჭირდებათ! და გონივრული ეჭვი მაქვს, თუკი ვინმე გახდება ამათი შემომწირველი, უპირველეს ყოვლისა, სწორედ მამუკა ხაზარაძე იქნება!

გიორგი გიგაური



დავით ასანიძე
„თბილისის მიკროავტობუსის“ გენერალური დირექტორი

რეალობა შეიძლება, ისეთი დადგეს, რომ ერთ დღეს თბილისი მიკროავტობუსების გარეშე დარჩეს. გამოსავალი არის, რომ ტარიფი გაიზარდოს 20-30 თეთრით.

„რეზონანსი“

ქეთი დოლიძე
რეჟისორი

მე აღარასდროს დავბრუნდები თეატრში, რომელსაც ორჯერ ვაპატიე შეცდომა და მესამედ ამას აღარ ვიზამ.

„თბილისელები“

ნინუცა მაყაშვილი
მსახიობი

ყველაზე მეტად მეშინია **წერეთლის მეტროში,** ფოიეში. აკაკის დიდ მონუმენტს რომ ვუყურებ, ცუდად ვხდები. საერთოდ, ძეგლებთან მიახლოება მიჭირს. პატარ-პატარა შიშებს ადვილად ვლახავ, მაგრამ ამას ისევ ვებრძვი.

„სარკე“

ნატო მელაშვილი
მომღერალი, კომპოზიტორი

ერთადერთი თხოვნა მაქვს შვილებთან — **აუცილებლად ნახონ ოჯახი, გოგო სად გაიზარდა.**

„სარკე“

რუსთაველს ნუ ეთამაშებით, ფარჩაკებო!

„შოთა რუსთაველი“ მინას შეასკდა

„შოთა რუსთაველი“ და „ივანე ჯავახიშვილი“ კოცონთან თბებიან

„შოთა რუსთაველს“ ქუდით სწევენ...

„იაკობ გოგებაშვილი“ მოფრინავს

რამდენიმე დღის წინათ ტელევიზორში შემთხვევით ერთი რეკლამა „შემომეყურა“! ამთავითვე ვიტყვი — აბსოლუტურად უნიჭო კრეტინობა! და, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე სასაუბროდ არც მე მოვაცდენდი ჩვენი ძვირფასი მკითხველის ყურადღებას, რომ არა ერთი, ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება...

მოკლედ, ეს სარეკლამო რგოლი ასე იწყება: **რომელიღაც ორგანიზაციის კლერკი მიდის რომელიღაც თავისი კლიენტის სახლის კართან, ურეკავს ზარს და ხელში პლასტიკურ ბარათს აძლევს: გამარჯობა, თქვენი დაკარგული ფული მოგიტანეთო!**

და ისტორია უკანა სვლით იწყება: როგორ გადაიხადა ამ საბანკო ბარათით მომხმარებელმა მაღაზიაში და როგორ არ დაერიცხა უკან რაღაც თანხა, რადგან ე.წ. ქეშბექის პროგრამა არ ჰქონდა გააქტიურებული!

ეს „ფულის დაკარგვა“ კი აი, ასე ხატოვნად და მულტიპლიკაციურად არის გადმოცემული: **საბანკო ბარათიდან ამოხტება რაღაც არსება და ფრინავს! თავიდან ბუზანკალი მეგონა, შემდეგ — ადამიანი-ღამურა** (ბეტმენს რომ ეძახიან), **მაგრამ, ჰოი, საოცრებავ — ეს, არც მეტი, არც ნაკლები, 100-ლარიანი კუპიურის მოსასხამიანი „შოთა რუსთაველი“ აღმოჩნდა!** ანუ „შოთა რუსთაველი“ მაღაზიაში დაედევნება საბანკო ბარათის მფლობელს, რომელმაც ფული დაკარგა!

„რუსთაველი“ ჯერ წითელ სპორტულ მანქანას მოახტება და ასე დაედევნება „პატრონს“, მაგრამ ის ვესტიბიულში გაასწრებს და შუშის კარიც ცხვირწინ მიეხურება. ჰოდა, **„რუსთაველი“** სახით შეასკდება მინის კარს და დამჟავებული და დალეწილი თავ-ყბით ჩამოცურდება შუშაზე — შესაბამისი ხმოვანი ჭრაჭუნით...

ამასობაში მოსაღამოვდა და **„რუსთაველი“** თბილისის ქუჩაში დადის მოწყენილი სახით — პატრონს ეძებს, რომელმაც ის ფულად დაკარგა!

შემდეგ, როგორც ჩანს, **„შოთა რუსთაველმა“** მისებრ უბედურებაში მყოფ „კუპიურას“ — **„ივანე ჯავახიშვილს“** მიაგნო და ორივენი სხედან ქუჩაში, ღია ცის ქვეშ, ბომჟებივით და კოცონზე თბებიან...

ამ დროს ჰაერში ქაღალდის თვითმფრინავზე ამხედრებული **„იაკობ გოგებაშვილიც“** გამოჩნდება ხელში ჩირაღდნით — ისიც თავის „პატრონს“ ეძებს!

მოკლედ, ბოლოს ამ **„რუსთაველს“** ბანკის წარმომადგენელი პოულობს, ორი თითით, როგორც მკვდარ ბუზს, ისე კიდებს ქუდში ხელს და კონვერტში დებს გახარებულ **„შოთას“**, რომელიც თითქოს ხვდება, „პატრონთან მაბრუნებენო“!

და ეს საცოდაობა ასეთი შეგონებით სრულდება: **„აი, ასე შეიძლება, დაკარგო ქეშბექი, როცა ლიბერთი ბარათით გადახდამდე შეთავაზებას არ იაქტიურებ! გადაიხადეთ ლიბერთი ბარათით ლიბერთი ტერმინალზე და მიიღეთ ყველაზე მაღალი ქეშბექი“!**

ესა ახლა ექიმს რომ გაასინჯო, იტყვის, ჯანმრთელი არისო! — მგონი, ასე ამბობს ცხონებული **ზიზი ბერიკაშვილის** ერთი კინოგმირი მეორეზე, ცოტა „ლეტნად“ რომ არის! მაგრამ **ამ კლიპის შემქმნელ-დამკვეთთა „ლეტნად“ ყოფნა იქით იყოს,** აქ რუსთაველის, ჯავახიშვილისა და იაკობ გოგებაშვილის გამულტფილმება-გაბითურებაზე და, პირდაპირი მნიშვნელობით, გაჯამბაზებაზეა ლაპარაკი!

ზოგმა შეიძლება, თქვას, აბა, ფულზე რატომღა დაახატეს რუსთაველი და გოგებაშვილი, ეს რა, შეურაცხყოფა არ არისო?! ფული ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო სახეა და მასზე სწორედ ისინი უნდა იყვნენ გამოსახულნი, ვინც საამაყო გვყავს და არა — ჩიტები და კურდღლები!

მოკლედ, „ლიბერთი ბანკის“ მეპატრონეებო, პატრონი არ გყავთ?! მეტი ვერაფერი მოიფიქრეთ, რომ შოთა რუსთაველი არ გაგეშარჟებინათ?! თუ დიდი ივანე ჯავახიშვილის „ბომჟად“ გამოჭენება მიგაჩნიათ კრეატიულობის პიკად?! ან იაკობ გოგებაშვილის „მფრინავობა“ და „კვალმაძიებლობა“ გგონიათ ძალიან სახალისო?!

„ასავალ-დასავალს“ არაერთი სტატია მიუძღვნია იმ საწყევარი თემისთვის, პირდაპირი მნიშვნელობით, როგორ აყაჩაღებს პენსიონერებს ეს „ლიბერთი ბანკი“, რომელსაც ამ ხელისუფლების მიერ მიცემული აქვს პენსიების დარიგების ექსკლუზიური უფლება. აკი, „ლიბერთი ბანკის“ ყაჩაღური „საპენსიო სესხით“ სარგებლობის შემთხვევაში, ჩვენს პენსიონერებს 35 პროცენტს უკან აბრუნებინებენ! ანუ, მაგალითად, **თუ პენსიონერი წინასწარ სამი თვის პენსიას აიღებს, „ლიბერთი ბანკი“ ამ მომსახურებისთვის ერთი თვის პენსიას თავისთვის იტოვებს!**

აბა, ეს თუ არ არის შარაგზის ყაჩაღობა, სხვა რაღა ვუწოდოთ?! და აბსოლუტურად უზნეო და უსუსური გამართლება და არგუმენტია, თითქოს, „ლიბერთი ბანკის“ მიერ დაწესებული ეს ყაჩაღური პროცენტები „ადეკვატურია“ იმ რისკებისა, რასაც **„რისკის ჯგუფის პენსიონერებისთვის“** თანხის სესხება უკავშირდება!

მოკლედ, ამ **ლიბერთიბანკელი ყაჩაღებისაგან,** წამლისთვის წინმსწრებად აღებული პენსიის გამო, ჩვენს გაღატაკებულ პენსიონერებს რომ ძარცვავენ, რუსთაველისა და გოგებაშვილის წმინდა სახელების შეურაცხყოფა რა გასაკვირია?!

ამათთვის ხომ არაფერი წმინდა არ არსებობს!

ესენი ხომ მამონას კერპის მონები არიან!

აკი, შოთა რუსთაველმა, თითქოს წინასწარ გრძნობდაო, სწორედ ამ ჯაბან ჩარჩ-ვაჭრებს დაუწერა სამარადჟამო განაჩენად:

„თქვენ, ვაჭარნი,
ჯაბანნი ხართ,
ომისაცა უმეცარნი,
შორს ისრითა
არ დაგხოცნენ,
ჩაიხშენით თანა კარნი;
მარტო მნახეთ,
ვით შევება,
ვით ვიხმარნე
ლომნი მხარნი!
მეკობრისა ნავისანი
სისხლნი ნახნეთ
მონაღვარნი“...

გიორგი გიგაური

ლიბერთი ბანკი – პენსიონერების ძარცვიდან რუსთაველის აბუჩად აგდებამდე

ქვირგვინოსნები

ლია ხარაბაძე
ჟურნალისტი

ისე გავიპარე აფხაზეთში, რომ მხოლოდ წერილი დავტოვე. როცა მამამ გაიგო, რომ ომში ვიყავი, ძალიან გაბრაზდა, შეეშინდა. მერე, როცა დამინახა, ატირდა. მერე ამაყობდა ამით.

ომის დროს ვხვდებოდი როგორც აფხაზეთში მცხოვრებლებს, ასევე ჯარისკაცებს სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებიდან და ქვეყნის იმდროინდელ მეთაურს, პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეს, რომელიც აფხაზეთში იყო ჩამოსული.

მას ერთადერთი კითხვა დავუსვი: „რა მდგომარეობაა?“ მან მითხრა, სოხუმი დაცულია და არ არსებობს იმის საშიშროება, შეტაკების დროს დაეცესო.

„სარკე“

ნინო ნადირაძე-კუზანოვა
კარდიოლოგი

ყველა კაცმა უნდა იეჭვიანოს, ვისაც ჩემნაირი ცოლი ჰყავს. გუგა მადლიერი უნდა იყოს იმის გამო, რომ 26 წელი **ნინო ნადირაძე** ჰყავს ცოლად, რომელმაც არასდროს არავისში გაცვალა. მე მნიშვნელოვანი როლი ვითამაშე მის კარიერაში, პიროვნული თვისებების დახვეწაში.

„სარკე“

მიხეილ ჭიჭაყუა
აგროექსპერტთა ასოციაციის წარმომადგენელი

წარმოიდგინეთ, ბოლო პერიოდში ხორცი რუსეთიდანაც შემოვიდა, მაგრამ ბაზარს ვერც ამან უშველა. ფასი მაინც მატულობს და მომავალში ხორცი კიდევ გაძვირდება. პიკურ სიტუაციაში, სავარაუდოდ, ხორცის ფასი 22 ლარს მიაღწევს. ცხადია, ეს ეხება ბაზრებს, სუპერმარკეტებში ხორცი გაცილებით ძვირი ღირს.

„რეზონანსი“

ქეთი ხუციშვილი
მსახიობი

არ ვიცი, გულში ვინ რას ფიქრობს. ჩემს ცხოვრებაში ნამდვილად არავინ არის. მარტო ვარ. შვილთან ერთად მშვიდად ვცხოვრობ. რაღაც იქნება, ალბათ, გამოჩნდება ვინმე.

„სარკე“

გმირი, რომელიც სააკაშვილის ატეხილ ომში დაიღუპა!

მაკა ჩიკვილაძე: წამების კადრები ბოლომდე არ მინახავს!

როდესაც 2008 წელს სააკაშვილის რეჟიმი ომში გამარჯვების აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირს საზეიმოდ რთავდა, გიორგი ანწუხელიძე ოკუპანტების მიერ უკვე გატაცებული იყო... ქართველ სერჟანტს არც ადვოკატი ჰყოლია და არც იმის შესაძლებლობა მისცემია, ოჯახისთვის წერილი მოეწერა. არც ამ ქვეყნის მამამთავრებმა იცოდნენ მისი არაადამიანური წამების შესახებ და არც თავად უწყოდა, რომ მისი სიმტკიცე მალე გმირობად შეფასდებოდა.

მტრების ფერხთქვეშ მარტო-დმარტო დარჩენილი ***გიორგი ანწუხელიძე*** *ისე მოკვდა, რომ არ დაუჩოქია. ის უანგაროდ იცავდა იმ ქვეყნის მომავალს, სადაც დღეს ახალგაზრდები თავს იკლავენ, ადამიანები კი, რომლებიც მისი წამების დროს წითელ ხიდთან ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ქვეყნის დატოვებაში, ყველაფერს პოლიტიკად აპიარებენ და სხვისი გმირობების ხარჯზე ისევ ხელისუფლებაში მოსვლას ლამობენ.*

გიორგი ანწუხელიძის მეუღლეს მაკა ჩიკვილაძეს წამების კადრები ბოლომდე არ უნახავს, ის ეროვნულ გმირს ორ შვილს უზრდის და ისეთ საქართველოში ცხოვრებაზე ოცნებობს, მისი მეუღლე სიკვდილის წინ რომ ნატრობდა თავისი შვილებისთვის:

— გიორგი ჩვეულებრივი თუში ბიჭი იყო. სავალდებულო სამხედრო სამსახურის მოხდის შემდეგ ისევ ჯარისაკენ გაუწია გულმა. ჯანმრთელობის პრობლემების გამო რამდენიმე თვე სახლში მოუწია ყოფნა, ვთხოვე კიდეც — ნუღარ დაბრუნდები, მირჩევნია, ჩვენ გვერდით იყო-მეთქი, მაგრამ მაინც დაბრუნდა თავის ადგილზე. არ ვიცი, რა ძალა ერჩოდა, მაგრამ ჩემთვის უთქვამს — ომი რომ დაიწყოს, ბოლომდე დავიხარჯებოდიო. რამდენჯერმე ვნახე ერთი და იგივე სიზმარი, თითქოს სადღაც ნანგრევებში იკარგებოდა და ვეძებდი, არადა, მაშინ ომის ხსენებაც კი არ იყო ცხინვალში.

— ბოლოს როდის ნახეთ მეუღლე?

— 6 აგვისტოს სოფელში გამაცილა. გორის რაიონის, სოფელ ძევერაში ბავშვთან ერთად გავემგზავრე. ეს სოფელი ცხინვალთან ახლოს არის და ერთ-ერთმა პირველებმა ვიგრძენით ომის საშიშროება, იმდენად ძლიერი სროლები იყო, რომ სახლში მინებიც კი დაზიანდა. იმავე დღეს დამირეკეს გიორგის ნაწილიდან — განგაშია და ვერ ვუკავშირდებითო. სახლში გადავრეკე — განგაშია გამოცხადებული, მგონი, ომი იწყება და, გთხოვ, ფრთხილად იყავი-მეთქი. ნუ გეშინია, არაფერი მოხდება, თავს გაუფრთხილდიო, იქით დამამშვიდა... 7 აგვისტოს თბილისისკენ რომ წამოვედი, გზაზე ცხინვალისკენ მიმავალი ჯარის კოლონა შემხვდა. ალბათ, გიორგიც მათ შორის იყო.

— ეს თქვენი ბოლო საუბარი აღმოჩნდა?

— ტელეფონი თან არ ჰქონდა, არ ვიცი, სად დადო, ვეღარ ვიპოვეთ. მოგვიანებით მის მეგობართან ვცადე დაკავშირება და სულ სხვა გიორგი აღმოჩნდა ყურმილთან. ყველა დაბნეული და განადგურებული იყო. ან რას დამელაპარაკებოდა გიორგი, 9 აგვისტოს უკვე ტყვედ იყო აყვანილი და წამებით კლავდნენ. სიკვდილის დღედ 9 აგვისტო უწერია.

— როდის შეიტყვეთ მისი გარდაცვალების შესახებ?

— დიდი ხანი ველოდეთ, ვიდრე იანვარში **დნმ**-ის პასუხი არ გავიგეთ. ნოემბერში ბოლო 10 მიცვალებული რომ გადმოასვენეს, მათ შორის, ერთ-ერთი გიორგი იყო. დედამისს იმდენად სჯეროდა, რომ შვილი ცოცხალი ჰყავდა, ვერც გავუბედე იმის თქმა, ანალიზის ჩასაბარებლად წასულიყო. ჩემმა დამ წაიყვანა პატარა ლევანი **დნმ**-ის ჩასაბარებლად.

გიორგის დაღუპვის შემდეგ მამამისი ლოგინად ჩავარდა და 2 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. მახსოვს, გარეთ იჯდა ხოლმე ქვაზე და ელოდებოდა — გიორგი რომ მოვა, პირველი მე უნდა შევხვდეო. დედაც უცებ გულით გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ოფიციალურად ჰქონდა ეროვნული გმირის წოდება, ვერ იჯერებდა გიორგის სიკვდილს და არც არასდროს ვლაპარაკობდით ამ თემაზე მასთან.

წამების კადრები ბოლომდე არ მინახავს. მხოლოდ დასაწყისი ვნახე, ისიც იმიტომ, რომ გიორგი ამომეცნო, მეტის ნახვა ველარ შევძელი. თურმე, ხერხემალში იყო გადატეხილი...

— რა ასაკის იყვნენ შვილები, როცა გიორგი წამებით მოკლეს?

— ლევანი 11 თვის იყო. ანაზე კი სამი თვის ფეხმძიმე გახლდით. მახსოვს, ერთად ვიყავით სქესის გასაგებად ექოსკოპიაზე, მაგრამ ნაყოფი პატარა იყო და არ გამოჩნდა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან უნდოდა, გაეგო — გოგო იყო თუ ბიჭი. უფალმა ინება ანას ამქვეყნად მოვლინება. ამდენი სტრესის ფონზე ფილტვები არ გაეხსნა და დიდი ალბათობა იყო, ისიც დამეკარგა.

გიორგი საოცრად თბილი და მოსიყვარულე გახლდათ ოჯახში. როცა სახლში იყო, ახლოს არ მაკარებდა ბავშვს, თითქმის სულ თვითონ უვლიდა. ძმაკაცებში გასვლას ჩვენთან ყოფნა ერჩია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ გეკითხათ — ოჯახი თუ სამშობლოო, სამშობლოს აირჩევდა!

— როგორია, როცა გეუბნებიან, რომ გმირის მეუღლე ხართ?

— ერთი მხრივ, სასიამოვნო და საამაყოა, თუმცა, მეორე მხრივ, ძალიან მტკივნეული. ძნელია მის გარეშე ყოფნა, ის ჩემი საყრდენი იყო.

არ ვიცი, ვინ, რატომ, როგორ, რისთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ გიორგი აღარ მყავს გვერდით! 2 წლისთავზე დაგვტოვა.

— როგორ ფიქრობთ, რას იტყოდა, დღეს ასეთი საქართველო რომ ენახა?

– არ უყვარდა პოლიტიკაზე საუბარი. მე კი, ცხადია, ათმაგად განვიცდი, როცა ქვეყანაში ვითარება იძაბება. მან ხომ თავი ამ ქვეყანას შესწირა?!

P.S.

ალბათ, იკითხავთ, ამ საახალწლოდ რამ გაგვახსენა გიორგი ანწუხელიძე? ის სულ უნდა გვახსოვდეს. დიახ, როცა ყალბ სიქველეებზე საუბრითა და მუშტების გულზე რტყმით ქვეყნის მომავალზე დავიწყებთ საუბარს, უნდა შევახსენოთ საკუთარ თავსაც და საზოგადოებასაც „ვინ ალჩნდეს გმირი“ და ვის მაგალითზე უნდა გაიზარდოს მომავალი თაობა, რომ ქვეყანასაც და ხალხსაც ბედნიერი ახალი წლები გაუთენდეს!

ესაუბრა ***ნატო ფოცხიშვილი***

კვირგვინოსნები

მამუკა გიორგაძე
პოლიტიკოსი

რაგბის ერთ-ერთი სტრატეგიაა, რაც შეიძლება, მეტი მოწინააღმდეგე ჩაითრიო შერკინებაში, რომ შემდგომ მოულოდნელად გაიტანო ბურთი ხაზზე, შექმნა მეტობა და დადო ლელო. აი, ასე ითრევენ ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ადამიანებს.

„თბილისელები“

თორნიკე შარაშენიძე
პოლიტოლოგი

ხალხს „ოცნებაზე“ უკეთესი ხელისუფლება უნდა, ნაციონალები მისთვის წარსულია.

„ახალი თაობა“

ბაკურ სვანიძე
ჟურნალისტი



პარკინგის ჯარიმა რომ პენსიის ოდენობის 25 პროცენტია — ეს არის იდიოტობის მწვერვალი და სოციალური ბუნტის ძალიან დიდი ბიძგი!

„ალია“

ჯონდო ბაღათურია
„ქართული დასის“ ლიდერი

სათამაშო ბიზნესი უნდა აიკრძალოს! თუ ეს არ მოხდა, სახელმწიფოს დავკარგავთ.

„ახალი თაობა“

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ეს არაა პარლამენტი, ესაა ქაჯეთის ციხე.

„რეზონანსი“

თინა ხიდაშელი
პოლიტიკოსი

სტალინი მოკვდა და საბჭოთა კავშირი დაიშალა — ჯიბრით საუბარი არცერთ ხელისუფლებას არ შერჩენია.

„ალია“

კიდევ იმუქრებიან!

სკოლაში ქართველ რომანტიკოს პოეტებს რომ გვასწავლიდნენ, ყველაზე მეტად ალექსანდრე ჭავჭავაძის სტროფების გაზეპირება მიძნელდებოდა, მაგრამ მისი ლექსიდან — „ვისაც გსურთ“ — ორი ტაეპი მაინც მყარად ჩამებეჭდა ტვინში: „ხვალ სხვანი მოვლენ მათ გამომცვლელად, გველივე ჰშთება გველად“.

ეს ფრაზა — **„გველივე ჰშთება გველად“** — განსაკუთრებით მაშინ მახსენდება, როცა სააკაშვილის ნაცმოძრაობისა და ბოკერიას ევრონაცმოძრაობის წარმომადგენელთა გამოსვლებს ვისმენ.

ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როცა **მათ გამომცვლელად სხვები მოვიდნენ და ხელისუფლებაში აღარ არიან, მაგრამ იგივე პოლიტიკურ გველებად კი დარჩნენ.** იგივეა მათი სისინი. მათი ჰონორი. მათი აგრესიული რიტორიკა. მათი კაცთმოძულეობრივი მისწრაფება. მათი მიდრეკილება დესტრუქციისკენ, ნგრევისკენ, სხვათა გაუბედურებისკენ. იგივეა მათი გამოუცხადებელი დევიზი — თუ ჩვენ არ ვიქნებით, ქვა ქვაზე ნუ დარჩენილაო.

გველივე ჰშთება გველად.

2007 წლის 7 ნოემბერს **გიგი თარგამაძე** სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ამხედრებულ მშვიდობიან მომიტინგეებს რომ დაემუქრა — **სულს ამოგხდითო,** სწორედ ეგ იყო ნაციონალური მოძრაობა, მეტი არაფერი. თარგამაძის დამუწული პირიდან გამოღწეული შეძახილი — **„სულს ამოგხდით!“** — სააკაშვილის რეჟიმის ანი და ჰოე იყო. მისი მთავარი სლოგანი, მთავარი პოლიტიკური კრედო და მთავარი სამოქმედო პროგრამა.

ჰო, **სულის ამომხდელები** იყვნენ და **გველივე ჰშთება გველად.** დღეს, უბრალოდ, ძალაუფლება და ბერკეტი არა აქვთ, რომ ქართველ საზოგადოებას **სული ამოხადონ,** თორემ, ამოხდიდნენ. ხელისუფლებაში დაბრუნებაც სხვა კი არაფრის გამო უნდათ, ისევ **სულის ამოსახდელად** და ახალი გირგვლიანის, ახალი რობაქიძის, ახალი ვაზაგაშვილის, ახალი კრიალაშვილის, ახალი თეთრაძის, ახალი შავაძის, ახალი ცინდელიანის, მრავალი ახალი გვამის ერთმანეთზე დასალაგებლად. ახალი პატიმრების საწამებლად და გასაუპატიურებლად. ახალი 7 ნოემბრისა და 26 მაისის მოსაწყობად. ახალი ომის წასაგებად და ახალი ტერიტორიების დასაკარგად.

ყველაფერზე ეტყობათ, რომ მხოლოდ ეს უნდათ. რიტორიკაც კი არ შეუცვლიათ. **გველივე ჰშთება გველად.** კვლავ იმუქრებიან ჯოჯოხეთის მოწყობით, განკითხვის დღის მოწყობით, ნაკერავზე გახევით.

მაგალითად, რამდენიმე დღის წინათ განაცხადა ერთ დროს ნაცმოძრაობიდან ვითომ გამოყოფილმა და ახლა ისევ ნაცმოძრაობაში შეყოფილმა **გიორგი ვაშაძემ** — იანვრიდან საერთო ეროვნული წინააღმდეგობის მოძრაობა უნდა დავიწყოთ და **„ქართულ ოცნებას“ განკითხვის დღე მოვუწყოთო.**

რისი ეროვნული წინააღმდეგობა და რა **განკითხვის დღე,** თბილისში აქციებზე ორასიოდე კაცი დაუდით და მთელი საქართველოს მასშტაბით ხუთი ათას კაცსაც ვერ აგროვებენ, რომ ორი საათით რუსთაველ-

ზე დააყენონ, მაგრამ მთავარი განწყობა და სულისკვეთებაა — ხომ ფიქრობენ **განკითხვის დღის** მოწყობაზე? ხომ უნდათ, რომ **ნაკერავზე გახიონ** ყველა, ვინც მათ ხელისუფლებაში დაბრუნებას ხელს უშლის? ხომ უნდათ, რომ **ჯოჯოხეთი დაატრიალონ** ქვეყანაში, ოღონდ ძალაუფლება დაიბრუნონ? კი, სწორედ ეს უნდათ და პრობლემაც ეს არის, რომ დემოკრატიული, ცივილური ოპოზიციის მაგივრად ნგრევის მანიით შეპყრობილ, ნერონულად აღტყინებულ ბანდასთან გვაქვს საქმე. **ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმაო — გალაკტიონი რომ წერს თავის ერთ შედევრში, სწორედაც რომ ნერონის ცეცხლზე ფიქრობენ ესენი. მზად არიან, გადაწვან ქვეყანა, ოღონდ თავიანთი ვნებები დაიკმაყოფილონ.**

ეს **პატარა ვაშაძე განკითხვის დღის მოწყობით** რომ იმუქრება, ის **მეორე ვაშაძე, უფრო დიდი და ულვაშიანი,** იმ ულვაშებიდან „კაგებე“ რომ მოუჩანს, მიტინგიდან ულნავის ხელისუფლებას — არჩევნები როგორი სისტემითაც არ უნდა ჩაატაროთ, **ნაკერავზე გაგხევთო.**

ნაკერავზე გახევა როგორ უნდა, ეს ქართველმა ხალხმა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ანახა **გრიშა ვაშაძეს,** მაგრამ, თუ მართლა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ვინმეს **ნაკერავზე გახევის** თავი, მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმებასა და პროპორციული სისტემის შემოღებაზე ამდენს რატომღა იჭინთება? ჰო, თუ ასეთი მაგარი ბიჭები არიან, ადგნენ და პირდაპირ **გახიონ ნაკერავზე** „ქართული ოცნება“, ამხელა გამორბენი რა საჭიროა?

რისი ნაკერავზე გამხევები არიან ეს თვითონ გახეულები და გარღვეულები, მაგრამ მაინც იქაჩებიან იმ ძველი ინერციით. ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რომ ძალადობდნენ, ის ძალადობა ძვალსა და რბილში აქვთ გამჯდარი. ისევ იქა დგანან და სხვაგვარად არ ძალუძთ. ისევ ის ქვენარმავლები არიან. გველივე ჰშთება გველად.

2014 წელი იდგა, „რუსთავი-2“-ის შენობაში ფარული თვალთვალისა და მიყურადების აპარატურა რომ აღმოაჩინეს. **ნიკა გვარამიამ** მაშინვე ხელისუფლებისაკენ გაიშვირა ხელი, პროკურატურამ კი განაცხადა — ტელევიზიაში ფარული კამერები სააკაშვილის დაცვამ დააყენაო. მაშინვე ითქვა ისიც, რომ „რუსთავი-2“-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსს **ნინო შუბლაძეს** გვარამია და ნაცმოძრაობა უთვალთვალებდნენ, რადგან ეჭვი ჰქონდათ, რომ იგი „ქართულ ოცნებასთან“ შური-მურობდა.

ეს მოარული ხმები იმანაც გაამყარა, რომ ფარული ჩამწერ-გადამღების აღმოჩენიდან მალევე შუბლაძემ „რუსთავი-2“ დატოვა, ცოტა ხანში კი „ქართული ოცნების“ პიარ-სამსახურს ჩაუდგა სათავეში.

ჰოდა, სწორედ მაშინ იყო, გვარამია ისტერიკულად რომ ემუქრებოდა ხელისუფლებას — **„ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ“** ნამდვილად!

რისი **ჯოჯოხეთის მომწყობი** იყო გვარამია, ეს მართლა „ცუანა ჰიპსტერი“, როგორც შალვა რამიშვილმა უწოდა. ნიკუტამ **„ჯოჯოხეთის მოწყობა“** ბოლოს იმით დაამთავრა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ მიტაცებული „რუსთავი-2“ ჩამოართვა და ახლა ტელევიზია ოქუაშვილის „ბუდკაში“ აქვს გახსნილი, ორი სისხლის სამართლის საქმე კი ალესილი ნაჯახივით ადევს კისერზე.

მაგრამ ხომ იმუქრება ეს სააკაშვილის ნაპროკურორალი გვარამია? საშუალება რომ მიეცეს, მართლა ჯოჯოხეთს მოაწყობს ამ ქვეყანაში. იმაზე საშინელ ჯოჯოხეთს მოაწყობს, ჯოჯოხეთიდან გამოპარული ჯოჯოს — ზურაბ ადეიშვილის მოადგილედ მუშაობის დროს რომ აწყობდა, როცა უდანაშაულო ხალხს პოლიტიკურ საქმეებს უკერავდა და ოპოზიციის გასაშავებლად „დოკუმენტურ ფილმებს“ იღებდა, სუფთა ბოლშევიკური პროპაგანდის სტილში.

თარგამაძისეული **„სულს ამოგხდით“,** გვარამიასეული **„ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ“,** ვაშაძისეული **„განკითხვის დღეს მოგიწყობთ“** და მეორე ვაშაძისეული **„ნაკერავზე გაგხევთ“** სწორედ ის არის, კოკასა შიგან რაცა დგას, ხოლო კოკა არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს წყალზე გატყდა.

კიდევ კარგი, რომ „კოკასა შიგან რაცა დგას, იგივე წარმოდინდების“. **უნდა წარმოდინდეს და რაც მეტი წარმოდინდება, მით უკეთესია, რადგან ქართველ ხალხს არ დაავიწყდება, ვისთან აქვს საქმე და რა გველები ცდილობენ ისევ ხელისუფლებაში მოსისინებას.**

გველივე ჰშთება გველად.

თარგამაძისეული **„სულს ამოგხდით“,** გვარამიასეული **„ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ“,** ვაშაძისეული **„განკითხვის დღეს მოგიწყობთ“** და მეორე ვაშაძისეული **„ნაკერავზე გაგხევთ“** ნაციონალური მოძრაობის თვითილუსტრაციაა.

ასე გააგრძელეთ, პოლიტიკურო გველებო, ზუსტად ასე, რომ ქართველმა ხალხმა ის მეორე თავიც გაგიჭეჭყოთ, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ „ქართული ოცნების“ ვაინაჩრობითა და კოჰაბიტაციური შამანობით ამოგივიდათ.

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ვახტანგ მაისაია
ექსპერტი

პუტინი გახდება გაერთიანებული სახელმწიფოს მეთაური, გაიხანგრძლივებს მმართველობას, მინიმუმ, 2030 წლამდე და შეეცდება ევრაზიული კავშირის წევრების გაერთიანებას.

„რეზონანსი“

ფატუ ბენსუდა
ჰააგის სასამართლოს პროკურორი

რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე გამოძიება აქტიურ ფაზაშია და არ არის გამორიცხული, რომ აღნიშნულ საქმეზე კონკრეტული შედეგი 2020 წლის ბოლოსთვის დადგეს.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ხათუნა ლაგაზიძე
ექსპერტი

„ოცნებას“ დასავლეთი დათმობებზე წასვლას აიძულებს. დღეს „ოცნების“ გადარჩენის ერთადერთი ფორმატია, რომ ნაციონალური მოძრაობისგან კვლავ საფრთხე შექმნას.

„ახალი თაობა“

მანანა ნაჭყებია
„ახალი მემარჯვენეების“ ერთ-ერთი ლიდერი

პარლამენტის საქმიანობის შეჩერებით ქვეყანა არ დაიქცევა. როცა პოლიტიკოსების არაპროფესიონალიზმზე საუბრობს, ივანიშვილი **თალაკვაძეს, კობახიძესა და ოხანაშვილს** გულისხმობს.

„ახალი თაობა“

ვატო შაქარაშვილი
თბილისის საკრებულოს წევრი

ხალხის შეშინებამ, მიშა დაბრუნდებაო, კარგად ახეირა „ოცნება“.

„კვირის პალიტრა“

ლენტეხში, მწვერვალ აილამაზე 3000 მეტრის სიმაღლეზე გაყინული მამაკაცი მაშველებმა გასულ კვირას გადაარჩინეს. დაშავებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენში საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ექიმებმა აღმოუჩინეს. მამაკაცის თანმხლებმა პირმა მოახერხა უსაფრთხო ტერიტორიაზე გამოსვლა და სამაშველო სამსახურის გამოძახება. დაშავებული კლდოვან მწვერვალზე ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა, მოყინული კიდურების გამო ვერ ახერხებდა გადაადგილებას. ამჟამად საავადმყოფოში მკურნალობს და მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. რას ნიშნავს მოყინვა, რა ვითარებაში ხდება ეს პროცესი და რით არის საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის? ვესაუბრებით საქართველოში ინტეგრალური მედიცინის დამფუძნებელს, პროფესორ ზურაბ ქუმსიაშვილს:

ზურაბ ქუმსიაშვილი:

ერიდეთ მოყინვას, ეს ძალზე საშიშია!

— მოყინვის პროცესი ადამიანის ორგანიზმზე, ძირითადად, ჰიპოთერმიის ფონზე მიმდინარეობს და სხეულის ტემპერატურა 35 გრადუსზე ქვემოთ ჩამოდის. ეს მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანი ცივ ამინდში ან გარემოში არასათანადოდ ჩაცმული იმყოფება. ასეთ დროს საფრთხე, პირველ რიგში, სხეულის შიშველ ნაწილებს, მაგალითად, ხელის თითებს, ცხვირსა და ყურებს ემუქრება. დაბალ ტემპერატურაზე დიდხანს ყოფნით შესაძლოა, განვითარდეს არამარტო ადგილობრივი, არამედ ზოგადი გადაცივებაც. ასეთ დროს სხეულის ტემპერატურა 30 გრადუსზე ქვემოთ ჩამოდის, რაც სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია.

— რამდენი გრადუსი უნდა იყოს ნულს ქვემოთ, რომ ადამიანისთვის მოყინვის საფრთხე დადგეს?

— ყველაზე ხშირად, მოყინვა იწყება ზამთრის ცივ დღეებში, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსზე ნაკლებია. ექიმებს მიაჩნიათ, რომ ადამიანის სხეულის ამა თუ იმ ნაწილის მოყინვის განმაპირობებელი ტემპერატურა მინუს 50 გრადუსიდან პლუს 10 გრადუსამდე მერყეობს. **ძიახ, მოყინვა ნულს ზემოთ არსებული ჰაერის ტემპერატურის პირობებშიც ხშირად განვითარებულა, ოღონდ, დამატებითი წინაპირობების — სიცივეში დიდი ხნის განმავლობაში ყოფნის და მაღალი ტენიანობის არსებობის შემთხვევაში.** თუ ასეთ დროს დამატებით ქარიც უბერავს, მოყინვის ალბათობა მკვეთრად იზრდება.

ამას გარდა, მოყინვა შეიძლება, განვითარდეს ცივ წყალთან, ყინულთან, რაიმე ცივ ნივთთან, მშრალ ყინულთან და თხევად აზოტთან ხანგრძლივად შეხების დროსაც. შესაბამისად, მოყინვის საფრთხის წინაშე ხშირად დგანან ისეთი პროფესიის ადამიანები, როგორებიც არიან მეზღვაურები, ალპინისტები და სხვა. მომენტალური მოყინვა ვითარდება ძლიერ გაყინულ საგნებთან უშუალო კონტაქტის დროს, თუმცა, გათბობის შემდეგ ქსოვილები მალევე აღიდგენენ ფუნქციას.

— მოყინვის დროს ორგანიზმში ქსოვილის დონეზე რა ცვლილებები ხდება?

— როცა ორგანიზმი გადაცივდება, ქვეითდება ნერვული სისტემის ფუნქციონირება, ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლა და არცთუ იშვიათად მოყინვის პროცესი შეუმჩნევლად მიმდინარეობს. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენ ხანს გაგრძელდება გადაცივება და, შესაბამისად, არსებობს მოყინვის ოთხი ხარისხი.

პირველი ხარისხის მოყინვა ხდება ცივი ტემპერატურით სხეულზე ხანმოკლე ზემოქმედების შედეგად. ამ დროს თავიდან კანი ფერმკრთალია, გათბობის შემდეგ კი აწითლდება, იშვიათად, შეშუპდება კიდეც. ძირითადად, კანის ქსოვილები ზიანდება, თუმცა, არ ხდება ნეკროზი და დაზიანებული ქსოვილები ერთ კვირაში სრულად აღდგება. პაციენტს აქვს ქავილისა და მცირე ტკივილის შეგრძნება. განსაკუთრებულ მკურნალობას არ საჭიროებს, მხოლოდ, დაზიანებულ ნაწილებზე უნდა გავუკეთოთ მსუბუქი მასაჟი, ნელ-ნელა გავათბოთ 36 გრადუს ტემპერატურამდე და დავადოთ სუფთა ნაჭერი. დაუშვებელია ზეთით დაზელვა. ძლიერი მასაჟიც არ არის რეკომენდებული.

მე-2 ხარისხის მოყინვა მაშინ ვითარდება, როცა ცივი ტემპერატურის ზემოქმედება დროში ხანგრძლივდება. ასეთ დროს მოყინულ ადგილზე შეიძლება, მგრძნობელობაც დაიკარგოს, ხოლო კანზე ჟანგბადის ნაკლებობით გამოწვეული, გამჭვირვალე სითხით სავსე ბუშტუკები გაჩნდეს. ამ ხარისხის მოყინვის სარეაბილიტაციო პერიოდი ორ კვირამდე გრძელდება, თუმცა, ნაწიბურები არ ვითარდება. პაციენტს ქავილთან ერთად, საგრძნობი ტკივილიც აწუხებს. ამ დროს საჭიროა დაზიანებული ადგილების სტერილური მარლით შეხვევა და პაციენტის თბილ ადგილზე გადაყვანა. ნაიარევები არ რჩება.

მე-3 ხარისხის მოყინვა უფრო საშიში ფორმაა. გამოწვეულია ხანგრძლივად ცივი ტემპერატურის ზემოქმედებით. ამ დროს დაზიანებულ ზედაპირზე ჩნდება სისხლის შემცველი ბუშტუკები, კანის მგრძნობელობა დაკარგულია, მოყინული კანი ნეკროზდება და მომავალში მის ადგილზე ვითარდება ნაწიბურები. პროცესს ახლავს მკვეთრი ტკივილის შეგრძნება. რეაბილიტაციის პერიოდი სამი კვირა გრძელდება, თუმცა, ამის შემდეგ იწყება დაზიანებული ადგილების დანაწიბურება. მკურნალობის მიზნით პაციენტი თბილ გარემოში უნდა მოთავსდეს და მიეცეს ცხელი სასმელი. **სხეულის სწრაფი გათბობა ამ დროს დაუშვებელია. აუცილებელია მედიკამენტოზური მკურნალობა ტკივილის გაყუჩების მიზნით. დაუშვებელია ზეთოვანი ნივთიერების წასმა და მასაჟი, რომ გაყინული უბნების კიდევ მეტად დაზიანება არ გამოვიწვიოთ.** მთავარია, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ჰოსპიტალიზაცია, ხოლო მანამდე, დაზიანებული ადგილები სტერილური ბინტით უნდა შევუხვიოთ.

მე-4 ხარისხის მოყინვა სიცივის ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგია. ამ დროს ნეკროზდება რბილი ქსოვილების ყველა შრე — კანქვეშა შრეები, ნერვები, კუნთები, მყესები. ხანდახან დაზიანებები ძვლებამდე და სახსრებამდეც აღწევს და შეიძლება, განგრენაც გამოიწვიოს. დაზიანებულ უბნებს მოლურჯო შეფერილობა აქვთ, გათბობის შემდეგ ამ ადგილებზე იწყება შეშუპება. მგრძნობელობა ბოლომდე იკარგება, თუმცა, ამ ყველაფრის მიუხედავად, ბუშტუკები არ ჩნდება, რაც მე-4 ხარისხის მოყინვის ამოსაცნობი კრიტერიუმია. ირღვევა სისხლის მიმოქცევა და სუნთქვის რიტმიც კი. პაციენტს უნდა შევუხვიოთ დაზიანებული ადგილები და ზოგჯერ, კიდურები უნდა დავუფიქსიროთ კიდეც. შემდეგ, რაც შეიძლება, სწრაფად უნდა გადავიყვანოთ საავადმყოფოში, სადაც მოხდება ოპერაციული ჩარევა, დაზიანებული ადგილების ამოკვეთა და მოყინული კიდურების ამპუტაცია. გართულების სახით პაციენტს შეიძლება, ნეიროვასკულიტი დაემართოს.

— რა უნდა იღონოს გაყინულმა ადამიანმა, თუ დასახლებული პუნქტიდან შორს იმყოფება?

— პირველ რიგში, უნდა მოახერხოს მოყინული უბნების თერმოიზოლაცია — მოყინული ხელი შეიხვიოს ნაჭრით ან ტანსაცმლით, მოახდინოს დაზიანებული უბნის სწრაფი გათბობა. ამ დროს ხშირად ცეცხლს დაანთებენ და მოყინულ ადგილებს მიაფიცხებენ ხოლმე, რაც 1-2 ხარისხის მოყინვის დროს, ასე თუ ისე, მისაღებია, მაგრამ მე-3-4 ხარისხის შემთხვევაში, მხოლოდ თანდათანობით გათბობა არის დასაშვები. ასეთი ხარისხის მოყინვა, განსაკუთრებით, ყურებსა და ტუჩებზე ხშირად ალპინისტებს ემართებათ. **ალპინისტები მოყინვისგან თავს იცავენ სპეციალურად ამ მიზნით ექსპედიციაში წაღებული პრიმუსებით, რომელთა დახმარებით ახერხებენ პერიოდულად თბილი სითხეებისა და საჭმლის მიღებას.** ოღონდ, საკვები ადვილად გადამუშავებადი უნდა იყოს, რათა ორგანიზმს მონელებაზე ზედმეტი ენერგიის დახარჯვა არ მოუხდეს. მოყინვის კანდიდატები არიან უსახლკაროები, ვისაც ქუჩაში უწევთ ძილი. **განსაკუთრებით საშიშია ალკოჰოლური ზემოქმედების პირობებში ქუჩაში ჩაძინება.** სველი კანი სითბოს უფრო სწრაფად კარგავს. ამიტომ, თუ დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით ტანსაცმელი დაგისველდათ, უნდა იზრუნოთ ცეცხლის დანთებაზე და მის გაშრობაზე, მანამდე კი შეეცადეთ, სხეულის ტემპერატურა მოძრაობითა და ვარჯიშით შეინარჩუნოთ. შესაფარებლად უნდა შეარჩიოთ ქარისთვის მიუწვდომელი ადგილი.

ესაუბრა
ზაზა დავითაია


საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI
GEORGIA - ISRAEL JOINT CLINIC
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

რაც 20 ივნისიდან დღემდე ხდება საქართველოში, ეს არის დროში გაჭიმული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, შენიღბული სხვადასხვა პოლიტიკური მოტივით, რომელსაც, როგორც ვთქვით, სულით ავადმყოფი ადამიანები უდგანან სათავეში. **სულით ავადმყოფების ადგილი კი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშია და არა პოლიტიკაში.**

„საერთო გაზეთი“

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

დავუშვათ და, შეიცვალა ხელისუფლება, წავიდა ივანიშვილი და „ქართული ოცნება“, ახლა ის ვთქვათ, მერე ვინ მოდის! არავის ეგონოს, რომ ხელისუფლებაში მოვლენ გუბაზ სანიკიძე, ბაჩუკი ქარდავა, კახა კუკავა და ნინო ბურჯანაძე. ყველას „გადააგდებენ“ ნაცები და ხელისუფლებას სრულად დაეპატრონებიან **სააკაშვილი და ბოკერია.**

„ალია“

გიორგი გუგავა
ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

როდესაც ქვეყნის მმართველი ოლიგარქი და პრეზიდენტი აცხადებენ, რომ ამ სახელმწიფოს პერსპექტივა და მომავალი არა აქვს არცერთი მიმართულებით, ან ცვლი ასეთ ხელისუფლებას, ან კარგავ სახელმწიფოებრიობას.

„ალია“

გიგლა ბარამიძე
„ევროპელი დემოკრატების“ ერთ-ერთი ლიდერი

„ქართული ოცნების“ სტილია უნიჭო შავი პიარი.

ნინო ბურჯანაძე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აკეთებს იმ საქმეს, რომლის გაკეთებაც „ქართულ ოცნებას“ არ შეუძლია. ოპოზიციურ ერთობას საფრთხე არ ემუქრება.

„ახალი თაობა“



თამაზ დარახველიძე: როცა გული სავსეა მადლიერების გრძნობით, ადამიანის ორგანიზმში ერთდროულად 1200 აღდგენითი ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს!

რა გზით დავაღწიოთ თავი ნეგატიური აზრების ტყვეობას, როგორ გავთავისუფლდეთ ტკივილიანი წარსულის სტერეოტიპებისგან და რამდენად რეალურია სასურველი მომავლის დაპროგრამება? — ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს უპასუხებს მეტაფიზიკოსი თამაზ დარახველიძე:

— თითოეულ ადამიანს განსაკუთრებული პოტენცია და შეუზღუდავი შესაძლებლობები გააჩნია, მაგრამ უმეტესობამ არც კი იცის ამის შესახებ. ნეგატიური აზრების ტყვეობაში მყოფნი თავს ვერ აღწევენ ტკივილიანი წარსულის სტერეოტიპებს და ამიტომაც არაფერი იცვლება მათ უღიმღამო ცხოვრებაში.

— დამეთანხმებით, რომ მეტ-ნაკლებად ყველანი გარემოების ტყვეობაში ვართ!

— დამნაშავის სხვაგან ძებნა იოლია — შეგვიძლია, გადავაბრალოთ მშობლებს, პედაგოგებს, მთავრობას, ბედს, მაგრამ, მერწმუნეთ, მიზეზი ჩვენშია. უკეთესი მომავლის დასაპროგრამებლად ადამიანმა უნდა დაიჯეროს, რომ აზრია პირველადი და არა მატერია. რეალობაზე ცნობიერის ზეგავლენის შესახებ მეტაფიზიკოსებისთვის უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი, მეცნიერები კი ამ საკითხით ბოლო პერიოდში დაინტერესდნენ. დოქტორი ჯო დისპენზა მათ შორის ერთ-ერთი პირველთაგანია. კვლევა-ძიების მიზეზი ავტოკატასტროფა გახდა. ხერხემლის მძიმე ტრავმამ 26 წლის ჯო საწოლს მიაჯაჭვა. ექიმებმა 6 დაზიანებული მალის დასაფიქსირებლად ლითონის იმპლანტების ჩადგმა შესთავაზეს, მაგრამ მთელი ცხოვრება სიარულის დროს საშინელი ტკივილი დატანჯავდა. ჯომ უარი თქვა ოპერაციაზე და გადაწყვიტა, სხეულის შემქმნელი ძალით განეკურნა თავი.

— გაუგებარია, რას გულისხმობთ?

— მომავალის დაპროგრამება დაიწყო, ანუ რეალობის ხელახლა შექმნა.

დილა-საღამოს, 2-2 საათის განმავლობაში, აზრების კონცენტრაციას ახდენდა და გონებაში საკუთარ თავს ხატავდა, ჯანმრთელსა და ბედნიერს. ხერხემალს განკურნების ბრძანებას აძლევდა იმ რწმენით, რომ გამოჯანმრთელდებოდა.

თქვენ წარმოიდგინეთ, 9 თვის შემდეგ მართლაც განიკურნა. მაშინ არაფერი იცოდა ნეირონულ კავშირებსა და კვანტურ ველებზე, მაგრამ განცდილმა ტვინის შესაძლებლობების მეცნიერული გამოკვლევა გადააწყვეტინა.

— მაჰათმა განდი წერდა: ადამიანი საკუთარი აზრების პროდუქტია, რაზეც ფიქრობს, ის გახდება. ჯო დისპენზა ამის ნათელი მაგალითია.

— მან ცნობიერის რეალობაზე გავლენა მეცნიერული თვალსაზრისით გამოიკვლია და დაამტკიცა, რომ ადამიანს შესწევს ძალა, ზეგავლენა მოახდინოს მატერიაზე.

ამჟამად ნეიროქიმიისა და ნეირობიოლოგიის პროფესორი **ჯო დისპენზა** ინტეგრირებული მედიცინის კლინიკას ხელმძღვანელობს. ცხოვრების ტრანსფორმაციის უნიკალური პროგრამის ავტორს მსოფლიო აღიარება მოუტანა თეორიამ მატერიისა და ცნობიერების ურთიერთქმედების შესახებ. სხვადასხვა ენაზე ითარგმნა მისი ბესტსელერებად ქცეული წიგნები, რომლებიც ფიზიოლოგიისა და კვანტური ფიზიკის უკანასკნელ მიღწევებს ეყრდნობა.

— რა წიგნები დაწერა ჯო დისპენზამ?

— მისი პირველი ნაშრომი გახლავთ **„ქვეცნობიერის ძალა. როგორ შევცვალოთ ცხოვრება 4 კვირაში“.** ამას მოჰყვა **„შენი თავის პლაცებო ხარ. როგორ გამოვიყენოთ ქვეცნობიერის ძალა ჯანმრთელობისა და გაფურჩქვნისათვის“, „ზებუნებრივი გონი. როგორ აკეთებენ შეუძლებელს ჩვეულებრივი ადამიანები ქვეცნობიერის ძალის გამოყენებით“, „განავითარე შენი ტვინი. როგორ გადავრთოთ გონება და რა გზით მოვახდინოთ საკუთარი პოტენციის რეალიზება“.**

თავდაპირველად ჯომ, მეცნიერებთან ერთად, მუშაობა დაიწყო სპონტანურად გამოჯანმრთელებულ ადამიანებთან და დაადგინა, რომ მათ აზრის უპირატესობის, თვითგანკურნების სჯეროდათ და მართლაც, ექიმებისთვის მოულოდნელად, თავისით გამოჯანმრთელდნენ. ჩატარებული კვლევების თანახმად, **როცა ჩვენი გული სავსეა მადლიერების გრძნობით, ორგანიზმში ერთდროულად 1200 აღდგენითი ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს, ხოლო, როცა თავს ერთიანი სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აღვიქვამთ, სტრესის ჰორმონების რაოდენობა მცირდება და ტვინის ბიორიტმთა სინქრონიზაცია ხდება.** ასე რომ, ადამიანის ჯანმრთელობაც და წარმატებაც პოზიტიურ და ნეგატიურ აზროვნებაზეა დამოკიდებული.

— ადამიანთა უმრავლესობას, საკუთარ თავსაც ვგულისხმობ, მსხვერპლის ცნობიერება აქვს, ამიტომაც ვერ აღწევს თავს ნეგატიური აზრების ტყვეობას, ვერ გათავისუფლებულა ტკივილიანი წარსულის სტერეოტიპებისგან.

— ჯო დისპენზამ სწორედ ამ მონობისგან გათავისუფლების გზა გვაჩვენა. მის ერთ-ერთ წიგნში, **„საკუთარი თავის პლაცებო ხარ“,** აღწერილი ცდებისა და დაკვირვების შედეგად ნათელი გახდა, რომ ადამიანის ტვინი ფიზიკურ და ფსიქიკურ განცდებს ერთმანეთისგან ვერ არჩევს — „რუხი მასისთვის“ ორივე რეალურია, ანუ მატერიალური. ჯო დისპენზამ ამ უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენის საფუძველზე შექმნა „ნეირონული ქსელების“ თეორია.

— რაში მდგომარეობს ამ თეორიის არსი?

— აზროვნების კონცენტრაცია ნეირონებს შორის ქმნის კავშირს, რომელიც სიტუაციის განმეორების შემთხვევაში მყარი ხდება. ასეთი „ნეირონული ქსელები“ ჩვენს რეაქციებს განაპირობებენ მომავალში.

— თუ შეიძლება, დააკონკრეტეთ...

— ჯო დისპენზას თეორიის თანახმად, ადამიანი სინამდვილეს შაბლონურად აღიქვამს, ანუ წარსულის გამოცდილებას მომავალზეც ავრცელებს — ასე გვიყალიბდება ჩვევები, არადა, ჩვენს ფიზიკურ რეაქციებსა და შეგრძნებებს განაპირობებენ ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ორგანიზმში ნეირონების ზემოქმედებით გამოიყოფა. მცირე გამოცდილებაც კი მილიონობით ნეირონულ ცვლილებას იწვევს, რაც მთელ სხეულზე აისახება. აქედან გამომდინარე,

დაავადება რეგულარულად განმეორებადი ქმედებების, ემოციებისა და განცდების შედეგია.

იმის გამო, რომ ტვინის უჯრედები გარე სამყაროში განვითარებულ მოვლენებს, ანუ რეალურ განცდებს წარმოსახვითისგან (რაც გონებაში ხდება) ვერ არჩევს, საშუალება გვეძლევა, სურვილისამებრ დავაპროგრამოთ მომავალი.

— თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე, ადამიანს შეუძლია, საკუთარი ცხოვრების შემოქმედი გახდეს?

— დიახ, ასეა! ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ადამიანის ხასიათი 35 წლისთვის ყალიბდება. ამ ასაკში უმრავლესობა უკვე ბიორობოტია, რადგანაც ქვეცნობიერში ადრე ჩაწერილი პროგრამებისა და შეძენილი ჩვევების კარნახით იმართება. არადა, ქვეცნობიერი უზარმაზარ ინფორმაციას ინახავს: ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი დადებითი თუ უარყოფითი გამოცდილება თავისი შიშებითა და კომპლექსებით. ტკივილიანი წარსულის ხსოვნა, ფსიქოლოგიური ტრავმები და ნეგატიური აზრები ცუდ სამსახურს გვიწევენ აწმყოში — არასწორად ვიქცევით, არასწორად ვფიქრობთ, ვშფოთავთ და გვეშინია. სამწუხაროდ, ადამიანის ენერგია სწორედ იქითკენ მიედინება, რაზეც ყურადღებას ვამახვილებთ, ასე რომ, ჩვენი ნებისმიერი ცხოვრებისეული პრობლემა ქვეცნობიერშია ჩარჩენილი.

— როგორ დავაღწიოთ თავი ამ მოჯადოებულ წრეს?

— ქვეცნობიერს მხოლოდ იმის გაკეთება შეუძლია, რაზეც დავაპროგრამებთ, მაგრამ მერე ამ ავტომატური ქვეცნობიერი პროგრამების შეჩერება შეუძლებელია გონების ძალით, ამიტომაც ველარ ვცვლით რეალობას სურვილისამებრ. **ჯო დისპენზა სწორედ ქვეცნობიერში შეღწევისა და ცხოვრების ხელახლა დაპროგრამების მექანიზმებს გვასწავლის. როცა მივხვდებით, თუ როგორ მუშაობს ტვინი და რა კავშირშია გარე სამყაროსთან, სასურველი რეალობის მატერიალიზებასაც შევძლებთ!**

„ადამიანის ჯანმრთელობაც და წარმატებაც პოზიტიურ და ნეგატიურ აზროვნებაზეა დამოკიდებული!“

ესაუბრა

ნინო გოძიაშვილი

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

გიგი უგულავა
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ჩვენი ურთიერთობა „ქართულ ოცნებასთან“ ემსგავსება ჭირვეულის მორჯულებას.

„პრაიმტაიმი“

ეკა ბესელია
პარლამენტარი

დაპირება იყო, რომ უზენაესის სიაში ჩინჩალაძე არ იქნებოდა და ჩემი თანამდებობა ამაში გავცვალე.

„ტვ პირველი“

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ივანიშვილმა ნაცმოძრაობის დროინდელი ყველა ჯალათი თანამდებობებზე დატოვა და დიდი ნაწილი დააწინაურა კიდეც, დღეს ნაცებზე მეტი ნაცი „ქოცებშია“.

„რეზონანსი“

არჩილ გამზარდია
ანალიტიკოსი

ივანიშვილის საქველმოქმედო პროექტები კი არა, მისი მმართველობის შედეგები მაინტერესებს. თუ მას მიაჩნია, რომ თვითრეალიზაციას, როგორც ქველმოქმედი, უფრო ახდენს, ვიდრე მმართველი პარტიის თავმჯდომარე, მაშინ ძალაუფლების სივრციდან წავიდეს და ქველმოქმედება გააგრძელოს.

„რეზონანსი“

პაატა ზაქარეიშვილი
ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი

14 ნოემბერს „ქართულმა ოცნებამ“ აჩუქა (და სხვა გზა არ ჰქონდა) უპირატესობა ნაციონალურ მოძრაობასა და „ევროპულ საქართველოს“ იმიტომ, რომ შერეული სისტემით ეს ორი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში უფრო მეტ დეპუტატს შეიყვანს, ვიდრე ეს მოხდებოდა მხოლოდ პროპორციული სისტემით.

„რეზონანსი“

გია ჯაჯანიძე: მეცნიერებმა მოიპოვეს მტკიცებულება, რომელიც ალცჰაიმერის განვითარებაში პირველი ტიპის მარტივი ჰერპესვირუსის როლს ადასტურებს!

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, დედამიწაზე ალცჰაიმერით 27 მილიონამდე ადამიანია დაავადებული. სპეციალისტთა ვარაუდით, ეს რიცხვი 2050 წლისთვის გაოთხმაგდება. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი კვლევაა ჩატარებული, ამ სენის გამომწვევი მიზეზი ისევ დაუდგენელია. ჩვენი სტუმარია ცნობილი ტელეწამყვანი და ფსიქოლოგი გია ჯაჯანიძე:

— ალცჰაიმერი ნევროლოგიური დაავადებაა და თავის ტვინის ქერქული ფუნქციების პროგრესული დაქვეითებით ხასიათდება. მას შემდეგ, რაც მეცნიერებმა 1960 წელს მეხსიერების დაკარგვასა და თავის ტვინის ქსოვილის დაზიანებას შორის კავშირი დაადგინეს, ალცჰაიმერს დაავადების სტატუსი მიენიჭა და ასაკობრივ გონებასუსტობად აღარ ითვლება.

— რა ცვლილებები ხდება ამ დროს ადამიანში?

— ვითარდება თავის ტვინის დიფუზური ატროფია (ტვინის მასა 18-20 პროცენტით მცირდება), რომელიც შუბლის, საფეთქლისა და თხემის წილებს მოიცავს და სიმეტრიულად ფართოვდება მესამე და გვერდითი პარკუჭები.

— როგორ და როდის აღმოაჩინეს ეს დაავადება?

— 1901 წელს ფრანკფურტის ფსიქიატრიულ კლინიკაში 51 წლის აუგუსტა დ. მოათავსეს. პაციენტს უჭირდა მეტყველება და აზროვნება, ჰქონდა სმენითი და ვიზუალური ჰალუცინაციები, ბოდავდა და აგრესიულად იქცეოდა. მისი მკურნალი ექიმი იყო ფსიქოლოგი **ალოის ალცჰაიმერი** (1864-1915), რომელიც 1903 წელს იმ დროის ყველაზე გამოჩენილ ფსიქიატრთან **ემილ კრეპელინთან** მიუნხენში გადავიდა სამუშაოდ.

— ბატონი კრეპელინი თანამედროვე სამეცნიერო ფსიქიატრიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად ითვლება!

— 1906 წელს აუგუსტა დ. გარდაიცვალა და მისი ტვინი გამოსაკვლევად ექიმ ალოის მიუნხენში გადაუგზავნეს. ერთი წლის შემდეგ ბატონმა ალცჰაიმერმა მორფოლოგიური კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ **გარდაცვლილ პაციენტს ტვინში აღმოაჩნდა პათოლოგიური ბალთები, ნეიროფიბრილარული გორგლები და არტერიოსკლეროტული ცვლილებები.** ტერმინი „ალცჰაიმერის დაავადება“ 1910 წელს ემილ კრეპელინმა შემოიღო ადრეულ ასაკში (40-50 წელი) განვითარებული ჭკუასუსტობის აღსანიშნავად, თუმცა, ახლა ხანდაზმულობასთან დაკავშირებული (60-65 წელი) დემენციის (ჭკუასუსტობის) აღმნიშვნელიცაა.

— აშშ-ში დიდ ყურადღებას აქცევენ ამ პათოლოგიის კვლევას.

— ალცჰაიმერის დაავადება აღმოაჩნდა **რონალდ რეიგანს,** აშშ-ის ყოფილ პრეზიდენტს, რამაც ძლიერი ბიძგი მისცა მის შესწავლას, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ასევე ფედერალური დაფინანსებაც. დაბერების პროცესების შემსწავლელი ეროვნული ინსტიტუტის კვლევების მთავარი მიმართულება ალცჰაიმერია. **მდიდარი ხანდაზმული ამერიკელებიც, პირადი დაინტერესების გამო გულუხვად აფინანსებენ კვლევებს.**

— რონალდ და ნენსი რეიგანებმაც დააფუძნეს თავიანთი ფონდი, ასე რომ, ტვინის კვლევასთან დაკავშირებული სამეცნიერო შრომებით უმრავლესობა ამ პათოლოგიას ეძღვნება.

— საერთოდ, ხანდაზმულებს ადვილად ავიწყდებათ წაკითხული და გაგონილი, რასაც ხალხში სკლეროზს უწოდებენ. ასევე მოიხსენიებენ ალცჰაიმერის დაავადებასაც, თუმცაღა, იგი სრულიად განსხვავდება მეხსიერების ასაკობრივი დაქვეითებისგან.

— რა განსხვავებაა მათ შორის?

— მეხსიერება თავის ტვინის უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციაა. ცენტრალური ნერვული სისტემა ითვისებს გამოცდილებით მიღებულ ინფორმაციას, ინარჩუნებს და აქტუალური ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს. მეხსიერების დაქვეითება ბუნებრივი სიბერის ერთ-ერთი ნიშანია და ყურადღების კონცენტრაციისა და გარე სტიმულაციაზე რეაქციის შესუსტებით ვლინდება.

— რა ასაკიდან იწყება ეს ცვლილებები?

— მეხსიერების ნორმალური ასაკობრივი ცვლილებები იწყება 40-დან, გრძელდება 65 წლამდე და აღარ პროგრესირებს. ისინი ხანდაზმულთა ცხოვრების რიტმს ვერ არღვევენ.

— რა მოვუხერხოთ მოხუცებულობით გამოწვეულ გულმავიწყობას?

— ისევე, როგორც ათეროსკლეროზის დროს, **მკურნალობაც და პროფილაქტიკაც მიმართული უნდა იყოს სისხლში ქოლესტერინის შემცველობის დაქვეითებასა და სისხლძარღვების ელასტიკურობის მატებაზე.**

— ალცჰაიმერი იკურნება?

— არა! ეს პათოლოგია, დემენციის (ჭკუასუსტობის) ყველაზე გავრცელებული ფორმა, უკურნებელი დეგენერაციული დაავადებაა, რომელიც თავის ტვინის ქერქული ფუნქციების პროგრესული დაქვეითებით ხასიათდება.

— რა ასაკში ვლინდება?

— ძირითადად, 65 წლის შემდეგ, ადრეულ ასაკში — იშვიათად. ალცჰაიმერზე ეჭვის შემთხვევაში, დიაგნოზის დასაზუსტებლად უნდა გაანალიზდეს ადამიანის ქცევა, საჭიროა, ჩაუტარდეს კოგნიტური (შემეცნებითი) ტესტების მთელი სერია, თუ შესაძლებელია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიაც.

— დაავადების გამომწვევ მიზეზებზე რას გვეტყვით?

— არსებობს სამი ძირითადი ჰიპოთეზა. პირველის თანახმად, რომელსაც მკურნალობის არსებული მეთოდების უმრავლესობა ემყარება, ალცჰაიმერს იწვევს **ნეირომედიატორ აცეტილქოლინის სინთეზის დაქვეითება,** მაგრამ ეს ჰიპოთეზა, როგორც ჩანს, მთლად მართებული არ უნდა იყოს.

— რის საფუძველზე ასკვნით?

— აცეტილქოლინის დეფიციტის მაკორექტირებელი პრეპარატების გამოყენება საჭირო ეფექტს ვერ იძლევა. მეორე ჰიპოთეზის თანახმად, დაავადების ძირითადი მიზეზი **ბეტა-ამილოიდების** დაგროვებაა. APP ცილების მაკოდირებელი გენი, რომლისგანაც **ბეტა-ამილოიდი** იწარმოება, 21-ე ქრომოსომაშია განთავსებული. ამ ჰიპოთეზის სასარგებლოდ მეტყველებს დაუნის სინდრომის (21-ე ქრომოსომის დამატებითი ასლი) მქონე 40 წელს მიღწეულ ადამიანებში ალცჰაიმერის მსგავსი პათოლოგიის აღმოჩენა. გარდა ამისა, გენ APOE4-ის (APP-ს მუტაციური გენი) არსებობა, რომელსაც ალცჰაიმერის დაავადებისადმი წინასწარი განწყობა უკავშირდება, ტვინის ქსოვილში ამილოიდის ჭარბ დაგროვებას იწვევს.

— ექსპერიმენტულ ვაქცინაზე რას გვეტყვით?

— ექსპერიმენტული ვაქცინა არსებობს. მას ამილოიდური ფოლაქებისგან ტვინის გასუფთავების უნარი შესწევს, მაგრამ დემენციაზე გავლენას ვერ ახდენს.

მესამე ჰიპოთეზის თანახმად, გადახრები ტაუ-ცილების სტრუქტურაში ხდება, რაც ნერვულ უჯრედებს შორის სიგნალების ბიოლოგიური გადაცემის დარღვევას და მერე თვით ამ უჯრედების სიკვდილს განაპირობებს. მანჩესტერის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ახლახან მოიპოვეს მტკიცებულება, რომელიც ალცჰაიმერის განვითარებაში **პირველი ტიპის მარტივი ჰერპესვირუსის** როლს ადასტურებს — მათ დაავადებულთა თავის ტვინში არსებულ ამილოიდურ ფოლაქებში ამ ვირუსის დნმ აღმოაჩინეს. ამჟამად ტარდება კვლევა, რომელიც ანტივირუსული საშუალებებით მკურნალობის ეფექტურობას დაადგენს.

— შეიძლება, რომ გონებრივი შრომა იყოს ალცჰაიმერის განვითარების მიზეზი?

— მცდარი შეხედულებაა, რადგანაც **ტვინის ატროფიის პროცესზე გონებრივი შრომა ვერც დადებით გავლენას ახდენს და ვერც უარყოფითს.**

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

ჯანმრთელი ადამიანის ტვინი



ალცჰაიმერით დაავადებულის ტვინი



ალოის ალცჰაიმერი



ემილ კრეპელინი

„ეს პათოლოგია, დემენციის (ჭკუასუსტობის) ყველაზე გავრცელებული ფორმა, უკურნებელი დეგენერაციული დაავადებაა, რომელიც თავის ტვინის ქერქული ფუნქციების პროგრესული დაქვეითებით ხასიათდება!“

კვირგვინოსნები

ნინო ნილოსანი
პარლამენტარი

ხალხი ჩვენზე განაწყენებულიც რომ იყოს, ნაცმოძრაობას და მის სატელიტებს პერსპექტივა არა აქვთ.

„კვირის პალიტრა“

კორნელი კაკაჩია
პოლიტოლოგი

„ქართულ ოცნებას“ 2020 წლის არჩევნებში, ფაქტობრივად, ახალი გუნდი დასჭირდება.

„ახალი თაობა“

გვანცა გიორგობიანი
მსახიობი



იმედი მაქვს, ჩვენი ინტერვიუ ბედნიერი აღმოჩნდება, დამიკავშირდებიან და სამსახურს შემომთავაზებენ. მეტყვიან, გვანცა, შენ გვჭირდები.

„სარკე“

პაატა თედიაშვილი
მომღერალი

საქართველოში არცერთი კონკურსი არ არის მიუკერძოებლობის გარეშე.

„სარკე“

მარინა ბერიძე
მუსიკოსი

70 წლის ასაკში მაქვს იმის ფუფუნება, არავის მივცე უფლება, ზემდგომი თანამდებობის პირებიდან ვინმემ რამე მიკარნახოს. მე ასეთი ვარ — ან გინდივარ მთელი ჩემი ხასიათით და ან — არა.

„სარკე“

ანჯელინა ჯოლი
მსახიობი



ახლა იმ სახალისო ეტაპზე ვარ, როცა საკუთარ თავს თავიდან ვპოულობ.

„სარკე“

პროფესიონალი მრბოლელისა და საავტომობილო ექსპერტის **მევლუდ მელაძის** საავტომობილო ცენტრ **„პრე-ტესტში“,** მის მიერვე შერჩეული მექანიკოსები გამართავენ თქვენს ავტომობილს და ჩაუტარებენ ტექნიკურ ინსპექტირებას.

«პრე-ტესტში» ჩვენ ვაგვარებთ გამონაბოლქვის (CO) პრობლემას ყველა ტიპის ავტომობილზე

გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მექანიკოსები ადგილზე მოაგვარებენ გამონაბოლქვთან დაკავშირებულ ყველა ხარვეზს. შეგვიძლია, თავად წავიყვანოთ ავტომობილი და აღმოვფხრათ როგორც გამონაბოლქვის, ისე სხვა ნებისმიერი პრობლემა, იქნება ეს მუხრუჭები, არეული ფარები, სავალი ნაწილი თუ სხვა. **სურვილის შემთხვევაში, სრულად გამართულ ავტომობილს თავადვე გავატარებთ ტექნიკურ ინსპექტირებას და ჩაგაბარებთ სრულყოფილს.**

25 დეკემბრის ჩათვლით აქციის ფარგლებში გამონაბოლქვზე (CO) შემოწმება უფასოა!

ჩვენი ტელეფონია: 568 680 840

ავჭალა, თბილისის შემოვლითი გზა №13, ზაჰესის ხიდიდან 2 კილომეტრში, „ავტოკლინიკის“ ტერიტორიაზე.

მამაკაცების გაჯანსაღების ცენტრი:

პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა (ავთვისებიანი), ხშირი და უნებლიე შარდვა, შეკავება-შეუკავებლობა, წვა, ქავილი, ტკივილი შარდვისას, ორად გაყოფილი შარდის ნაკადი. სოკოვან-ვენერიული ინფექციებისაგან სისხლის სრულად გაწმენდა. ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან სამუდამოდ გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აკვიატებები, დეპრესია, აგრესია), ტვინში სისხლმომარაგების, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა 22-წლიანი გამოცდილებით და საჭირო კვლევებით.

თბილისი, წერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6.
234-02-38, 577-29-37-41

უკვე საქართველოშიც!



ყველა საღებავის დანამატი, რომელიც „ნასამ“ შექმნა და სასწაულებს ახდენს!

ეკოლოგიურად სუფთა! ეკონომიური ნივთი!

ზაფხულში — სიგრილე და ზამთარში სითბო გარანტირებულია!

ძვალ-სახსართა პათოლოგიების ცენტრი:

კოქსართროზის, ოსტეოქონდროზის, ოსტეოპოროზის, რევმატოიდული ართროზის, ანკილოზიური სპონდილიტის, პოდაგრული ართრიტისა და პოლიართრიტისგან გათავისუფლება. დაზიანებული ხრტილისა და გაცვეთილი ძვლის სტრუქტურის აღდგენა, სითხის დაბალანსება სახსარში, ტკივილის, დაბუჟების და დაჭიმულობის მოხსნა. გაჯანსაღება საოპერაციო და უშედეგოდ ნაოპერაციები სახსრების, წონის დაკლებით თვეში 5-დან 20 კილოგრამამდე — დიეტის აკრძალვისა და ვარჯიშის გარეშე, მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკით, დიაგნოსტიკით, საუკეთესო შედეგებით.

თბილისი, წერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6.
247-58-83, 599-72-21-38

გირავდება სასწრაფოდ!

კერძო ეზოში 2-ოთახიანი იზოლირებული სახლი სოფელ დიღმის დასაწყისში 12 000 დოლარად.

592 40 22 35, 597 79 18 03

მაღაზია „ბუკვიცა“

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

დ.უზნაძის №15, ზ.ქურდიანის №2. 555-68-82-90, 574-73-46-96, 243-01-17

კვირგვინოსნები

სალომე ღვინიაშვილი
მოდელი, დიზაინერი

ტანსაცმელი ჯერ საკუთარ სხეულზე უნდა მოვიხდინოთ და მერე ვიფიქროთ, რა არის მოდური — ასეთია ცნობილი დიზაინერების მოსაზრება და მეც ამის მომხრე ვარ.

„კვირის პალიტრა“

ბექა ჩხაიძე
მომღერალი

მექალთანე კი, მაგრამ მოღალატე კაცის იმიჯი არ მქონდა. დღეს საყვარელ ქალთან ერთ ჭერქვეშ იმდენად ბედნიერი ვარ, აღარ მინდა იმ ჩემი ძველი შეცდომების გახსენება.

„თბილისელები“

სალომე ბაქრაძე
მომღერალი

სიამოვნებით გავმაღლდებოდი, დავიგრძელებდი ტანს.

„სარკე“

თეატრი

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
მარჯანიშვილის 8, ტელ: 295-59-66

24 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — ნიკოლოზ გოგოლი* **„შინელი“.** რეჟ. კონსტანტინე (კოკო) როინიშვილი.

25 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — ტენესი უილიამსი* **„ვარდის სვირინგი“.** რეჟ. გიორგი კავილაძე.

26 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — უილიამ შექსპირი* **„ჰამლეტი“.** რეჟ. ლევან წულაძე.

27 დეკემბერი, 20:00 *სხვენი — დავით კლდიაშვილი* **„დარისპანის გასაჭირი“.** რეჟ. გიორგი კავილაძე.

27 დეკემბერი, 20:00 *დიდი სცენა — ლევან წულაძე* **„ცუდი ბიჭები“.** რეჟ. ანი ხიდეშელი.

28 დეკემბერი, 20:00 *სხვენი — ჯერომ სელინჯერი* **„თამაში ჭვავის ყანაში“.** რეჟ. გიორგი კავილაძე.

29 დეკემბერი, 20:00 *სხვენი — კიტა ბუაჩიძე* **„მკაცრი ქალიშვილები“.** რეჟ. გოგი ქავთარაძე.

მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი
აღმაშენებლის გამზ. 182. ტელ: 234-80-90

24 დეკემბერი 20:00, 29 დეკემბერი, 19:00 — „იყო და არა იყო რა... ანუ საშობაო ზღაპარი“. რეჟ. დავით დოიაშვილი.

25, 26, 27, 28 დეკემბერი, 19:00 — „მერი პოპინსი“. რეჟ. დავით დოიაშვილი.

ნოდარ დუმბაძის სახელობის ცენტრალური საბავშვო თეატრი (მოზარდ მაყურებელთა)
ალმაშენებლის გამზირი 99/1 ტელ: 295-78-74

26 დეკემბერი, 19:00, 27, 28 დეკემბერი, 13:00, 16:00 *დიდი სცენა — ლევან გვაზავა* **„ალადინი“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.

27 დეკემბერი, 20:00 *მცირე სცენა — მამუკა სალუქვაძე* **„სიმარტოვე“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.

28 დეკემბერი, 19:00 *მცირე სცენა — ნილ საიმონი* **„მგზნებარე შეყვარებული“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.

29 დეკემბერი, 13:00, 16:00, 30 დეკემბერი, 16:00 *დიდი სცენა — გერმანული ხალხური ზღაპარი* **„ურჩხული და ლამაზმანი“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი
ალმაშენებლის გამზირი 164. ტელ: 234-28-99

26 დეკემბერი, 20:00 — *ლაშა ბუღაძე* **„7 პ. პ.“.** რეჟ. ზურაბ გეწაძე.

27 დეკემბერი, 20:00 — *რაფიელ ერისთავი* **„ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“.** *რეჟ. გიორგი მარგველაშვილი.*

28 დეკემბერი, 20:00 — *იან ტაატე* **„ხომ არ აფრენ?!“.** რეჟ. რუსუდან ბოლქვაძე.

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ვეკუას 8, ტელ: 262-59-73

24 დეკემბერი, 15:00, 17:00, 25 დეკემბერი, 14:00, 16:00, 18:00, 26 დეკემბერი, 14:00, 16:00, 27, 28, 29, 30, 31 დეკემბერი, 14:00 — *ერნს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანის მიხედვით* **„მაკნატუნა“.** რეჟ. ირაკლი გოგია.

28 დეკემბერი, 19:00 — *თუნჯერ ჯუჯენოღლუ* **„ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა“.** რეჟ. ირაკლი გოგია.

თავისუფალი თეატრი
რუსთაველის 2 ტელ: 298-58-21

23, 24, 25 დეკემბერი, 20:00 — *მარიამ ჯოლოგუას ბავშვთა და მოზარდთა თეატრ-სტუდია „ET-Cetera“-ს სპექტაკლი. ჰანს ქრისტიან ანდერსენის და ევგენი შვარცის მიხედვით* **„ლეგენდა თოვლის დედოფალზე“.**

26 დეკემბერი, 19:00 — *დათო ტურაშვილი* **„ჯინსების თაობა“.** რეჟ. დათო დოიაშვილი.

27 დეკემბერი, 19:00 — *მარია ლადოს იდეის მიხედვით* **„ღმერთო, დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანები“.** რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი, ნიკო გომელაური.

28 დეკემბერი, 19:00 — „2030 — დასაკარგავი არაფერი გვაქვს“. რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი.

28 დეკემბერი, 20:00 — *ლურჯი დარბაზი.* **„ორთა ბოდვა“.** რეჟ. ლაშა შეროზია.

29 დეკემბერი, 19:00 — „ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს“. რეჟ. მაია დობორჯგინიძე.

29 დეკემბერი, 20:00 — *ლურჯი დარბაზი.* **„ყვავილები ელჯერნონისთვის“.** რეჟ. დათო თურქიაშვილი.

ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 2. ტელ: 293-11-06

27, 28 დეკემბერი, 12:00, 15:00 — ჰანს ქრისტიან ანდერსენი **„თოვლის დედოფალი“.** რეჟ. ნიკა ჩიკვაიძე.

29 დეკემბერი, 12:00, 15:00 — *ალექსანდრ ტოლსტოის ზღაპრის მიხედვით* **„ბურატინო“.** რეჟ. გია კიტია.

30 დეკემბერი, 12:00, 15:00 — *რედიარდ კიპლინგი* **„მაუგლი“.** რეჟ. ვახტანგ ნიკოლავა.

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ალმაშენებლის მოედანი 1. ტელ: (0431) 24-55-41, 24-88-60

24 დეკემბერი, 19:00 — *ვ. ლივანოვი, ი. ენტინი* **„ბრემენელი მუსიკოსები“.** რეჟ. კახაბერ გოგოლაშვილი.

27 დეკემბერი, 19:00 — *ავქსენტი ცაგარელის პიესის მიხედვით* **„ჭკუისა მჭირს (ზნედაცემულნი)“.** რეჟ. გიგი ლორია.

28 დეკემბერი, 19:00 — *ჟერალდ სიბლეირასი* **„ქარი ქრის ვერხვებში“.** რეჟ. ნინო მაღლაკელიძე.

29 დეკემბერი, 19:00 — *ფლორიან ზელერი* **„სიმართლე“.** რეჟ. გიორგი შალუტაშვილი.

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ფიროსმანის 7. ტელ: (+995 341) 25-84-25

26 დეკემბერი, 17:00 — *ნინო სადღობელაშვილი* **„დაბადების დღე“.** რეჟ. სოსო ნემსაძე.

28, 29 დეკემბერი, 14:00 — *ნონა ხოსიშვილი, ედუარდ უგულავა* **„თბილი სახლი“.** რეჟ. სოსო ნემსაძე.

სამეფო უბნის თეატრი
აბესაძის 10 ტელ: 299-61-71

25, 27 დეკემბერი, 20:00 — *ჟან ჟენე* **„მოახლეები“.** რეჟ. ნიკა თავაძე.

თეატრი „ლიაუნი“
ჭავჭავაძის გამზირი 32. ტელ: 229-47-15

25, 26, 27, 28, 29 დეკემბერი, 18:00 — ჰანს ქრისტიან ანდერსენის მიხედვით **„თოვლის დედოფალი“.** რეჟ. კახაბერ შარტავა.

გორის გიორგი ერისთავის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ჭავჭავაძის გამზ. 24. ტელ: (+995 370) 27-33-06

25 დეკემბერი, 19:00 — *პოლიკარპე კაკაბაძე* **„ყვარყვარე“.** რეჟ. სანდრო ელოშვილი.

26 დეკემბერი, 19:00 — *ლაშა ბუღაძე* **„სადღეგრძელო“.** რეჟ. დავით ჩხარტიშვილი.

კინოთეატრი „გალერია“
რუსთაველის 2/4 ტელ: 2007 007

23, 24 დეკემბერი, 12:30, 15:45, 19:00, 22:15 *დარბაზი 1* — **„ვარსკვლავური ომები: სქაიუოლქერის აღზევება“.**

23, 24 დეკემბერი, 11:45 *დარბაზი 2* — **„ზოოპოლუსი“.**

23, 24 დეკემბერი, 14:00, 16:45, 19:30, 22:00 *დარბაზი 2* — **„ჯუმანჯი 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 12:00 *დარბაზი 3* — **„გაყინული“.**

23, 24 დეკემბერი, 14:30 *დარბაზი 3* — **„ზოოპოლუსი“.**

23, 24 დეკემბერი, 16:45 *დარბაზი 3* — **„მალეფისენტი 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 19:30 *დარბაზი 3* — **„ორი ნახვით შეყვარება 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 22:15 *დარბაზი 3* — **„ჯოკერი 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15 *დარბაზი 4* — **„გაყინული 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 21:45 *დარბაზი 4* — **„შავი შობა“.**

23, 24 დეკემბერი, 11:40, 14:14 *დარბაზი 5* — **„ვარსკვლავური ომები: სქაიუოლქერის აღზევება“.**

23, 24 დეკემბერი, 17:25, 22:15 *დარბაზი 5* — **„ორი ნახვით შეყვარება 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 20:05 *დარბაზი 5* — **„ქორწილების სეზონი 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 11:45, 14:00, 22:00 *დარბაზი 6* — **„ჯუმანჯი 2“.**

23, 24 დეკემბერი, 16:40 *დარბაზი 6* — **„ვარსკვლავური ომები: სქაიუოლქერის აღზევება“.**

23, 24 დეკემბერი, 19:45 *დარბაზი 6* — **„შავი შობა“.**

ცირკი
გმირთა მოედანი 1. ტელ: 293-58-61

28, 29 დეკემბერი, 13:00, 17:00, 30 დეკემბერი, 13:00 — თბილისის ცირკს 80 წელი შეუსრულდა! იუბილეს აღსანიშნავად თბილისს ეწვევა საუკეთესო საცირკო დასი! თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი სანახაობა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან: არგენტინელი თუთიყუშების შოუ, კოატების შოუ, ძაღლები, ცხენებზე მოჯირითეები, საჰაერო აკრობატები, ბალანსი ცილინდრებზე და სხვა ულამაზესი ნომრები.



მიხეილ ცაგარელი:
ინტერნეტი, სოციალური ქსელები და ზოდიაქოს ნიშნების თავისებურებანი

— ლომი რაშია დარწმუნებული, ვის შეუძლია, მის ინტერნეტ-ამალას შეუერთდეს ანდა ვის ამოშლის მეგობართა სიიდან? ქალწული რაზე დუმს ანდა რას არ დატოვებს უყურადღებოდ? სასწორი როგორ გრძნობს თავს სოციალურ ქსელებში, რა არის მისთვის აუცილებელი და რა შემოაქვს ვირტუალურ ურთიერთობებში? ღრიანკალი რას ვერ იტანს, რა არის მისთვის მთავარი და ვინ ძალუძს, შეიყვანოს შავ სიაში? მშვილდოსანი რაზე ხარჯავს მთელ თავის ძალებს და როგორ ზრუნავს თავის ვირტუალურ მეგობრებზე? თხის რქას რა ვერ წარმოუდგენია და რის საშუალებად თვლის სოციალურ ქსელებს? მერწყული რის დემონსტრირებას ახდენს ინტერნეტგვერდებზე, რისი გაზიარებაა მისთვის მნიშვნელოვანი? გულახდილი თევზები რას აქვეყნებენ, სიამოვნებით რას ათვალიერებენ და რატომ უყვართ მათ ინტერნეტი განსაკუთრებით? — ამ საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ იმ განსაკუთრებული თავისებურებების აღნიშვნა, რომელიც, ზოგადად, ახასიათებთ ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნის წარმომადგენლებს ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების მიმართ...

— 5. **ლომს** ძალიან უყვარს სოციალური ქსელი და გასაკვირიც არაფერია, ვინაიდან ამ ნიშნის წარმომადგენელი ჭეშმარიტად ორატორია და არასოდეს გაუშვებს ხელიდან ხელსაყრელ მომენტს, რათა საკუთარი თავი წარმოაჩინოს. 24 საათის განმავლობაში შეასრულოს ცხოვრებისეული მისია, ავიდეს ტრიბუნაზე, იქადაგოს ჭეშმარიტ ფასეულობებზე, გზააცდენილნი კი დამოძღვროს და გზა მიუთითოს. **ლომი** დარწმუნებულია საკუთარ თავსა და საკუთარი შეხედულებების ჭეშმარიტებაში. იგი არამარტო საკუთარ გვერდზე გამოთქვამს აზრს, არამედ კომენტარს აკეთებს სხვათა გამონათქვამებზეც. მას უამრავი ინტერნეტ-მეგობარი ჰყავს. მის აზრებსა და პოსტებს ვინც მხარს დაუჭერს და მოიწონებს, საშუალება ეძლევა, ზოდიაქოთა მეფის ამალას შეუერთდეს. ნეგატიური კომენტარისა და კრიტიკის შემთხვევაში კი ლომი მას მარტივად ამოშლის მეგობართა სიიდან.

6. **ქალწულს** სოციალური ქსელები უყვარს. ის აქ სხვა ადამიანებზე დაკვირვებას ახდენს. სინდისის გარეშე შეუძლია, აკრიტიკოს, იხუმროს და ჩაატაროს ექსპერიმენტები. იგი საკუთარ პირად ცხოვრებაზე სიტყვასაც კი არ დაძრავს, მაგრამ სხვათა შესახებ რაიმე საინტერესოს უყურადღებოდ არ დატოვებს. **ქალწულს** არ უყვარს, როცა მას აკრიტიკებენ, განიხილავენ. ახალ ფოტოებსაც შედარებით იშვიათად აქვეყნებს. ზედმეტ დროს რაიმე განსაკუთრებულის მოფიქრებაზე არ ხარჯავს და, თუ საშუალება ეძლევა, მარტივად აქვეყნებს სხვების მოწონებულ აზრებს, თავად წერა დიდად არ უყვარს, მაგრამ სხვისი შემოქმედების კომენტარსა და განხილვაზე უარს არ ამბობს. თუ ქალწულის ნიშნის წარმომადგენელთან არ გსურს უსიამოვნება, ჯობს, არ მიუთითო შეცდომებზე და არ უწოდო არაკომპეტენტური. ამას არასოდეს გაპატიებს.

7. **სასწორი** კი სოციალურ ქსელში თავს ისე გრძნობს, როგორც თევზი წყალში. იგი ყველას უყვარს. მას დადებით კომენტარებს სწერენ და მის ფოტოებსაც დადებითად აფასებენ. თავად **სასწორიც** არანაკლებ აქტიურობს. ყველა სურათსა და პოსტს ათვალიერებს. ბევრთან ურთიერთობს და საუბრობს. ინტერნეტის მეშვეობით ის ისვენებს, დროს მხიარულად ატარებს და სიახლეებს იგებს. **სასწორისათვის** აუცილებელი არ არის ონლაინმეგობრებთან თუ ნაცნობებთან პირადი შეხვედრა, რადგან თვლის, რომ ინტერნეტით დამყარებული ურთიერთობაც საკმაოდ მჭიდრო და მყარია. შეიძლება ითქვას, რომ **სასწორთა** გარეშე სოციალური ქსელები ბევრად უფრო მოსაწყენი და ერთფეროვანი იქნებოდა, რამეთუ მათ თავიანთი ოპტიმიზმითა და დიპლომატიურობით მეტი სიხარული და სიმშვიდე შემოაქვთ ვირტუალურ ურთიერთობებში.

8. **ღრიანკალი,** მოგეხსენებათ, რეალურ ყოფაცხოვრებაში განსაკუთრებული სიკეთე-ლოიალობით არ გამოირჩევა და სოციალურ ქსელებშიც თავს შესაბამისად ავლენს. იგი შეწინააღმდეგებასა და კრიტიკას ვერ იტანს, ამიტომ მისი პოსტების უარყოფითად შემფასებლებს სწრაფადვე შლის მეგობართა სიიდან, ანდა, სულაც შავ სიაში შეჰყავს და ამას სრულებით არ განიცდის. ამასთან, **ღრიანკალისთვის** არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს, თუ როგორ იქცევიან სოციალურ ქსელებში სხვები, რა პრინციპებით ხელმძღვანელობენ, რა კრიტერიუმებით მსჯელობენ. მისთვის მთავარია, თავად იგრძნოს თავი კომფორტულად და ნერვები არავინ მოუშალოს წვრილმანთა გამო.

9. **მშვილდოსანი** მთელ მსოფლიოში მშვიდობისათვის მებრძოლია და არც სოციალურ ქსელებში ივიწყებს ამ ნათელ და კეთილშობილურ მისიას. იგი უსამართლობის ან ადამიანთა შორის დაპირისპირების შემჩნევისას მაშინვე შეეცდება, სუსტი დაიცვას და მოძალადე დასაჯოს. ის ჭეშმარიტად შემოქმედია, რომელიც მთელ ძალებს დახარჯავს იმაზე, რომ ყველას ერთმანეთი უყვარდეთ, პატივს სცემდნენ და მეგობრობდნენ. ვერ იტანს სხვათა ჩხუბსა და კინკლაობას. სურათებსა და პოსტებს ხშირად აქვეყნებს და ამითაც ცდილობს, ვირტუალური მეგობრების ინტელექტი აამაღლოს ანდა რაიმე საქმეში დახმარება გაუწიოს.

10. **თხის რქა** კი სოციალური ქსელების მიმართ საკმაოდ გულგრილია და საკუთარ გვერდს იმიტომ ეწვევა, რომ ცოტაოდენი თავისუფალი დრო დარჩა. მას ვერ წარმოუდგენია, თუ რატომ არის პოპულარული სოციალური ქსელები, რატომ არის ჩართული ამდენი ხალხი, რატომ იღებენ სელფებს ან წერენ პირად ცხოვრებისეულ მიღწევებზე. **თხის რქა** საუკეთესო მეგობრის პოსტებს ან ფოტოს იშვიათად იწონებს. მას არც საკუთარი ფოტოების დემონსტრირება უყვარს. დიდად არც წერა იტაცებს, ამიტომაც მისი ნაწერი ლაკონიურია, კონკრეტულია და რაიმე ინფორმაციის გადაცემის საშუალებას წარმოადგენს.

11. **მერწყულს** ინტერნეტგვერდის მაგივრად აქვს მთელი ალბომი და პეიზაჟები. იგი საკმაოდ დიდ დროს ატარებს როგორც სოციალურ ქსელთან, ისე ინტერნეტთან, რადგან ამგვარად ინფორმაციას იღებს, ურთიერთობას და საკუთარი თავისა და შემოქმედების დემონსტრირებას ახდენს. მისი ფოტოები საკმაოდ მრავალფეროვანია, ხოლო პოსტები იშვიათი, თუმცა, ემოციურია. **მერწყულისთვის** მნიშვნელოვანია არა იმდენად საკუთარი მიღწევებისა და რეიტინგული ფოტოების დემონსტრირება, არამედ პეიზაჟების, მუსიკის, ნახატების მეშვეობით საკუთარი ნაფიქრისა თუ განცდილის, უფრო ხშირად კი გაოცებისა და დადებითი ემოციების გაზიარება.

12. **თევზები** კი გარშემომყოფებს არაფერს უმალავენ, ამიტომაც სოციალურ ქსელში ყველაფერს ყვებიან და აჩვენებენ, რითაც განგებამ დააჯილდოვა. აქვეყნებენ სურათებს, მოსაზრებებს. ცდილობენ, საკუთარი ემოციები გარშემომყოფებს გაუზიარონ, განსაკუთრებით მაშინ თუ ეს დადებითი ემოციებია. გარდა ამისა, საკმაოდ ცნობისმოყვარენი არიან. დიდი სიამოვნებით ათვალიერებენ, კითხულობენ, იწონებენ და კომენტარს არ იშურებენ სხვათა გვერდებისათვის. **თევზები** რეალურ სამყაროშიც ნაწილობრივ ვირტუალურ, გამოგონილ, ოცნებებით აღსავსე ცხოვრებას ეწევიან, ამიტომ მათ ინტერნეტი განსაკუთრებით უყვართ. **თევზებს** მხოლოდ კომპიუტერის, ტელეფონის მწყობრიდან გამოსვლა ან ელექტროენერგიის გათიშვა თუ აიძულებთ, დროებით ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებზე უარი თქვან და რეალური ცხოვრებით დატკბნენ.

რუბრიკას უძღვება
მარინე მერკვილაძე

23–29 დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
თუ ხელსაყრელ მომენტს გამოიყენებთ და თქვენს იდეებს საჭირო ადამიანებს სწორად მიაწვდით, კარიერაში დიდ და მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამთ. ყურადღებით იყავით საბუთების გაფორმებისას, რადგან შეცდომის გამოსწორება გაგიჭირდებათ. ეს კვირა ხელს არ უწყობს მოგზაურობას, სამაგიეროდ, კარგია გეგმების შესადგენად და მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის. კარგი პერიოდია იმიჯის შესაცვლელად და კოსმეტიკური პროცედურებისთვისაც.

კურო (21.04-20.05)
მატერიალური მდგომარეობით უკმაყოფილება ფარული ქმედებებისგან გიბიძგებთ. ყოველი ახალი ძნელი მისაღწევი იქნება. სასიყვარულო კავშირი ტრანსფორმაციას საჭიროებს. ბევრ დროს წაგართმევთ პირადი საქმეები, შეხვედრა-მოლაპარაკებები, ხელშეკრულების დადებისას ყველა დეტალი შეამოწმეთ, უცხოელთან, შესაძლოა, სასიყვარულო ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდეთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
ერთდროულად ბევრი საქმის შესრულება მოგიწევთ. ახალ მეთოდებს ნუ გამოიყენებთ, რათა გარშემომყოფნი არ გადაიმტეროთ. თუ კრიზისული პერიოდის გვერდის ავლას შეძლებთ, თქვენს კარიერას არაფერი დაემუქრება. გარისკვასა და გარშემომყოფთა მოტყუებას მოერიდეთ. სასიყვარულო-საოჯახო ფრონტზე მოსალოდნელია არაერთაზროვანი მოვლენები. კარგი პერიოდია მოგზაურობისთვის.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ცხოვრებისეული გეგმების შეცვლით მომავლის იმედი გაგიძლიერდებათ. სწრაფად და წარმატებით დაასრულებთ პროექტებს. თუმცა, უხეშობამ და ფინანსური კეთილდღეობისკენ ლტოლვამ, შესაძლოა, ავტორიტეტი დაგიქვეითოთ. საბუთები და ოფიციალური დოკუმენტაცია მეტ ყურადღებას ითხოვს. სიყვარულის სფეროში შესაძლოა, არასასიამოვნო შეგრძნება გაჩნდეს, რაც შინაგან დაძაბულობას გაზრდის და ჯანმრთელობაზეც აისახება.

ლომი (23.07-23.08)
ენერგიული ქმედებების პერიოდია. ახალი ნაცნობები და შეხვედრები თქვენს ყოფას გაალამაზებს, მაგრამ გარშემომყოფთა პრობლემების მოსმენაზე დროს ნუ დახარჯავთ და ხარჯიც მინიმუმამდე შეამცირეთ. ფინანსურ-ქონებრივ საკითხთან დაკავშირებით, შესაძლოა, საბუთებთან მუშაობა მოგიწიოთ. სიფრთხილე და ყურადღება ტრავმასა და ავადმყოფობას აგაცილებთ.

ქალწული (24.08-23.09)
ენერგოპოტენციალი ზრდას დაიწყებს. კარიერული ცვლილებები ხელმძღვანელ პირებზე იქნება დამოკიდებული. ფულის ფლანგვასა და ახალ სპონტანურ შენაძენს მოერიდეთ. ბევრი გადაადგილებები და კონტაქტები დამღლელი, მაგრამ სიხარულის მომგვრელი იქნება. უცხოეთში გამგზავრების ალბათობა იმატებს. საქმიან თუ სასიყვარულო პარტნიორებთან ურთიერთობის შესანარჩუნებლად, ეცადეთ, მათი აზრი გაითვალისწინოთ.

სასწორი (24.09-22.10)
ოჯახში ჰარმონიის რღვევა შიშების საბაბი იქნება, ამიტომ ეცადეთ, სტაბილურობა შეინარჩუნოთ. გამოიყენეთ ეს კვირა სამსახურში მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და პოზიციის გასამყარებლად. განათლებულ და ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრები მნიშვნელოვან ცოდნას შეგმატებთ. ახალი საქმე და წამოწყებანი დამატებით შემოსავალს გიქადით. მოგზაურობას, შესაძლოა, გლობალური ცვლილებები მოჰყვეს.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ახალი საქმის დაწყების სურვილი დიდია, თუმცა, შესაძლოა, ახლობლების მხრიდან წინააღმდეგობას წააწყდეთ. დაძაბული სიტუაციის გარკვევისას ინტუიცია გიკარნახებთ, როდის გარისკოთ ანდა როდის გამოიჩინოთ სიფრთხილე. მშობლებთან ურთიერთობას მეტი დრო დაუთმეთ. უძრავი ქონების შეძენა წარმატებული იქნება. ჯანმრთელობა მყარი გაქვთ, რაც ფიზიკური შრომის დროს ამტანს გაგხდით.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
ფინანსურ საკითხთა მოგვარება ბევრ დროს და ენერგიას წაგართმევთ. თანამოაზრეებთან შეხვედრა თავდაჯერებას გაგიძლიერებთ. მოგზაურობა, ჯობს გადადოთ. საქმეში წარმატებისათვის აუცილებელი იქნება დამატებითი ცოდნის მიღება. ავანტიურასა და ფარულ ქმედებებს მოერიდეთ. მეუღლესთან ან პარტნიორთან ურთიერთობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეძლებთ მისი ინტერესის დაკმაყოფილებას. მოგზაურობისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
ინტუიციას უსმინეთ და ეცადეთ, კონფლიქტს თავი აარიდოთ, განსაკუთრებით ბავშვებთან და შეყვარებულთან. ეცადეთ, ოჯახსა და სასიყვარულო ურთიერთობაში ჰარმონია შეინარჩუნოთ. მატერიალური მდგომარეობა დამოკიდებული იქნება ადრე აღებული სამუშაოს დროულად შესრულებაზე. კარგი პერიოდია მოგზაურობისთვის, ახალი კავშირების დასამყარებლად და ცოდნის გასაღრმავებლად. ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად სპორტს მეტი დრო დაუთმეთ.

მერწყული (20.01-18.02)
ეს პერიოდი ხელს შეუწყობს კვალიფიკაციის ამაღლებას. გაზრდილი ინტელექტუალური შესაძლებლობები კარიერულ აღმასვლას გიქადით. კოლეგებთან ჰარმონიული ურთიერთობა თქვენს მდგომარეობას უფრო გაამყარებს. ნუ გარისკავთ და ფინანსებიც წესრიგში იქონიეთ. მშობლებსა და საყვარელ ადამიანს მეტი დრო დაუთმეთ. მოგზაურობისას კი მეტი სიფრთხილე გმართებთ.

თევზები (19.02-20.03)
ენერგიულობა, ვნებიანობა და სიყვარულის მოთხოვნილება გაიზრდება. მოჩვენებითი სიმშვიდის მიღმა, კი, შესაძლოა, აგრესია და უკმაყოფილება იმალებოდეს. ეცადეთ, ფული ხელმომჭირნედ ხარჯოთ. განსაკუთრებით აზარტულ თამაშებს მოერიდეთ. სწავლის გაგრძელება წარმატებული იქნება. უცხო ენის შესწავლა გაგიადვილდებათ. ეცადეთ, საყვარელი ადამიანის მიმართ მომთხოვნი არ იყოთ, რათა მისგან კრიტიკა არ დაიმსახუროთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 23,24,27 და 29 დეკემბერი

12 დეკემბერი – სავსემთვარეობა;
26 დეკემბერი – ახალმთვარეობა, მზის დაბნელება.

მამაკაცებისათვის:

პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა, ხშირი შარდვა, შარდის შეკავება-შეუკავებლობა, უნებლიე შარდვა, წვა-ტკივილი შარდვისას, სოკოვან-ვენერიული დაავადებებისაგან სრულად გათავისუფლება. ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აგრესია), ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა მცენარეული საშუალებებით, უკუჩვენების გარეშე, გარანტიით.

ალმაშენებლის 154, „მწვანე ოფისი“, 595 129-129, 218-46-08 ექიმი ინგა

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

23 დეკემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.45 საათზე, ჩადის 24 დეკემბერს 16.45 **საათზე.** მთვარე გადაინაცვლებს (03.17) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 06.31 საათზე, ჩადის 05.12 საათზე (მთვარის 26-ე დღე იწყება 03.45 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.00 საათიდან 03.00 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს დაიწყეთ რაიმე ახალი საქმე. შესაძლებელია საჭირო ინფორმაციის მოძიება, მოვლენებში უკეთ გარკვევა. მაღალია გაციების (მათ შორის, ყურის ანთების) ალბათობა. არ არის სასურველი გარისკვა და სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება. კარგია დღეს ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, შემოქმედებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, მოგზაურობისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ზურმუხტი, მარგალიტი, ონიქსი. **პოზიტიური** დღეა ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

24 დეკემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.46 საათზე, ჩადის 16.44 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 17.00 საათზე, ჩადის 25 დეკემბერს 06.14 საათზე (მთვარის 27-ე დღე იწყება 04.58 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 19.48 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ემოციები და საფულე აკონტროლეთ, სიმშვიდე დაიცავით. თავაზიანობა გამოავლინეთ, რითაც შეუერთდებით სიყვარულის კოსმოსურ ენერგეტიკულ ველს. სასიკეთოა ლოცვა. კარგი დღეა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, ვაჭრობისთვის. მაღალია გაციების ალბათობა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, კუჭი, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, გიშერი, ქრიზოპრაზი, ზურმუხტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

25 დეკემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.47 საათზე, ჩადის 16.43 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (12.45) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 17.32 საათზე, ჩადის 26 დეკემბერს 07.18 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 06.14 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 12.46 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს თუ ერთადერთ სწორ გზას იპოვით პრობლემის მოგვარებისთვის, ტრიუმფატორი გახდებით. ეცადეთ, საქმეებისა და მოვლენების დეტალებში გაერკვეთ. ცდუნებებს ნუ აჰყვებით. ახლობლებთან ურთიერთობისას ემოციები აკონტროლეთ, კარგი დღეა სახლის დალაგება-დასუფთავებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, მოგზაურობისთვის, ვაჭრობისთვის, საკომუნიკაციო საშუალებების შესაძენად. არ არის სასურველი რემონტის დაწყება, ქორწინება, თმის შეჭრა-შეღებვა. მაღალია გაციების ალბათობა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** აქატი, ტოპაზი, ნეფრიტი, ჟადეიტი, სერდოლიკი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

26 დეკემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.48 საათზე, ჩადის 16.42 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 18.11 საათზე, ჩადის 27 დეკემბერს 08.22 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 07.24 საათზე. **ახალმთვარეობაა, მზის დაბნელება.** მთვარის I დღე იწყება 19.06 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა.** მძიმე ენერგეტიკული დღეა. არ არის სასურველი გარისკვა, ემოციების გამოვლენა, ქორწინება, ფინანსური გარიგება. ეცადეთ, დღე მშვიდად გაატაროთ. უჰაერო სივრცეში ყოფნას მოერიდეთ. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, სარდიონი, აკვამარინი, ლაბრადორიტი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

27 დეკემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.49 საათზე, ჩადის 16.41 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (20.14) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 18.56 საათზე, ჩადის 28 დეკემბერს 09.26 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 08.36 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 15.40 საათიდან 20.15 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ, მაღალია ილუზიებისა და მოტყუების ალბათობა. ყველაფერი შეამოწმეთ. დღეს, ხვალ და ზეგ შეამცირეთ კონტაქტები, სიმშვიდე და სტაბილურობა დაიცავით, არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. მაღალია ჭორების, ინტრიგების, ქურდობის ალბათობა. კარგი დღეს საკანცელარიო ნივთების შესაძენად, სწავლისთვის, მიმოწერისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, რეკლამისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები, კუჭი. **ქვები:** ტოპაზი, ამაზონიტი, ჰელიოტროპი, ლაბრადორიტი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

28 დეკემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.57 საათზე, ჩადის 16.40 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 19.50 საათზე, ჩადის 29 დეკემბერს 10.26 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 09.43 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** კარგია სახლში ახლობლებთან ურთიერთობა და დასვენება, შემოქმედება, ვაჭრობა. ხელი შეეწყობა საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენას, კბილების მკურნალობას. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა. საბუთები ხელმოწერამდე კარგად შეამოწმეთ. კარგი დღეა ბავშვის ჩასახვისთვის, ფიტოთერაპიული მკურნალობისთვის, იატაკის დასაგებად, ხალხური რეწვისთვის, საოჯახო-სანათესავო ურთიერთობისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, რაუხტოპაზი,. ყვითელი იასპი, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

29 დეკემბერი, კვირა

მზე იმყოფება თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 06.52 საათზე, ჩადის 16.39 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 20.51 საათზე, ჩადის 30 დეკემბერს 11.21 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 10.43 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 23.14 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს აკონტროლეთ ზედმეტი ემოციები, ხასიათცვალებადობა, ეჭვიანობა. კარგი დღეა ახლობლებთან ურთიერთობისთვის, ტრადიციებში ჩაღრმავებისთვის, შემოქმედებისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, აქატი, რაუხტოპაზი, ამეთვისტო, მწვანე იასპი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

ტატა! ბაბუ, გილოცავ დაბადების დღეს, მადლობა ღმერთს, რომ არსებობდი ჩემს ცხოვრებაში და სიბერის წლებს მილამაზებდი!

ტატა რევიშვილი

ჩვენო ანგელოზო, 29 დეკემბერი შენი დაბადების დღეა. რომ არა ის ტრაგიკული წამი, რომელმაც შენი სიცოცხლე დაუნდობლად წაგვართვა, **11 წელი შეგისრულდებოდა.** მას შემდეგ ეს დღე, ჩვენთვის რომ დღესასწაული იყო, სამუდამოდ მწუხარებად გვექცა და ახალი წელიც, შენი დაბადების დღის მერე, ახალი იმედებით რომ ვხვდებოდით — სევდად და ცრემლად. მეუბნებიან, ქრისტიანი კაცი ხარ, გარდაცვლილის სულს გლოვით ნუ აწუხებო, მაგრამ თავს ვერ ვერევი, დარდს ვერ ვემალები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საბავშვო დღესასწაულებია და ჟრიამული მესმის. **ახალი წელი მოდის, შენი გამწარებული ბაბუ ვდგავარ ნაძვის ხის სათამაშოებთან და ვფიქრობ შენს დაბადების დღეზე. რამდენ საჩუქრებს ვიყიდდით, როგორ გაგახარებდი, დედასთან ერთად როგორ გააწყობდი სუფრას, სადღესასწაულო ტორტზე როგორ ჩააქრობდი 11 სანთელს და ნუგბარს მეგობრებს გაუნაწილებდი.** მერე ყველა ერთად მოვრთავდით ახალი წლის ნაძვის ხეს. ეს ბედნიერება გაქრა ჩემი ცხოვრებიდან, ნუგეშად დამრჩა მოგონება და იმ ტაძარში ლოცვის იმედი, წმინდა ნიკოლოზის სახელზე შენი მშობლები საკუთარი ხელით რომ აშენებენ.

ჩვენო ანგელოზო, 11 წლის ფერიავ, შენი ხსოვნა სამარადჟამოდ დარჩება, წლები ვერ მოგერევა, დრო ვერ შეეხება შენს ბავშვურ სახეს, შენს წმინდა სულს. მათ რიცხვში ხარ, ვინც სამუდამოდ ახალგაზრდა დარჩა — მითხრეს, ეს რჩეულთა ხვედრიაო და მეც მჯერა, რომ ასეა. მოვალთ შენს სამუდამო განსასვენებელთან, შენთან ერთად გატარებულ 9 წელს გავიხსენებთ, შენს დაბადებას, შენს პირველ ტირილს და სიცილს, პირველ ნაბიჯს, პირველ სიტყვას... ბერიკაცი ვარ, რამდენ გათენებას შევესწრები, არ ვიცი, მაგრამ ასე მგონია, როცა შენს დაბადების დღეზე შენი ახალგაზრდა მშობლები ასაკზე მომატებულ წლებს დაითვლიან, შენი ლამაზი სული იზეიმებს, მერე ჩაიღიმებს და ისევ იმ 9 წლის ანგელოზად დარჩება, როცა ცად აფრინდა — მარად ბავშვი და უმანკო.

შენი ნუკრი ბაბუა — რევიშვილი

საეკლესიო კალენდარი

✝ 23 დეკემბერი. ორშაბათი. **მოწამისა მეფისა ვახტანგ მესამისა, წმინდა მეფის დემეტრე თავდადებულის ძისა;** მოწამეთა: მინასი, ერმოგენისა და ევგრაფისა; მოწამისა გემელი პაფლაგონიელისა; ფირსისა თომასი; ნეტართა: იოანესი და მშობელთა მისთა: სტეფანესი და ანგელინასი, სერბეთის მთავართა; იოასაფისა, ბელგოროდელი ეპისკოპოსისა.

✝ 24 დეკემბერი. სამშაბათი. **ხსენება ყოველთა წმიდათა საქართველოში წამებულთა და ღირსთა მამათა და დედათა;** ღირსისა დანიელ მესვეტისა; მოწამისა მირაქსისა; მოწამეთა აკეფსესი და აითალასი; ღირსისა ლუკა მესვეტისა.

✝ 25 დეკემბერი. ოთხშაბათი. სპირიდონისა, ტრიმიფუნტელი ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა; ღირსმოწამისა იოანესი, ზედაზნის წინამძღვრისა, სარკინოზთაგან წამებულისა; მღვდელმოწამისა ალექსანდრესი, იერუსალიმელი ეპისკოპოსისა; მოწამისა სინეზისა (თეიმურაზისა).

✝ 26 დეკემბერი. ხუთშაბათი. მოწამეთა: ევსტრატისა, ავქსენტისა, ევგენისა, მანდარისა და ორესტისა; ქალწულმოწამისა ლუკიასი; ღირსისა არსენ ლატრელისა.

✝ 27 დეკემბერი. პარასკევი. მოწამეთა: თვირსოსი, ლევკიოსისა და კალინიკესი; მოწამეთა: ფილიმონისა, აპოლონისა, არიანესი და თეოტიქესი.

✝ 28 დეკემბერი. შაბათი. **წმიდათა მამამთავართა კვირიაკე.** მღვდელმოწამისა ელევთერისა და დედისა მისისა მოწამისა ანთიასი და მოწამისა კორივი ეპარქოსისა; ღირსისა პავლე ლატრიელისა; მოწამისა ელევთერისა; ღირსისა პარდოს განდეგილისა.

24 დეკემბერი - ხსენება ყოველთა წმიდათა საქართველოში წამებულთა და ღირსთა მამათა და დედათა

✝ 29 დეკემბერი. კვირა. წინასწარმეტყველისა ანგიასი; მოწამისა მამისა მარინისა; მოდესტისა, იერუსალიმელი პატრიარქისა; ნეტარისა თეოფანია დედოფლისა.

მამაკაცების საყურადღებოდ!

თუ თქვენ გაწუხებთ პოტენციის დაქვეითება ან სხვა მამაკაცური პრობლემები — ჩვენთან თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში უახლესი მეთოდით ხდება ამ პრობლემების მკურნალობა.

ჩვენთან არსებული აპარატ **BTL Shockwave therapy**-ის გამოყენებით ძალიან მაღალეფექტურად ხდება შედეგის მიღწევა დაავადებების მკურნალობისას:

1. მამაკაცური პოტენციის დაქვეითება (ერექციული დისფუნქცია);
2. ქრონიკული პროსტატიტები; 3. პეირონის დაავადება (სასქესო ასოს გამრუდება).

ყოველგვარი ოპერაციული ჩარევისა და მედიკამენტოზური თერაპიის გარეშე, სპეციალიზირებული აპარატის მეშვეობით დარტყმითი ტალღებით ხდება დახშული სისხლძარღვებისა და დაზიანებული ქსოვილების აღდგენა. ჩვენ გთავაზობთ არა ერთჯერად დახმარებას, არამედ სრულ განკურნებას. 7–8 პროცედურის შემდეგ შედეგი გასაოცარია!!!

ქ.თბილისი, გორგასლის № 9 (აბანოთუბანი). სამუშაო საათები 10:00–დან 22:00–მდე.

032 243 90 90, 595–090–033

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

[illegible]

[illegible]

ერთხმიანი ვოკალური ნაწარმოები	მდინარე უკრაინაში	ფრანგი ფეხბურთელი	ყალმუხეთის დედაქალაქი	საუბარი ორ პირს შორის	რძის პროდუქტი	ამაღლებული ტონით ნათქვამი გრძელი რეპლიკა	მდინარის ქვიანი ნაპირი	იაკობ გოგებაშვილის მშობლიური სოფელი
ბერძნულ მითოსში: კრეტის მეფის მინოსის ასული	ჯილდო შეჯიბრებაში გამარჯვებისთვის	ბიბლიური წინასწარმეტყველი	რისამე განვითარების საფეხური	მეცნიერება აზროვნების ფორმების შესახებ	D ვიტამინის ნაკლებობით გამოწვეული ბავშვთა დაავადება	იგივეა, რაც რადიო-ლოკატორი	ორი უღელი ხარ-კამეჩი	ქართული ანბანის პირველი ასო

მალხაზ კოხრეიძე და „ბესტი ჯგუფი“ გთავაზობთ

+995 32 242 44 11

არნახულად გამძლე და უცვეთი იატაკი ყველა ტიპის მშენებლობაში!

595 18 09 09

ბევრი არ იფიქრო! დროზე გადაწყვიტე!

თარაზულად: 3. ფულის ერთეული გვატემალაში; 9. ზღვის სარეწაო თევზი; 10. გერმანიის სახელმწიფო; 11. ნარკოტიკული ნივთიერება; 12. წყვილთა ესპანური ცეკვა; 15. ფინური აბანო; 16. დიდი მახრჩობელა გველი; 19. რადიოს ან ტელევიზიის მუშაკი, რომელიც მიკროფონთან კითხულობს ტექსტს; 20. ფრანგული ყურძნის ჯიში; 22. სითბოს რაოდენობის საზომი ერთეული; 23. სამცხის მმართველთა საგვარეულო წოდებულება; 27. მაღალყელიანი კალოში; 28. ოხუნჯი, ხუმარა; 31. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქი; 32. ბედი, იღბალი; 34. ამბის მომტანი, შიკრიკი; 35. ამა თუ იმ ენის რომელიმე კილოზე უფრო მცირე ერთეული; 39. ირმის, შვლის ნაშიერი; 40. ბატკნის მოგების დრო; 42. თქმულება; 43. კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაცია; 45. წუნი, ნაკლი, ხარვეზი; 46. ძველი დროის საფლავი, სასაფლაო; 47. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი შარლ დე...; 48. ჩრდილოეთ ამერიკული ირმების საერთო სახელწოდება.

შვეულად: 1. თურქული ტექნიკის ფირმა; 2. „ორსული“ პირუტყვი; 3. ტუზი ბანქოში; 4. უნგრული ღვინო; 5. მიმღებისთვის ფულის გაგზავნის შეტყობინება; 6. თვალის ფერადი გარსი; 7. მეტსახელი; 8. თბილისის საფეხბურთო კლუბი; 12. ქართველი მომღერალი ქალი; 13. ხელზე მოსამსახურე მამაკაცი; 14. რისამე დედააზრი, შინაარსი; 16. მთის წაწვეტებული მწვერვალი; 17. შავი, სამგლოვიარო ფერი; 18. სამაგიდო თამაში კამათლებით; 20. ინგლისური ლუდხანა; 21. ნატვრის სიტყვა; 24. თევზის სახეობა; 25. ყვავილის ცენტრალური ნაწილი; 26. მოკლე, უვადო ხმალი; 28. ნოეს ერთ-ერთი ვაჟი (ბიბლ.); 29. იტალიის საფეხბურთო კლუბი; 30. ამერიკული კინორეჟისორი; 32. ვერცხლის მონეტა ძველ საბერძნეთში; 33. ფილმი მადონას მონაწილეობით; 35. ბერძენი საოპერო მომღერალი ქალი; 36. აღვირის ნაწილი; 37. მოხდენილი აღნაგობის ადამიანი; 38. ფრანგი მსახიობი ქალი; 40. „საგვირგვინე“ მცენარე; 41. პოეტის ნაწარმოები; 43. პორტუგალიელი ფეხბურთელი; 44. კვამლი.



სამშობიარო სახლი და პედიატრიული საავადმყოფო

იმედის კლინიკა

თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა

imediclinic.com

სამშობიარო: 032 229-56-50

პედიატრიული კლინიკა: 032 223-85-80

პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

თარაზულად: 3. კეტსალი; 9. კეფალი; 10. რაიხი; 11. კოკაინი; 12. ბოლერო; 15. საუნა; 16. პითონი; 19. დიქტორი; 20. პინო; 22. კალორია; 23. ათაბაგი; 27. ბოტი; 28. ქილიკი; 31. პრეტორია; 32. სვე; 34. მაცნე; 35. კილოკავი; 39. ნუკრი; 40. დოლი; 42. ლეგენდა; 43. ფიბა; 45. დეფექტი; 46. სამარხი; 47. გოლი; 48. კარიბუ.

შვეულად: 1. ბეკო; 2. მაკე; 3. კიკო; 4. ტოკაი; 5. ავიზო; 6. ირისი; 7. თიკუნი; 8. დინამო; 12. ბედია; 13. ლაქია; 14. რაობა; 16. პიკი; 17. თალხი; 18. ნარდი; 20. პაბი; 21. ნეტავ; 24. თართი; 25. ბუტკო; 26. გორდა; 28. ქამი; 29. ლაციო; 30. კოენი; 32. სიკლი; 33. ევიტა; 35. კალასი; 36. ლაგამი; 37, კენარი; 38. ვლადი; 40. დაფნა; 41. ლექსი; 43. ფიგუ; 44. ბოლო.

კროსვორდის პასუხები

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2019 წლის 23-29 დეკემბერი №51 (1308)

გამოდის ორშაბათობით

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. ნებისმიერი კონტრმოტივაცია ძალაშია ნომრის გამოსვლიდან 7 დღის მანძილზე. მიიღება და რედაქციის საკუთრებაში რჩება მაქსიმუმ 3-4-გვერდიანი კორესპონდენცია, რომლის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

ჩვენი პარტნიორია ერთადერთი ქართული გამოცემა ამერიკაში

www. mamuli.com ● mamuliusa@gmail.com

ISSN 2233-3800

9 772233 380006

წერილები გამოგვიგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**. ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**

„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე: **www. facebook.com/Asavali.ge**

გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**